

# UJEDINJENE NACIJE



Međunarodni sud za krivično gonjenje lica  
odgovornih za tečka kršenja međunarodnog  
humanitarnog prava po-injena na teritoriji  
bivše Jugoslavije od 1991. godine

Predmet br. IT-95-10-A

Datum: 5. juli 2001.

Original: engleski

## PRED @ALBENIM VIJEĆEM

**U sastavu:** sudija Mohamed Shahabuddeen, predsjedavajući  
sudija Lal Chand Vohrah  
sudija Rafael Nieto-Navia  
sudija Patricia M. Wald  
sudija Fausto Pocar

**Sekretar:** g. Hans Holthuis

**Presuda od:** 5. jula 2001.

**TU@ILAC**

protiv

**GORANA JELISIĆA**

---

**PRESUDA**

---

### Tužilačko:

g. Upawansa Yapa  
g. Geoffrey Nice  
g. Morten Bergsmo  
g. Fabricio Guariglia

### **Odbрана:**

g. William Clegg  
g. Jovan Babić

# SADR@AJ

<b>I. UVOD .....</b>	<b>2</b>
A. POSTUPAK PRED PRETRESnim VIJE}EM .....	2
B. POSTUPAK PRED @ALBENIM VIJE}EM.....	3
1. @albeni podnesci .....	4
2. Osnove za `albu i tra`eni pravni lijek .....	5
(a) @alba optu` be .....	5
(b) @alba protiv` alioca .....	6
3. Dodatni dokazi i druga pitanja vezana za dokazni materijal .....	8
<b>II. @ALBA OPTU@BE.....</b>	<b>10</b>
A. PRVA OSNOVA ZA `ALBU OPTU` BE: USKRA }IVANJE MOGU}NOSTI DA JE SE SASLU{A.....	10
B. DRUGA OSNOVA ZA `ALBU OPTU` BE: STANDARD KOJI VALJA PRIMIJENITI U SKLADU S PRAVILOM 98 BIS(B) PRAVILNIKA.....	12
C. TRE}A OSNOVA ZA `ALBU OPTU` BE: NAMJERA DA SE PO ~INI GENOCID .....	16
1. Prvi dio tre}e osnove.....	16
2. Drugi dio tre}e osnove.....	19
<b>III. @ALBA PROTIV@ALIOCA.....</b>	<b>27</b>
A. PRVA OSNOVA ZA `ALBU PROTIV` ALIOCA: KUMULATIVNE OSU   UJU }E PRESUDE.....	27
B. DRUGA OSNOVA ZA `ALBU PROTIV` ALIOCA: PRETRESNO VIJE}E JE PO ~INILO ~INJENI~NU GRE{KU I GRE{KU U PRIMJENI SVOG DISKRECIIONOG PRAVA PRILIKOM IZRICANJA KAZNE.....	29
1. Prihvatljivost dokaza izvedenih na su enju u vezi s ta-kom optu` nice za genocid .....	29
2. Nedopustiva dvostruka osuda po ta-kama 16-17 – ubistva Huse i Smajila Zahirovi}a – dok se u optu` nici za ta ubistva tereti alternativno .....	30
3. Nepostojanje prihva}ene skale za izricanje kazni.....	32
4. Op{ta praksa izricanja zatvorskih kazni na sudovima biv{e Jugoslavije nije u dovoljnoj mjeri uzeta u obzir.....	36
5. Potvrđno izja{njavanje o krivici optu` enog nije uzeto u obzir .....	37
6. Saradnja optu` enog s Tu`ila{tvom nije uzeta u obzir.....	38
7. Mladost protiv` alioca nije uzeta u obzir na odgovaraju}i na-in .....	39
<b>IV. DISPOZITIV.....</b>	<b>41</b>
<b>V. IZDVOJENO MI[LJENJE SUDIJE NIETO-NAVIE.....</b>	<b>43</b>
<b>VI. DJELIMI^NO PROTIVNO MI[LJENJE SUDIJE SHAHABUDDEENA.....</b>	<b>49</b>
<b>VII. DJELIMI^NO PROTIVNO MI[LJENJE SUDIJE WALD.....</b>	<b>64</b>
<b>VIII. DJELIMI^NO PROTIVNO MI[LJENJE SUDIJE POCARA.....</b>	<b>71</b>
<b>IX. PRILOG A – RJE^NIK TERMINA.....</b>	<b>74</b>

@albeno vije}e Me|unarodnog suda za krivi~no gonjenje lica odgovornih za te{ka kr{enja me|unarodnog humanitarnog prava po~injena na teritoriji biv{e Jugoslavije od 1991. godine (u dalnjem tekstu: Me|unarodni krivi~ni sud ili Me|unarodni sud) razmatralo je dvije ~albe na presudu u predmetu *Tu~ilac protiv Gorana Jelisi}a*<sup>1</sup> koju je Pretresno vije}e I izreklo 19. oktobra 1999. usmeno, a 14. decembra 1999. pismeno.

Razmotriv{i pismene i usmene podneske strana, @albeno vije}e

**OVIM IZRI^E PRESUDU.**

<sup>1</sup> *Tu~ilac protiv Gorana Jelisi}a*, predmet br. IT-95-10-A.

## I. UVOD

### A. Postupak pred Pretresnim vije}em

1. U prvoj optu`nici Goran Jelisi} se tereti za krivi~na djela genocida, te{ke povrede @nevske konvencije iz 1949., kr{enja zakona i obi~aja ratovanja i zlo~ine protiv ~ovje~nosti po~injene u maju 1992. u op{tini Br~ko u sjeverozapadnom dijelu Bosne i Hercegovine.<sup>2</sup>

2. Nakon diskusije koju su strane odr`ale u pretpretresnoj fazi, izme|u njih je 9. septembra 1998. potpisani sporazum kojim je usvojena ~injeni~na osnova (u dalnjem tekstu: usvojena ~injeni~na osnova).<sup>3</sup> Potom je 20. oktobra 1998. zavedena druga izmijenjena optu`nica (u dalnjem tekstu: druga izmijenjena optu`nica).<sup>4</sup> Jelisi} se 29. oktobra 1998. izjasnio da nije kriv po ta~ki optu`nice za genocid i da je kriv po trideset i jednoj ta~ki koje su obuhvatale kr{enja zakona i obi~aja ratovanja i zlo~ine protiv ~ovje~nosti. Stoga se su|enje bavilo ta~kom optu`nice vezanom za genocid.

3. Su|enje je zapo~elo 30. novembra 1998., ali je pretres 2. decembra 1998. prekinut zbog bolesti jednog od pretresnih sudija. Pretresno vije}e je, s tim u skladu, razmotrilo mogu}nost da donese presudu i izrekne kaznu po onim ta~kama po kojima se Jelisi} izjasnio krivim, te da se su|enje po ta~ki vezanoj za genocid odlo`i za kasnije. Strane su o ovom pitanju diskutovali na statusnoj konferenciji odr`anoj 18. marta 1999.<sup>5</sup> Optu`ba se slo`ila s tim prijedlogom.<sup>6</sup> Odbrana se, me|utim, usprotivila prijedlogu za odvojen postupak izricanja kazne izme|u ostalog na osnovu toga {to se na predstoje}em su|enu za genocid moglo desiti da svjedoci koje pozove optu`ba iznesu dokaze koji bi se mogli koristiti za ubla`avanje kazne.<sup>7</sup>

4. Su|enje je nastavljeno 30. avgusta 1999. i optu`ba je zavr{ila sa izvo|enjem dokaza 22. septembra 1999. Po zavr{etku glavnog ispitivanja posljednjeg svjedoka optu`be odr`ana je statusna konferencija i postupak je na izvjesno vrijeme prekinut, da bi ponovo zapo~eo 8. novembra 1999. izvo|enjem dokaza odbrane; od odbrane se tako|e tra`ilo da potvrdi vi{em pravnom savjetniku da li namjerava podnijeti zahtjev za izricanje oslobo|aju}e presude u skladu sa pravilom 98 bis Pravilnika o postupku i dokazima Me|unarodnog suda (u dalnjem tekstu: Pravilnik).<sup>8</sup> Odbrana je

<sup>2</sup> Prvobitna optu`nica je potvr|ena 21. jula 1995. Na zahtjev optu`be povu~ene su sve optu`be zasnovane na ~lanu 2 Statuta, te{ke povrede @nevske konvencije iz 1949., i izmijenjena optu`nica je podnesena 13. maja 1998.

<sup>3</sup> Usvojena ~injeni~na osnova za potvrđno izja{njavanje o krivici Gorana Jelisi}a, 9. septembar 1998.

<sup>4</sup> Druga izmijenjena optu`nica protiv Gorana Jelisi}a i Ranka ^e{i}ja, 19. oktobar 1998., par. 14-36.

<sup>5</sup> Privremeni transkript su|enja u predmetu *Tu`ilac protiv Gorana Jelisi}a*, predmet br. IT-95-10-T (u dalnjem tekstu: transkript su|enja), 18. mart 1999., str. 275-280.

<sup>6</sup> *Ibid.*, str. 280.

<sup>7</sup> *Ibid.*, str. 286.

<sup>8</sup> *Ibid.*, 22. septembar 1999., str. 2311 (zatvorena sjednica).

kasnije na to negativno odgovorila faksom od 1. oktobra 1999. Međutim, prije po~etka izvo|enja dokaza odbrane, Pretresno vije}e je 12. oktobra 1999. putem obavijesti Sekretarijata obavijestilo strane da }e izre}i presudu u skladu sa pravilom 98bis(B) Pravilnika. Tim je pravilom odre|eno da }e Pretresno vije}e "donijeti oslobo|aju}u presudu [...] ako zaklju|u i da nema dovoljno dokaza da bi ga osudilo po toj optu` bi odnosno optu` bama". Dana 15. oktobra 1999. optu` ba je podnijela zahtjev da se odgodi dono{enje presude Pretresnog vije}a dok se optu` bi ne omogu}i da iznese argumente (u dalnjem tekstu: zahtjev za izno{enje argumenata).<sup>9</sup>

5. Pretresno vije}e je 19. oktobra 1999. izreklo usmenu presudu (u dalnjem tekstu: usmena presuda) u skladu sa pravilom 98bis(B), navode}i da }e uslijediti pismeno obrazlo` enje i izricanje kazne.<sup>10</sup> Viye}e je ocijenilo da postoji "neraskidiva" veza izme|u zahtjeva za izno{enje argumenata i same presude, te je odbacilo zahtjev za izno{enje argumenata.<sup>11</sup> Pretresno vije}e je osudilo Jelisi}a po ta~kama optu` nice kojima se teretio za kr{enja zakona i obi~aja ratovanja i zlo~ine protiv ~ovje~nosti, a po kojima se izjasnio krivim, ali ga je oslobođilo optu` be za genocid u skladu sa pravilom 98bis(B) Pravilnika. Pretres o odmjeravanju kazne odr`an je 25. novembra 1999. Pismena presuda Pretresnog vije}a objavljena je 14. decembra 1999. (u dalnjem tekstu: Presuda) i izre~ena je jedinstvena kazna u trajanju od 40 godina zatvora.<sup>12</sup>

## B. Postupak pred @albenim vije}em

6. Obje strane su ulo`ile `albu. Po izricanju usmene presude Pretresnog vije}a optu`ba je ulo`ila `albu na oslobo|aju}u presudu po optu`bi za genocid.<sup>13</sup> I Jelisi} (u dalnjem tekstu: protiv` alilac ili respondent) je ulo`io obavijest o `albi na usmenu presudu.<sup>14</sup> Po objavljinjanju Presude protiv` alilac je 15. decembra 1999. podnio drugu obavijest o `albi.<sup>15</sup>

7. Optu`ba je zatra`ila poja{njenje prava protiv` alioca da podnese obavijest o protiv` albi, kao i obavijest o `albi na oslobo|aju}u presudu.<sup>16</sup> @albeno vije}e je utvrdilo da protiv` alilac u svom `albenom podnesku nema pravo izno{enja argumenata u vezi sa oslobo|aju}om presudom po ta~ki

<sup>9</sup> Zahtjev optu`be za izno{enje argumenata, 15. oktobar 1999.

<sup>10</sup> Transkript su|enja, 19. oktobar 1999., str. 2321-2342.

<sup>11</sup> Ibid., str. 2328-2330.

<sup>12</sup> Tu`ilac protiv Gorana Jelisi}a, predmet br. IT-95-10-T, Presuda, 14. decembar 1999. (verzija na engleskom jeziku je zavedena 14. januara 2001.), par. 139, str. 43.

<sup>13</sup> Obavijest optu`be o ulaganju `albe, 21. oktobar 1999.

<sup>14</sup> Obavijest o protiv` albi, 26. oktobar 1999.

<sup>15</sup> Obavijest o `albi, 15. decembar 1999.

<sup>16</sup> Podnesak optu`be kojim se tra`i poja{njenje prava `alioca Gorana Jelisi}a da ulo`i dvije obavijesti o `albi i za izdavanje naloga o rasporedu u vezi sa `albom, 20. decembar 2000. Dana 21. januara 2000. protiv` alilac je podnio odgovor na podnesak optu`be od 20. decembra 1999. Optu`ba je 28. januara 2000. podnijela repliku optu`be na odgovor odrbrane na podnesak optu`be zaveden 20. decembra 1999. Optu`ba je tako|e tra`ila da @albeno vije}e klasificira rokove u smislu pravila 111 Pravilnika. @albeno vije}e je u svom nalogu o rasporedu od 14. januara 2000. nalo`ilo da rok za podno{enje podnesaka u skladu s pravilom 111 treba po~eti od 15. decembra 1999., dan nakon izricanja usmena presude. Dana 7. marta 2000. @albeno vije}e je nalo`ilo da se podnesci vezani za `albu protiv` alioca mogu podnijeti do 15. maja 2000. Poslije naknadnih odluka taj rok se mijenja.

optu`nice za genocid, jer ~lan 25 Statuta ne daje pravo optu`enoj osobi da se `ali na oslobo|aju}u presudu. Me|utim, Vije}e je smatralo da, ukoliko optu`ba tra`i ukidanje oslobo|aju}e presude, protiv`aliocu treba dopustiti da u svom odgovoru navede argumente u prilog svojoj oslobo|aju}oj presudi.<sup>17</sup>

### 1. @albeni podnesci

8. Podnesci u vezi sa `albom optu`be na presudu podno{eni su kako slijedi. Dana 14. jula 2000. optu`ba je podnijela svoj `albeni podnesak (u dalnjem tekstu: podnesak optu`be).<sup>18</sup> Respondent je 14. avgusta 2000. podnio odgovor na podnesak optu`be (u dalnjem tekstu: odgovor na podnesak optu`be)<sup>19</sup>, a optu`ba je 29. avgusta 2000. podnijela svoju repliku (u dalnjem tekstu: replika optu`be).<sup>20</sup>

9. Rokovi za podno{enje podnesaka su u nekoliko navrata produ`avani na zahtjeve protiv`alioca.<sup>21</sup> Podnesci u vezi sa `albom protiv`alioca podno{eni su kako slijedi. Protiv`alilac je podnio svoj podnesak 7. avgusta 2000. (u dalnjem tekstu: podnesak protiv`alioca).<sup>22</sup> Dana 6. septembra 2000. optu`ba je podnijela podnesak respondentu (u dalnjem tekstu: odgovor optu`be).<sup>23</sup> Protiv`alilac je 6. oktobra 2000. podnio repliku na odgovor optu`be (u dalnjem tekstu: replika protiv`alioca).<sup>24</sup>

---

<sup>17</sup> Nalog, 21. mart 2000.

<sup>18</sup> @albeni podnesak tu`oca (redigovana verzija za javnost), 14. juli 2000. Istog dana je podne{ena povjerljiva verzija: @albeni podnesak tu`oca (povjerljivi), kao i popis izvora prava za `albeni podnesak optu`be.

<sup>19</sup> Odgovor na `albeni podnesak optu`be, 14. avgust 2000.

<sup>20</sup> Replika tu`oca (redigovana verzija za javnost), 29. avgust 2000. Istog dana je podne{ena i povjerljiva verzija: Replika tu`oca (povjerljiva).

<sup>21</sup> Protiv`alilac je 3. maja 2000. podnio zahtjev za produ`enje roka u kojem je tra`io produ`enje roka za podno{enje podneska protiv`alioca zbog ka{njenja u dostavljanju braniocu protiv`alioca kompletne zbirke audio traka sa snimcima postupka pred Pretresnim vije}em na jeziku koji on razumije. Dana 11. maja 2000. @albeno vije}e je odobrilo produ`enje roka do 10. jula 2000. Protiv`alilac je 7. jula 2000. tra`io produ`enje roka za podno{enje svog podneska do 7. avgusta 2000. Dana 17. jula 2000. @albeno vije}e je izdalo nalog za privremeno produ`enje roka kojim je rok za podno{enje podneska protiv`alioca privremeno produ`en do 21. jula 2000., kako bi se @albenom vije}u omogu}ilo da razmotri zahtjev od 7. jula. Zahtjev od 7. jula je odobren 19. jula 2000. u odluci po hitnom zahtjevu za produ`enje roka, jer je novonaimenovanom referentu za pravna pitanja trebalo jo{ vremena da identifikuje odlomke su|enja koje je trebalo prilo}iti uz podnesak `alioca. Rok za podno{enje je produ`en do 7. avgusta 2000. Dana 11. septembra 2000. protiv`alilac je tra`io produ`enje roka za podno{enje odgovora na podnesak optu`be. @albeno vije}e je 15. septembra 2000. u odluci po zahtjevu za produ`enje roka smatralo da osnove na koje se poziva protiv`alilac, same po sebi, ne opravdavaju produ`enje roka. Me|utim, obzirom na posebne okolnosti ovog predmeta, ono je smatralo prikladnim da se rok produ`i kako bi se braniocu omogu}ilo da objasni predmet protiv`aliocu. Stoga je rok produ`en do 6. oktobra 2000.

<sup>22</sup> Appellant's brief on appeal against sentence (confidential), 7. avgust 2000. Redigovana verzija za javnost je zavedena 2. marta 2001. na zahtjev @albenog vije}a iznesen u nalogu od 30. januara 2001., koji je ponovljen na `albenom pretresu, transkript `albenog postupka, 23. februar 2001., str. 246.

<sup>23</sup> Respondent's brief of the prosecution (confidential), 6. septembar 2000. Redigovana verzija za javnost je podnesena 15. februara 2001.

<sup>24</sup> Appellant's reply to prosecutor's respondent's brief (confidential), 6. oktobar 2000. Redigovana verzija za javnost je podnesena 2. marta 2001.

10. Dana 16. februara 2001. protiv` alilac, kojeg je sada zastupao novi branilac,<sup>25</sup> podnio je dokument u kojem su nazna~ene osnove koje protiv`alilac izla`e u svojoj `albi i u kojem je poja{nenj njegov stav u vezi sa `albom optu` be (u dalnjem tekstu: nacrt argumentacije).<sup>26</sup> Ro{i}te za usmeno izno{enje argumenata odr`ano je 22. i 23. februara 2001., na kojem je protiv`alilac tra`io i dobio odobrenje da doda jo{ jednu osnovu za `albu i potvrdio da ne}e ustrajati u izvjesnim pitanjima izlo`enim u podnesku protiv` alioca.<sup>27</sup>

## 2. Osnove za `albu i tra`eni pravni lijek

### (a) @alba optu` be

11. Optu`ba je izlo`ila sljede}e tri osnove za `albu na Presudu.<sup>28</sup>

- 1) "Pretresno vije}e je napravilo gre{ku u primjeni prava prema ~lanu 25 Statuta zato {to optu` bi nije dalo priliku da iznese svoje argumente u vezi sa odlukom *proprio motu* Pretresnog vije}a donesenom u skladu s pravilom 98bis" (u dalnjem tekstu: prva osnova za `albu optu` be).<sup>29</sup>
- 2) "Pretresno vije}e je napravilo gre{ku u primjeni prava usvajanjem standarda dokazivanja krivice van razumne sumnje u cilju utvr|ivanja da li postoji dovoljno dokaza za osu|uju}u presudu u skladu s pravilom 98 bis" (u dalnjem tekstu: druga osnova za `albu optu` be).<sup>30</sup>
- 3) "Pretresno vije}e je napravilo gre{ku u primjeni prava utoliko {to je izlo`ilo da potrebno stanje svijesti za genocid iz ~lana 4 Statuta uklju-uje standard *dolus specialis*, a ne {iri koncept op{te namjere; Pretresno vije}e je napravilo gre{ku u primjeni prava i ~injeni~nu gre{ku kada je presudilo u paragrafima 88-98 Presude da dokazi nisu dovoljni da bi se van svake razumne sumnje utvrdilo postojanje plana za uni{tenje muslimanske zajednice u Br~kom ili drugdje u koji bi se ubistva koja je po~inio Goran Jelisi} navodno uklopila; i Pretresno vije}e je napravilo gre{ku u primjeni prava i ~injeni~nu gre{ku kada je presudilo u paragrafima 99-108 Presude da djela Gorana Jelisi}a ne predstavljaju fizi~ku manifestaciju ~vrste rije{enosti da se u cijelosti ili djelimi~no uni{ti neka grupa kao takva, nego da se radi o samovoljnim

<sup>25</sup> Odluka sekretara Suda, 5. februar 2001.

<sup>26</sup> Nacrt argumentacije `alioca, 16. februar 2001.

<sup>27</sup> Transkript `albenog postupka, 22. februar 2001., str. 37 i 23. februar 2001., str. 198-199.

<sup>28</sup> Osnove za `albu optu`be izlo`ene su u podnesku optu`be i replici optu`be, kao i na pretresu u `albenom postupku.

<sup>29</sup> Podnesak optu`be, par. 2.1, str. 9.

<sup>30</sup> Podnesak optu`be, par. 3.5, str. 27.

ubistvima koja su rezultat poreme}ene li-nosti" (u dalnjem tekstu: tre}a osnova za `albu optu` be).<sup>31</sup>

12. Optu` ba tvrdi da bi prikladan pravni lijek bio da se ovaj predmet uputi pretresnom vije}u u druga~ijem sastavu kako bi se odr`alo novo su|enje.<sup>32</sup> Ona nadalje tvrdi da izme|u prve dvije osnove za `albu optu` be i tre}e osnove postoji takav me|usobni odnos da bi @albeno vije}e, ako odlu~i da predmet uputi pretresnom vije}u u novom sastavu, trebalo da "obezbijedi smjernice tako {to }e presuditi o pravnom pitanju namjere potrebne za po~injenje genocida". Me|utim, "@albeno vije}e ne mora da se bavi navedenim ~injeni~nim gre{kama" jer bi se odlu~ivanjem o tome bavilo pretresno vije}e u novom sastavu.<sup>33</sup>

(b) @alba protiv` alioca

13. Protiv` alilac tvrdi da "ne tra`i obnovu su|enja jer je oslobo|en svih optu` bi koje je osporavao. On se samo `ali na kaznu koja mu je izre~ena".<sup>34</sup>

14. U prilog svojoj `albi na kaznu protiv` alilac je u svom podnesku izlo`io argumente u dvije kategorije, osporavaju}i po nekoliko osnova, kao prvo, prav~nost postupka, i kao drugo, ispravnost presude.

15. Prva kategorija argumenata protiv` alioca sadr`i navode kojima se osporava na~in na koji je predsjedavaju}i sudija vodio pretres na su|enu po ta-ki optu` be za genocid. Me|utim, nije nu`no razmatrati te argumente. Na pretresu u `albenom postupku pred @albenim vije}em, a kako je ranije pomenuto, novi branilac protiv` alioca podnio je nacrt argumentacije, navode}i da su "sada{nje osnove one koje su iznesene u nacrtu".<sup>35</sup> U nacrtu argumentacije nisu ponovljene sve osnove koje su izlo`ene u podnesku protiv` alioca. Na po~etku izno{enja argumenata protiv` alioca branilac je rekao: "Sud }e primijetiti da je podnesak protiv` alioca usredoto~en na pona{anje sudije Pretresnog vije}a, kako za vrijeme su|enja za genocid, kojom prilikom je presu|eno u korist optu`enog, tako i za vrijeme dugotrajnog pretresa o kazni"; ali, dodao je: "Danas ne insistiram na kritikovanju sudije Pretresnog vije}a na pretresu o genocidu jer, naravno, to je bilo su|enje na kojem Pretresno vije}e nije razmatralo nijedno od krivi~nih djela za koja se optu`enom izricala kazna".<sup>36</sup>

16. U ovim okolnostima, @albeno vije}e ne}e presu|ivati po prvobitnim pritu`bama i postupa}e kao da se od njih odustalo. Vije}e }e samo primijetiti da je, u dugotrajnim i slo`enim predmetima,

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, par. 4.6, str. 53.

<sup>32</sup> *Ibid.*, par. 5.7, str. 86.

<sup>33</sup> *Ibid.*, par. 5.6(a), str. 85. Transkript `albenog postupka, 22. februar 2001., str. 9.

<sup>34</sup> Nacrt argumentacije, par. 6.1, str. 6.

<sup>35</sup> Transkript `albenog postupka, 23. februar 2001., str. 198.

<sup>36</sup> *Ibid.*, str. 164-165.

kakva je ve}ina predmeta na Me|unarodnom sudu, nu`no da pretresno vije}e postupak pod kontrolom. Ponekad se moraju poduzeti energi~ne mjere kontrole, pod uslovom, naravno, da se ne ugrozi pravo bilo koje od strana na pravi~no su|enje. U ovom slu~aju, s obzirom na to da se odustalo od ove osnove za `albu, nije neophodno razmatrati da li su prekora~ene razumne granice.

17. Druga kategorija argumenata u podnesku protiv`alioca odnosila se na pitanja koja proizlaze iz same Presude.<sup>37</sup> Ta su pitanja pro-i{}ena tokom `albenog pretresa, na kojem je protiv`alilac izjavio da ne ustraje na nekim prethodno izlo`enim podosnovama,<sup>38</sup> te u nacrtu argumentacije. Konkretno, protiv`alilac je u nacrtu argumentacije naveo da }e se njegova `alba usredoto~iti na sljede}ih sedam faktora, koji }e se razraditi u usmenom izno{enju argumenata:

- (i) Njegovo potvrđno izja{njavanje o krivici.
- (ii) Njegova saradnja s optu` bom.
- (iii) Potreba da MKSJ utvrdi skalu prihva}enu u izricanju kazni.
- (iv) Njegova mladost, zrelost, uticaj propagande na njega i njegovo du{evno stanje.
- (v) Sporazumna ~injeni-na osnova za njegovo izja{njavanje o krivici.
- (vi) Pore|enje sa drugim kaznama izre-enim pred MKSJ-om i Me|unarodnim krivi-nim sudom za Ruandu.
- (vii) Pridat je nedovoljan zna-aj op{toj praksi u vezi sa izricanjem zatvorskih kazni na sudovima u biv{oj Jugoslaviji, {to se zahtijeva ~lanom 24 Statuta Me|unarodnog suda.<sup>39</sup>

18. Na `albenom pretresu protiv`alilac je tra`io dopu{tenje da izmijeni svoju obavijest o `albi u svjetlu nedavno donesene presude u `albenom postupku u predmetu *Delali*,<sup>40</sup> kako bi u njoj naveo da je Pretresno vije}e izricanjem kumulativnih osu|uju}ih presuda na-inilo gre{ku.<sup>41</sup> @albeno vije}e je usmeno dopustilo izmjenu i postavilo rokove za podno{enje dalnjih podnesaka strana u vidu odgovora i replike.<sup>42</sup>

19. U skladu s tim, @albeno vije}e smatra da protiv`alilac iznosi sljede}e osnove za `albu:

<sup>37</sup> To su bila sljede}a pitanja: a) ~injeni-na osnova za zaklju-ak Pretresnog vije}a u vezi sa prirodom i ozbiljno}u krivi-nih djela zasnovana je na dokumentu za koji je Pretresno vije}e pogre}no zaklju-ilo da je prihva}en od obje strane; b) u Presudi Pretresnog vije}a sadr`ana je i neovla{tena dvostruka osuda po ta-kama 16-17 - ubistvo Huse i Smajlja Zahirovi}a - dok se u optu`nici navodi da je on "pucao i ubio jednog od njih"; c) Pretresno vije}e je obrnulo obavezu dokazivanja; d) nije uzeto u obzir potvrđno izja{njavanje o krivici protiv`alioca, kao ni to {to je u ranoj fazi priznao da je po-inio krivi-na djela za koja se teretio i {to je sara|ivao s optu` bom; e) Pretresno vije}e nije na prikidan na-in razmotrilo tezu odbrane u vezi sa kaznom; f) Pretresno vije}e nije u odgovaraju}oj mjeri uzelo u obzir praksu izricanja kazni u biv{oj Jugoslaviji; g) Pretresno vije}e je na neprikidan na-in iskoristilo dokaze medicinske prirode; h) kazna od 40 godina odra`ava opre-nost izme|u ovog i drugih predmeta pred Me|unarodnim sudovima; te i) Pretresno vije}e je postupilo na neprikidan na-in izrekav{i jedinstvenu kaznu, podnesak protiv`alioca, str. 114-145.

<sup>38</sup> Transkript `albenog postupka, 22. februar 2001., str. 37 i 23. februar 2001., str. 198-199.

<sup>39</sup> Nacrt argumentacije, par. 6.2, str. 6.

<sup>40</sup> *Tu'lic protiv Zejnilla Delali}a i ostalih*, predmet br. IT-96-21-A, Presuda, 20. februar 2001. (u dalnjem tekstu: drugostepena presuda u predmetu *Delali*).

<sup>41</sup> Transkript `albenog postupka, 22. februar 2001., str. 32-35 i 245-246, gdje se poziva na drugostepenu presudu u predmetu *Delali*.

<sup>42</sup> *Ibid*, str. 33-35. @albeno vije}e je odlu-ilo da optu`bi da rok od 10 dana da podnese odgovor, a protiv`aliocu rok od 10 dana od podno{enja odgovora da podnese svoju repliku, transkript `albenog postupka, 22. februar 2001., str. 35 i 23. februar 2001., str. 245-246. Potom su 6. marta 2001. podneseni "Prosecution response to the oral motion and the additional ground of appeal of Goran Jelisi} regarding cumulative convictions" /Odgovor optu`be na usmeni podnesak i dodatnu osnovu za `albu Gorana Jelisi}a u vezi sa kumulativnim osu|uju}im presudama/ i "Appellant's written submission in support of the oral motion to quash cumulative convictions" /Pismeni podnesak alilaca u prilog usmenom zahtjevu za ponij{tenje kumulativnih osu|uju}ih presuda/.

- 1) Pretresno vijeće je na~inilo gre{ku izricanjem kumulativnih osu|uju}ih presuda (u dalnjem tekstu: prva osnova za `albu protiv` alioca).
- 2) Pretresno vijeće je na~inilo ~injeni~nu gre{ku i gre{ku u primjeni svog diskrecionog prava prilikom izricanja kazne po konkretnim osnovama koje se spominju u nacrtu argumentacije, a izlo`ene su u dijelu III ove presude (u dalnjem tekstu: druga osnova za `albu protiv` alioca).

### 3. Dodatni dokazi i druga pitanja vezana za dokazni materijal

20. Protiv`alilac je 8. septembra 2000. podnio zahtjev za izvo|enje dodatnih dokaza.<sup>43</sup> On je u tom zahtjevu tra`io da se u dokazni materijal uvrste izvje{taj svjedoka-vje{taka g|e Ljiljane Mijovi} o tome na koliko visokom polo`aju je optu`eni bio kao pripadnik rezervnog sastava policije, te upravnika Pritvorske jedinice Ujedinjenih nacija u Hagu, g. Timothyja McFaddena, o ukupnom pona{anju optu`enog u pritvoru prije i nakon izricanja Presude. Optu`ba je ustvrdila da taj zahtjev treba odbiti<sup>44</sup> i @albeno vijeće je taj zahtjev odbacilo u svojoj odluci od 15. novembra 2000.<sup>45</sup>

21. Protiv`alilac je 7. marta 2001., po zavr{etku usmenog izno{enja argumenata, podnio izvje{taj dr. Tomi)a o op{toj praksi sudova u biv{oj Jugoslaviji.<sup>46</sup> Optu`ba se usprotivila podno{enu tog izvje{taja.<sup>47</sup> Uop{teno govore}i, da bi se u `albenoj fazi postupka prihvatali dodatni dokazi, potrebno je najmanje petnaest dana prije po~etka `albenog pretresa podnijeti zahtjev u skladu s pravilom 115 Pravilnika.<sup>48</sup> Takav se zahtjev u izuzetnim okolnostima mo`e podnijeti i kasnije, ali se onda uz njega mora prilo`iti i zahtjev za produ`enje roka i pokazati valjan razlog, u skladu s pravilom 127 Pravilnika. U okolnostima ovog predmeta nijedan od tih zahtjeva nije ispunjen. Na `albenom pretresu branilac protiv` alioca je izjavio da je voljan proslijediti taj izvje{taj @albenom vije}u.<sup>49</sup> @albeno vijeće nije prihvatio tu ponudu. Nije bilo nikakvih poku{aja da se

<sup>43</sup> The defence's brief for the presentation of the additional evidence /Podnesak odbrane kojim se tra`i izvo|enje dodatnih dokaza/, 8. septembar 2000.

<sup>44</sup> Prosecution response to the defence's brief for the presentation of the additional evidence /Odgovor optu`be na podnesak odbrane kojim se tra`i izvo|enje dodatnih dokaza/, 18. septembar 2000.

<sup>45</sup> Odluka po zahtjevu za prihvatanje dodatnih dokaza, 15. novembar 2000.

<sup>46</sup> Op{ta praksa sudova u biv{oj Jugoslaviji i novonastalih dr`ava na teritoriji biv{e Jugoslavije u vezi s odmjeravanjem zatvorskih kazni, /kao u originalu/ 7. mart 2001.

<sup>47</sup> Prosecution objection to the admission of document filed on 7 March 2001 on behalf of Goran Jelesi} [sic] /Prigovor optu`be na prihvatanje dokumenta podnesenog 7. marta 2001. u ime Gorana Jelesi)a/kao u originalu/, 9. mart 2001.

<sup>48</sup> Dokazi se u izvjesnim okolnostima mogu prihvati i u skladu s pravilom 89 Pravilnika, vidi, na primjer, *Tu`ilac protiv Zejnila Delali}a i ostalih*, predmet br. IT-96-21-A, Nalog po zahtjevu za produ`enje roka i prihvatanje dodatnih dokaza, 31. maj 2000. i Nalog po zahtjevu Esada Land`e da se mi{ljenje Francisca Villalobosa Brenesa prihvati kao dodatni dokaz, 14. februar 2000., *Tu`ilac protiv Zorana Kupref{kija i ostalih*, predmet br. IT-95-16-A, redigovane odluke @albenog vije}a od 26. februara 2001., 11. aprila 2001. i 30. maja 2001. Vidi ekvivalent, *Jean-Paul Akayesu protiv tu`oca*, predmet br. ICTR-96-4-A, Decision (on the consolidation or summarization of motions not yet disposed of) /Odluka (o konsolidovanju ili sa`imanju podnesaka koji jo{ nisu rije{eni}/, 22. avgust 2000., gdje je primjenjeno pravilo 89 Pravilnika MKSR-a.

<sup>49</sup> Transkript albenog postupka, 23. februar 2001., str. 190-191.

@albeno vije}e uvjeri u to da su zahtjevi iz pravila 115 ispunjeni, niti da postoji opravdanje za produ` enje propisanih rokova. Stoga izvje{taj nije prihva}en kao dokazni predmet.

## II. @ALBA OPTU@BE

### A. Prva osnova za `albu optu` be: uskra}ivanje mogu}nosti da je se saslu{a

22. Prva osnova za `albu optu` be jest da je "Pretresno vije}e u~inilo pravnu pogre{ku iz ~lana 25 Statuta time {to optu` bi nije dalo priliku da iznese svoje argumente o *proprio motu* odluci koju je Pretresno vije}e donijelo u skladu sa pravilom 98bis".<sup>50</sup>

23. Ova osnova odnosi se na ~injenicu da je na kraju izvo|enja dokaza optu` be Pretresno vije}e, postupaju|i *proprio motu*, respondentu oslobo{ilo krivice po ta~ki 1 optu` nice (genocid), ne saslu{av{i prije toga argumente optu` be. Tvrdi se da je Pretresno vije}e donijelo svoju odluku, a da pritom ne samo da nije saslu{alo argumente optu` be o meritumu, odnosno o tome da li su dokazi nedovoljni da bi se na osnovu njih mogla donijeti osu|uju}a presuda, nego nije niti dopustilo da se odr` i usmeni pretres o njenom pismenom proceduralnom podnesku - zahtjevu za usmeno izno{enje argumenata - kojim je optu` ba tra`ila da se odr` i rasprava o podnesku o meritumu. Pretresno vije}e je kazalo da je postupilo u skladu sa pravilom 98bis(B). U toj odredbi stoji:

Pretresno vije}e }e donijeti osloba|aju}u presudu na prijedlog optu`enog ili *proprio motu* ako zaklju~i da nema dovoljno dokaza da bi ga osudilo po toj optu` bi odnosno optu` bama.

24. Dana 19. oktobra 1999. Pretresno vije}e je odluku o pismenom zahtjevu za usmeno izno{enje argumenata spojilo s odlukom o meritumu u vezi s osloba|aju}om presudom (Presuda), "zaklju~iv{i da postoji neraskidiva veza izme|u zahtjeva koji je podnio tu`ilac i odluke o meritumu".<sup>51</sup>

25. @albeno vije}e kao prvo iznosi stav da svaka strana uvijek ima pravo da je se saslu{a po njenom podnesku. No, izno{enje argumenata ne mora uvijek biti usmeno. [to se toga ti~e, u Pravilniku ne postoji odredba da neka strana ima pravo da usmeno iznese svoje argumente u vezi sa nekim pismenim podneskom. Sli~no tome, praksa Me|unarodnog suda omogu}ava da se odluka po pismenom podnesku donese bez ikakvog dodatnog usmenog izno{enja argumenata, budu|i da se smatra da sam podnesak strani koja ga podnosi pru`a dovoljno pravo da iznese svoju argumentaciju. U tim okolnostima @albeno vije}e ne pronalazi gre{ku u ~injenici da je Pretresno vije}e donijelo odluku protiv zahtjeva da optu` ba ima pravo da je se saslu{a u vezi sa pitanjem da li ima pravo da usmeno iznese svoje argumente o supstantivnom meritumu osloba|aju}e presude u skladu sa pravilom 98bis, budu|i da se svi temeljni argumenti u prilog prava da je se saslu{a prije dono{enja bitne odluke o osloba|aju}oj presudi u stvari iznose u primenom podnesku koji je

<sup>50</sup> Prosecution's brief, par. 2.1, str. 9.

<sup>51</sup> Presuda, par. 16, str. 4.

trebalo razmotriti i dodatna usmena argumentacija nije bila potrebna. Stoga je u odnosu na to pitanje pobijana odluka ispravna.

26. Međutim, kao {to je gore navedeno, Pretresno vije}e je takođe donijelo odluku kojom nije-e pravo optu`be da je se saslu{a u vezi sa su{tinskim pitanjem o tome da li su njeni dokazi bili nedovoljni za osu|uju}u presudu. Odluka Pretresnog vije}a donesena je usmeno 19. oktobra 1999., a potom je objavljena u pismenom obliku 14. decembra 1999. Na temelju tih dviju odlu ka jasno je da je Pretresno vije}e bilo mi{ljenja da, u slu~aju kada ono postupa *proprio motu*, optu`ba nema pravo da je se saslu{a. Takvo pravo se ne jam~i Pravilnikom i ne mo`e se temeljiti na na~elu *audi alteram partem*.<sup>52</sup> Da li je ta odluka bila ispravna?

27. Prema mi{ljenju @albenog vije}a, ~injenica da neko pretresno vije}e mo`e donijeti odluku *proprio motu*, njemu daje pravo da odluku doneše bez obzira da li je to od njega zatra`ila neka od strana. No, ~injenica da to mo`e u-initi ne osloba|a ga njegove normalne du`nosti sudskog tijela da prije toga saslu{a stranu na ~ija prava mo`e uticati odluka koju donosi.<sup>53</sup> Propust da se saslu{a strana protiv koje se pretresno vije}e provizorno opredijelilo nije u skladu s uslovom odr`avanja pravi~nog su|enja.<sup>54</sup> Pravila valja ~itati na toj osnovi, to jest tako da uklju~uju pravo strana da ih se saslu{a u skladu sa pravosudnim karakterom pretresnog vije}a. ^injenica da to pravo stoji na raspolaganju optu`bi i njeno kori{tenje tog prava mogu biti va`ni za dono{enje ispravne odluke pretresnog vije}a: vije}u mo`e u znatnoj mjeri pomo}i analiza dokaza koju je obavila optu`ba, kao i njena argumentacija u vezi sa mjerodavnim pravom.<sup>55</sup>

28. Optu`ba je stoga imala pravo da je se saslu{a o pitanju da li su dokazi bili dovoljni da se na osnovu njih doneše osu|uju}a presuda.<sup>56</sup> Njoj je to pravo bilo zanijekano. Zastupnik respondentu to s pravom prihvata.<sup>57</sup>

29. Prva osnova za `albu optu`be se prihvata. Pitanje pravnog lijeka razmatra se u poglavljiju o tre}oj osnovi za `albu optu`be.

---

<sup>52</sup> Transkript su|enja, 19. oktobar 1999., str. 2330. (*Audi alteram partem* zna~i saslu{ati drugu stranu.)

<sup>53</sup> Vidi uop{teno *R. v. Barking and Dagenham Justices, ex parte Director of Public Prosecutions* [1995] Crim LR 953 (dalje u tekstu: predmet *Barking*) i *Director of Public Prosecution v. Cosier*, Q.B.D., 5. april 2000. (dalje u tekstu: predmet *Cosier*).

<sup>54</sup> Vidi predmet *Cosier, supra*.

<sup>55</sup> Vidi predmet *Cosier, supra*. U vezi s jednom op{tijom primjed bom o tome koliko je va`no prije dono{enja odluke saslu{ati argumente zastupnika, vidi protivno mi{ljenje *ad hoc* sudije Barwicka u predmetu *Nuclear Tests (Australia v. France)*, I.C.J. Reports 1974, str. 442.

<sup>56</sup> Vidi predmete *Barking i Cosier, supra*.

<sup>57</sup> Nacrt argumentacije, par. 2.1-2.4, str. 2-3.

**B. Druga osnova za `albu optu` be: standard koji valja primijeniti u skladu s pravilom  
98 bis(B) Pravilnika**

30. U drugoj osnovi za `albu optu` be navodi se da je "Pretresno vije}e po~inilo pravnu gre{ku time {to je primijenilo standard krivice van razumne sumnje kako bi u skladu s pravilom 98 *bis* utvrdilo da li su dokazi dovoljni da se na osnovu njih donese osu|uju}a presuda".<sup>58</sup>

31. Ta osnova se temelji na ~injenici da je Pretresno vije}e, donijev{i osloba|aju}u presudu *proprio motu*, izme|u ostalog iznijelo i sljede}e:

Kada se sve uzme u obzir, tu`ilac nije dokazao van svake razumne sumnje da je u Br-kom u vrijeme koje pokriva optu`nica po-injen genocid. Nadalje, pona{anje optu`enog izgleda da ukazuje na to da je, iako je o-igledno odabirao Muslimane, prije ubijao nasumice nego sa jasnom namjerom da uni{ti jednu grupu. Pretresno vije}e stoga zaklju-uje da nije van svake razumne sumnje dokazano da je kod optu`enog postojao *dolus specialis* zlo-ina genocida. U slu-aju sumnje uvijek treba presuditi u korist optu`enog. Gorana Jelisi}a se stoga ne mo`e progla{iti krivim po ovoj ta-ki optu`nice.<sup>59</sup>

32. U `albi optu` ba tvdi da je Pretresno vije}e, time {to je postavilo zahtjev da optu` ba krivicu doka`e van razumne sumnje na kraju glavnog izvo|enja dokaza, primijenilo razli-it i zahtjevniji test od onog koji je zadat pravom. Prema mi{ljenju optu` be, u toj fazi ispravan test bio bi da li bi na osnovu dokaza (ako su prihva}eni) razumni presuditelj o ~injenicama *mogao* (a ne *trebao*) donijeti nalaz o krivici. Optu` ba primje}uje da respondent nije dostavio podnesak u kojem bi se tra`ilo "odbacivanje optu` bi zbog nedovoljnih dokaza", iako ga je Pretresno vije}e upitalo da li on to namjerava. U odgovoru respondent tvrdi da standard prema pravilu 98*bis*(B) nu`no obuhvata utvr|ivanje pitanja da li su dokazi dovoljni da se na osnovu njih krivica doka`e van razumne sumnje.<sup>60</sup>

33. @albeno vije}e }e prvo razmotriti da li je bilo ispravno to {to se Pretresno vije}e oslonilo na test dokazivanja krivice van razumne sumnje. Prema mi{ljenju @albenog vije}a, ovo pitanje ovisi o tuma~enju pravila 98 *bis*(B). Ta situacija je vrlo dobro prikazana u predmetu *Kordi*, u kojem je Pretresno vije}e III iznijelo sljede}e:

Iako je Tu`ila{two postupak po ovom pravilu nazvalo "odbacivanjem optu`bi zbog nedovoljnih dokaza", koriste}i se formulacijom koja se mo`e na}i u mnogim *common law* pravosudnim sistemima, Vije}e smatra da je bolje ne karakterisati postupak po pravilu 98 *bis* na takav na-in, kako se ne bi pomislilo da se ovo pravilo mora nu`no primjenjivati na isti na-in na koji se u tim pravosudnim sistemima primjenjuje postupak "odbacivanja optu`bi zbog nedovoljnih dokaza". Ta-no je da postupak po pravilu 98 *bis*, koji po pravilu nastupa poslije izvo|enja dokaza Tu`ila{ta, dosta li-i na zahtjeve za odbacivanje optu`bi zbog nedovoljnih dokaza u *common law* pravosudnim sistemima. To, me|utim, ne zna-i nu`no da je re`im po kojem se primjenjuje postupak po pravilu 98 *bis* isti kao re`im koji se primjenjuje u doma}im pravosudnim sistemima tih zemalja. Kona-no, re`im koji se treba primjenjivati za postupak po pravilu 98 *bis* treba se odrediti temeljem Statuta i Pravilnika, pri ~emu se posebno mora imati na umu njegova struktura u

<sup>58</sup> Podnesak optu` be, par. 3.5, str. 27.

<sup>59</sup> Presuda, par. 108, str. 33-34.

<sup>60</sup> Odgovor na podnesak optu` be, str. A-1135-1136, u obliku u kojem je dokument dostavio Sekretarijat.

svjetlu konteksta u kojem funkcionira Statut, kao i svrha kojoj treba da slu`i. Neke osobitosti re`ima u doma}im pravosudnim sistemima u kojima postoje sli-ni postupci mogu uticati na to utvr|ivanje, ali ga ne mogu kontrolisati. Stoga kod pravilnog strukturiranja ovog pravila neke od tih osobitosti mogu biti modifikovane u procesu njihovog prelaza iz pravosudnog sistema iz kojeg su potekle.<sup>61</sup>

34. Prilikom ~itanja i tuma~enja teksta pravila 98 bis(B), na umu valja imati da je onaj aspekt procedure na Me | unarodnom sudu koji je dio kontradiktornog sistema va` an, no da on ne isklju~uje druge uticaje. Me | unarodni sud je me | unarodno sudskotijelo. Optu`ene osobe dolaze prvenstveno iz jurisdikcija u kojima se primjenjuje gra | ansko pravo. Sudije na Me | unarodnom sudu dolaze iz zemalja ~iji se zakonski sistemi razlikuju, {to isto tako vrijedi i za zastupnike koji se pojavljuju pred tim Sudom. Pretresno vije}e u ovom predmetu sastojalo se u potpunosti od sudija koji nisu iz *common law* sistema. To valja imati na umu kada se tuma~i jezik kojim je napisana njihova presuda. Ne bi bilo prikladno o~ekivati da }e taj jezik u potpunosti odgovarati jeziku koji se koristi u *common law* sistemu - ono {to je va` no, jest sadr` aj.

35. Kona~no, pitanje ovisi o tuma~enu teksta pravila 98bis(B), pri ~emu pozivanje na odre | ene nacionalne koncepte mo`e pomo}i, ali ne mo`e dominirati. Kada se to pravilo ~ita na takav na-in, onda se postavlja sljede}e pitanje: {to zna~i spominjanje testa kojim se odre|uje da li "nema dovoljno dokaza na osnovu kojih bi se donijela osu | uju}a presuda"? Sljede}i prihva}enu sudsku praksu Me | unarodnog suda, te rije~i treba "interpretirati u dobroj vjeri u skladu s uobi~ajenim zna~enjem koje im valja dati u njihovom kontekstu i u svjetlu [njihovog] cilja i svrhe", u okviru zna~enja ~lana 31(1) Be~ke konvencije o Pravu me | unarodnih ugovora iz 1969. godine. Na osnovu takvog tuma~enja, @albenom vije}u se ~ini da te rije~i nu`no moraju sadr`avati koncept krivice van razumne sumnje, jer samo u slu~aju da dokazi ne mogu zadovoljiti test dokaza van razumne sumnje, njih se mo`e opisati kao "nedovoljne da bi se na osnovu njih donijela osu | uju}a presuda" u smislu pravila 98bis(B). Pravilo 87(A) potvr|uje takvo tuma~enje time {to odre|uje da se "[optu`eni] mo`e progla{iti krivim samo kad se ve}ina pretresnog vije}a uvjerila da je krivica dokazana van razumne sumnje".

36. Slijedom toga, koncept dokazivanja krivice van razumne sumnje mora se sa~uvati u primjeni pravila 98bis(B). To je uo~ilo Pretresno vije}e II u svojoj odluci u predmetu *Kunarac*. U slu~aju testa koji se primijenio u tom predmetu ispravno je utvr|eno da je rije~ o '[testu] da li postoje dokazi na osnovu kojih bi (ukoliko budu prihva}eni) razuman presuditelj o ~injenicama mogao osuditi optu`enog – odnosno, dokazi na osnovu kojih bi (ukoliko budu prihva}eni) razuman sud mogao biti van svake razumne sumnje uvjeren u krivicu optu`enog kada se radio konkretnom navodu kojim se on tereti. Ukoliko dokazi ne ispunjavaju taj kriterijum, onda, prema tekstu pravila

<sup>61</sup> *Tu`ilac protiv Darija Kordi}a i Marija ^erkeza*, predmet br. IT-95-14/2-T, Odluka po prijedlozima odbrane za dono{enje osloba|aju)e presude, 6. april 2000., par. 9, str. 5.

98 bis(B), 'nema dovoljno dokaza za osu|uju}u presudu'."<sup>62</sup> Pa` nju treba osobito obratiti na to {to se u predmetu *Kunarac* spominje nu`nost da razu mni presuditelj bude "uvjeren van razumne sumnje". I u predmetu *Kvo-ka* Pretresno vije}e je, primjenjuju}i isto pravilo, prihvatilo "standard prema kojem na osnovu glavnog izvo|enja dokaza optu`be nijedno razumno vije}e ne bi moglo van razumne sumnje ustanoviti krivicu".<sup>63</sup> Takva interpretacija pojavljuje se u drugim formulacijama testa za dono{enje osloba|aju}e presude usred postupka u smislu "da su dokazi optu`be, uzeti u najboljem svjetlu, takvi da ispravno upu}ena porota na osnovu njih ne bi mogla ispravno presuditi".<sup>64</sup> Porota ne}e biti "ispravno upu}ena" ako joj se ne ka`e, doslovno tim rije~ima ili nekim sli~nim, da ne mo`e osuditi ako nije "uvjeren van razumne sumnje" da je krivica optu`enog dokazana. S tim u skladu, standard razumno sumnje prihv{en je u testovima koji se u *common law* sistemu koriste prilikom odlu~ivanja o tvrdnji da nema dovoljno dokaza.

37. Idu}e pitanje odnosi se na to kako bi test krivice van razumne sumnje trebalo primijeniti u ovoj situaciji. @albeno vije}e smatra da se spominjanje situacije u pravilu 98bis u kojoj "nema dovoljno dokaza da bi se na osnovu njih osudilo" odnosi na slu~aj u kojem prema mi{ljenju pretresnog vije}a dokazi optu`be, ako se u njih vjeruje,<sup>65</sup> nisu dovoljni da bi bilo koji razumni presuditelj ~injenica mogao ustanoviti da je krivica dokazana van razumne sumnje. S tim u vezi @albeno vije}e slijedi svoj nedavno donesen stav u drugostepenoj presudi u predmetu *Delali*, u kojoj je izjavilo: "Test koji se u tom smislu primjenjuje jest da li postoje dokazi (ako se prihvate) na osnovu kojih bi razumni prosuditelj ~injenica *mogao* da se van razumne sumnje uvjeri u krivicu optu`enoga po optu`bi koja je posrijedi".<sup>66</sup> Sposobnost<sup>67</sup> dokaza optu`be (ako se prihvate) da na osnovu njih razumni presuditelj o ~injenicama mo`e van razumne sumnje donijeti osu|uju}u presudu klju~ni je pojam. Stoga test nije da li bi presuditelj zapravo do{ao do zaklju~ka o osloba|aju}oj presudi van razumne sumnje na osnovu dokaza optu`be (ako se prihvate), nego da li bi to mogao u~initi. Na kraju izvo|enja dokaza optu`be vije}e mo`e donijeti nalaz da su dokazi

<sup>62</sup> *Tu`ilac protiv Dragoljuba Kunarca i ostalih*, predmet br. IT-96-23-T, IT-23-1-T, Odluka po prijedlogu za dono{enje osloba|aju}e presude, 3. juli 2000. (dalje u tekstu: Odluka u predmetu *Kunarac*), par. 3, str. 3 (naglasak iz originala). Vidi tako}e *ibid.*, par. 7-8, str. 4-5.

<sup>63</sup> *Tu`ilac protiv Miroslava Kvo-ke i ostalih*, predmet br. IT-98-30/1-T, Odluka po prijedlogu odbrane za dono{enje osloba|aju}e presude, 15. decembar 2000. (dalje u tekstu: Odluka u predmetu *Kvo-ka*), par. 12.

<sup>64</sup> *R.v.Galbraith*, 73 Cr. App. R. 124, str. 127, C.A., per lord Lane, C.J.

<sup>65</sup> [to se ti-e dopustivosti izvo|enja zaklju~aka na kraju glavnog izvo|enja dokaza optu`be, vidi predmet *Monteleone v. The Queen* [1987] 2 S.C.R. 154, u kojem je McIntyre J. rekao u ime suda: "Nije na pretresnom sudiji da izvla{i} ~jeni-ne zaklju~ke iz dokaza koji se nalaze pred njim". Vidi tako}e spominjanje "zaklju~aka" u *Her Majesty v. Al Megrahi and Another, infra*. Usporedi Odluku u predmetu *Kvo-ka*, par. 12, str. 5, u kojoj Pretresno vije}e ka`e: "Vije}e daje prednost objektivnom standardu, prema kojem ono u ovoj fazi ima pravo da pri razmatranju dokaza optu`be primjeni sve razumno izvedive zaklju~ke, prezumpcije i pravne teorije". Ovdje se ne donosi odluka o tako postavljenom problemu.]

<sup>66</sup> Drugostepena presuda u predmetu *Delali*, par. 434, str. 148 (naglasak u originalu). Ili, kao {to je to ta-no iznijelo Pretresno vije}e II u Odluci u predmetu *Kunarac*, par. 10, str. 6: "Optu`ba treba da poka`e samo da postoje dokazi na osnovu kojih bi razuman sud koji presu|uje po ~injenicama *mogao* osuditi optu`enog, a ne i da bi samo Pretresno vije}e trebalo osuditi optu`enog." (naglasak u originalu).

optu` be dovoljni da se na osnovu njih van razumne sumnje do | e do zaklju~ka o osu| uju}oj presudi, a ipak - ~ak ako se potom ne izvedu nikakvi dokazi odbrane - na kraju su| enja to vije}e mo`e donijeti osloba| aju}u presudu, ukoliko prema mi{ljenju vije}a o tim dokazima optu` ba u stvari nije dokazala krivicu van razumne sumnje.

38. Istina, u pobijanoj odluci postoje elementi koji upu}uju na tuma~enje da je samo Pretresno vije}e prepoznalo kako njegova zada}a nije da donese kona~ni nalaz o krivici. No, na` alost, ti su pokazatelji nadja~ani drugim odlomcima za koje se -ini da sna` no ukazuju na suprotno, to jest, da je Pretresno vije}e zapravo donijelo vlastitu odluku o tome da li dokazi van razumne sumnje opravdavaju nalaz o krivici optu` enog.

Na primjer, Pretresno vije}e je ustanovilo da

tu`ilac, u ovom slu~aju, nije predo~io dovoljno dokaza kako bi se utvrdilo van svake razumne sumnje da je postao plan da se uni{ti muslimanska grupa stanovni{tva, u Br-kom ili drugdje, unutar koga bi se uklopila ubistva koja je po~inio optu`eni.<sup>68</sup>

Ustvrdilo je tako| e sljede}e:

Pona{anje optu`enog izgleda da ukazuje na to da je, iako je o-igledno odabirao Muslimane, prije ubijao nasumice nego sa jasnom namjerom da uni{ti jednu grupu. Pretresno vije}e stoga zaklju~uje da nije van svake razumne sumnje dokazano da je kod optu`enog postao *dolus specialis* zlo~ina genocida. U slu~aju sumnje uvijek treba presuditi u korist optu`enog. Gorana Jelisi}a se stoga ne mo`e progla{iti krivim po ovoj ta-ki optu`nice.<sup>69</sup>

Zastupnik respondentu dopu{ta "da je Pretresno vije}e doista primijenilo krivi standard dokazivanja s obzirom na fazu postupka u koju je stiglo su|enje".<sup>70</sup> Me|utim, on dodaje:

Taj prigovor, iako je utemeljen, odnosi se prije r~a formu, no na sadr`aj. Da je Pretresno vije}e na kraju izvo|enja dokaza optu`be upozorilo da na temelju dokaza koji su mu do tog trenutka bili podastrijeti ne vidi kako bi moglo biti uvjereni van razumne sumnje da je teza optu`be dokazana, ne bi bilo do{lo ni do kakvog prigovora.<sup>71</sup>

39. @albeno vije}e se sa tim ne sla`e. Kao {to }e se vidjeti u sljede}em odjeljku, @albeno vije}e je mi{ljenja da je to {to je Pretresno vije}e primijenilo pogre{an standard prilikom dono{enja svoje odluke u skladu sa pravilom 98 bis Vije}e i navelo da na pogre{an na~in procijeni dokaze.

40. Druga osnova za `albu optu`be se prihvata. Pitanje pravnog lijeka razmatra se u poglavlju o tre}oj osnovi za `albu optu`be.

<sup>67</sup> Prema MacKinnonu A.C.J.O. u *R. v. Syms* (1979) 47 C.C.C. (2d) 114 na 117, pretresni sudija bi trebao predmet oduzeti od porote samo kada su "dokazi toliko skromni opsegom ili slabi da se na osnovu njih ne bi mogla donijeti osu|uju}a presuda".

<sup>68</sup> Presuda, par. 98, str. 31.

<sup>69</sup> *Ibid.*, par. 108, str. 33-34.

<sup>70</sup> Nacrt argumentacije, par. 3.1, str. 3.

<sup>71</sup> *Ibid.*, par. 3.2, str. 3.

### **C. Tre}a osnova za `albu optu` be: namjera da se po-ini genocid**

41. Tre}a osnova za `albu optu` be sastoje se od dva dijela. @albeno vije}e je se pozabaviti svakim od tih dijelova ponaosob.

#### **1. Prvi dio tre}e osnove**

42. U prvom dijelu optu` ba tvrdi "da je Pretresno vije}e pogrije{ilo u primjeni prava utoliko {to je definisalo nu`no stanje svijesti za genocid kao stanje koje se ograni~ava na standard *dolus specialis*".<sup>72</sup> Optu` ba zapravo tvrdi da je Pretresno vije}e po-inilo pravnu gre{ku time {to je svoju primjenu ~lana 4 Statuta, koji nu`nu *mens rea* za genocid definira kao uni{tenje, u cijelosti ili djelimi~no, neke nacionalne, etni~ke, rasne ili vjerske grupe, ograni~ilo samo na one slu~ajeve koji ispunjavaju standard *dolus specialis* iz gra|anskog prava. Optu` ba smatra da se "ne mo`e prepostavljati da *dolus specialis* kao koncept ima fiksirano zna~enje ~ak ni u razli~itim grupama sistema gra|anskog prava".<sup>73</sup> U vezi sa pojmom *dolus specialis*, optu` ba tvrdi da je Pretresno vije}e tom terminu pridalо definiciju koja se odnosi na stupanj ili kvalitetu namjere, {to postoji u odre|enim jurisdikcijama gra|anskog prava.<sup>74</sup> Optu` ba navodi da bi ta definicija mogla glasiti da je optu`eni svjesno `elio uni{tenje, djelimi~no ili u cijelosti, grupe kao takve.<sup>75</sup> @albeno vije}e smatra da se tvrdnjom optu` be `eli re}i da neki optu`eni ima nu`nu *mens rea* za genocid: i) ako je svjesno `elio da djela koja je po~inio rezultiraju uni{tenjem, djelimi~nim ili u cijelosti, grupe kao takve; ili ii) ako je znao da se njegovim djelima uni{tava, djelimi~no ili u cijelosti, grupa kao takva;<sup>76</sup> ili iii) ako optu`eni, djelu ju}i kao pomaga~ i podr`avalac, po~ini djela, znaju}i da se odvija genocid ~iji dio predstavljaju i njegova djela, te da je vjerojatna posljedica njegovog postupanja uni{tenje, djelimi~no ili u cijelosti, grupe kao takve.<sup>77</sup>

43. Respondent se ne sla`e s optu` bom. On tvrdi da je Pretresno vije}e samo jednom u svojoj presudi upotrijebilo termin *dolus specialis*, a da se taj termin, za razliku od mi{ljenja optu` be, koristi kao alternativni izraz za "specifi~nu namjeru", odnosno "namjeru da se uni{ti, u cijelosti ili djelimi~no, nacionalna, etni~ka, rasna ili vjerska grupa kao takva", te da se on ne odnosi na stupanj

<sup>72</sup> Podnesak optu` be, par. 5.5, str. 85.

<sup>73</sup> *Ibid.*, par. 4.22, str. 59.

<sup>74</sup> *Ibid.*: "Na primjer, u njema~kom zakonodavstvu termin '*Absicht*' koristi se kako bi se ozna~ilo ono {to se u literaturi ~esto naziva *dolus specialis*, dok norve|ko zakonodavstvo koristi termin '*hensikt*'".

<sup>75</sup> *Ibid.*, par. 4.21, str. 58.

<sup>76</sup> Ova tvrdnja ne sadr`i nikakav element vjerojatnosti. Odnosi se na znanje o stvarnom razaranju, djelomi~nom ili u cijelosti. Transkript `albenog postupka, 22. februar 2001., str. 68-69.

<sup>77</sup> Podnesak optu` be, par. 4.9, str. 54. Pobje|e odre|enje prema kojem se kategorija iii) odnosi samo na pona|anje u svojstvu pomaga-a i podr`avaoca izneseno je tokom usmenog izno|enja argumenata, vidi transkript `albenog postupka, 22. februar 2001., str. 69 i 77.

potrebne namjere, kako to tvrdi optu` ba.<sup>78</sup> S tim u skladu, respondent smatra da je Pretresno vije}e ispravno utvrdilo namjeru potrebnu za krivi~no djelo genocida.

44. Prije diskusije o interpretaciji Pretresnog vije}a termina *dolus specialis*, @albeno vije}e smatra da je potrebno razjasniti nu` nu *mens rea* prema ~lanu 4 Statuta, kojim se predvi|a sljede}e:

1. Me|unarodni sud je ovla{ten da krivi-no goni osobe koje su po-inile genocid definisan u stavu 2 ovog ~lana ili bilo koje od djela nabrojenih u stavu 3 ovog ~lana.
  2. Genocid ozna-ava bilo koje od sljede}ih djela, po-injeno s namjerom da se u cijelosti ili djelimi-no uni{ti neka nacionalna, etni-ka, rasna ili vjerska grupa kao takva:
    - (a) ubijanje pripadnika grupe;
    - (b) nano{enje te|ke tjelesne ili du{evne povrede pripadnicima grupe;
    - (c) smr{ljeno nametanje pripadnicima grupe ~ivotnih uslova sra-unatih da dovedu do njenog potpunog ili djelimi-nog fizi-kog uni{tenja;
    - (d) uvo|enje mjera kojima je cilj spre-avanje ra|anja unutar grupe;
    - (e) prisilno premje{tanje djece te grupe u drugu grupu.
  3. Ka`njiva su sljede}a djela:
    - (a) genocid;
    - (b) udru`ivanje radi po-injenja genocida;
    - (c) direktno i javno poticanje na po-injenje genocida;
    - (d) poku{aj po-injenja genocida;
    - (e) sau-esni{vo u genocidu.

45. ^lan 4, stavovi (2) i (3) Statuta u velikoj mjeri odra`avaju ~lanove II i III Konvencije o spre-avanju i ka`njavanju zlo-ina genocida.<sup>79</sup> Kao {to je ve} pokazano, prema ~lanu 4(2) Statuta, genocid ozna-ava bilo koje od odre|enih "djela, po-injeno s namjerom da se u cijelosti ili djelimi-no uni{ti neka nacionalna, etni-ka, rasna ili vjerska grupa kao takva". Sam Statut definira nu` nu namjeru, i to kao namjeru da se postigu odre|ene konkretne vrste uni{tenja. Kada se govori o toj namjeri, spominje se, na primjer, specijalna namjera, specifi-na namjera, *dolus specialis*, posebna namjera i genocidna namjera.<sup>80</sup> @albeno vije}e }e koristiti termin "specifi-na namjera" kako bi opisalo namjeru da se uni{ti, u cijelosti ili djelimi-no, nacionalna, etni-ka, rasna ili vjerska grupa kao takva.<sup>81</sup>

<sup>78</sup> Replika protiv`alioca, str. 1135-1134. @albeno vije}e primje}uje da je respondent tokom usmenog izno{enja argumenata o tom pitanju govorio uop|tenije i da nije ulazio u pojedinosti o stupnju nu`ne namjere. Transkript `albenog postupka, 22. februar 2001., str. 119-130.

<sup>79</sup> United Nations Treaty Series, sv. 78, str. 277, Rezolucija Generalne skup{tine 260A (III).

<sup>80</sup> Vidi, npr.: *Prosecutor v. Alfred Musema*, predmet br. ICTR-96-13-T, *Judgement and sentence*, 27. januar 2000., par. 164-167, str. 56-58, gdje se nazmjenice upotrebljavaju termini specifi-na namjera i *dolus specialis*; *Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu* predmet br. ICTR-96-4-T, 2. septembar 1998., *Judgement*, par. 498, gdje se govori o genocidnoj namjeri. Komisija za me|unarodno pravo govori o specifi-noj namjeri. (A/51/10), str. 87.

<sup>81</sup> @albeno vije}e tom terminu ne pridaje nikakvo zna-enje koje bi on mogao imati u nekoj nacionalnoj jurisdikciji.

46. Uslov za specifi~nu namjeru jest da po-inilac jednim od zabranjenih djela, koja su nabrojana u ~lanu 4 Statuta, `eli posti}i uni{tenje, djelimi~no ili u cijelosti, nacionalne, etni~ke, rasne ili vjerske grupe kao takve.<sup>82</sup>

47. [to se ti~e dokaza za specifi~nu namjeru, o njoj se - u nedostatku izravnih i eksplisitnih dokaza - mo`e zaklju~ivati na osnovu cijelog niza ~inenica i okolnosti, kao {to je op{ti kontekst, po-injenje drugih ka`njivih djela koja su sistematski usmjerena protiv iste grupe, opseg po-injenih zlo~ina, sistematsko izvr{enje djela nad `rvama zbog toga {to pripadaju jednoj konkretnoj grupi ili ponavljanje destruktivnih i diskriminatornih djela.

48. @albeno vije}e je mi{ljenja da postojanje plana ili politike ne predstavlja sastavni dio krivi~nog djela u pravnom smislu. Me|utim, u kontekstu dokazivanja specifi~ne namjere postojanje plana ili politike mo`e u najve}em broju slu~ajev a postati va`an faktor. Dokazi mogu biti u skladu sa postojanjem plana ili politike ili ~ak mogu ukazivati na njihovo postojanje, a postojanje plana ili politike mo`e olak{ati dokazivanje krivi~nog djela.<sup>83</sup>

49. @albeno vije}e nadalje podsje}a na nu`nost razlikovanja izme|u specifi~ne namjere i motiva. Li~ni motiv po-inioca zlo~ina genocida mo`e, na primjer, biti ostvarivanje li~ne ekonomski dobiti ili politi~ke koristi ili nekog oblika mo}i. Postojanje li~nog motiva ne spre~ava po-inioca da ima i specifi~nu namjeru da po-ini genocid. U presudi u `albenom postupku u predmetu *Tadi}* @albeno vije}e je naglasilo irelevantnost i "nedokumentovost motiva u krivi~nom pravu".<sup>84</sup>

50. Optu`ba tvrdi da je Pretresno vije}e pogrije{ilo time {to je stanje svijesti nu`no za genocid ograni~ilo na stanje koje uklju~uje samo *dolus specialis*, a ne gore izneseni "{iri pojам op{te namjere".<sup>85</sup> S tim u vezi Pretresno vije}e je imalo sljede}i stav:

Kada se sve uzme u obzir, tu`ilac nije dokazio van svake razumne sumnje da je u Br-kom u vrijeme koje pokriva optu`nica po-injen genocid. Nadalje, pona{anje optu`enog izgleda da ukazuje na to da je, iako je o-igledno odabirao Muslimane, prije ubijao nasumice nego sa jasnom namjerom da uni{ti jednu grupu. Pretresno vije}e stoga zaklju~uje da nije van svake razumne sumnje dokazano da je kod optu`enog postojao *dolus specialis* zlo~ina genocida. U slu~aju sumnje uvijek treba presuditi u korist optu`enog. Gorana Jelisi}a se stoga ne mo`e progla{iti krivim po ovoj ta~ki optu`nice.<sup>86</sup>

<sup>82</sup> @albeno vije}e primje}uje da se ovdje govori isklju~ivo u kontekstu po-injenja genocida u okviru zna~enja ~lana 4 Statuta.

<sup>83</sup> Taj stav je izнесен i u usmenoj odluci @albenog vije}a MKSR-a u *Obed Ruzindana and Clément Kayishema v. Prosecutor*, predmet br. ICTR-95-1-A, 1. juli 2001.

<sup>84</sup> *Tu`ilac protiv Du{ka Tadi}, predmet br. IT-95-1-A, Presuda, 15. juli 1999. (dalje u tekstu: drugostepena presuda u predmetu *Tadi*), par. 269, str. 120.*

<sup>85</sup> Podnesak optu`be, par. 4.6 i 4.8, str. 53-54.

<sup>86</sup> Presuda, par. 108, str. 33-34.

51. @albeno vije}e smatra da se ovdje postavlja pitanje interpretacije presude Pretresnog vije}a. Kada se ~ita u kontekstu, pitanje kojim se bavila presuda u vezi sa *dolus specialis* bilo je da li je postojala namjera da se uni{ti grupa. @albeno vije}e nalazi da je Pretresno vije}e samo upotrijebilo latinski izraz za specifi~nu namjeru onako kako je ona definisana gore.

52. Shodno tome, @albeno vije}e se sla`e sa respondentom i smatra da optu` ba nalaz Pretresnog vije}a u vezi s tim pitanjem ne pobija na utemeljen na-in, budu}i da se oslanja na krivo razumijevanje presude. Stoga se ova tre}a osnova za `albu optu` be odbija.

## 2. Drugi dio tre}e osnove

53. Preostaje da se razmotri drugi dio tre}e osnove za `albu optu` be. Uz prepostavku da namjera ima ono zna~enje koje je ve} izneseno u tekstu, optu` ba je iznijela stav da je Pretresno vije}e pogrije{ilo kada je zaklju~ilo da njeni dokazi nisu bili dovoljni da se na osnovu njih donese presuda o krivici za genocid. Optu` ba je konkretno navela nekoliko dokaznih predmeta koje Pretresno vije}e nije spomenulo.<sup>87</sup>

54. Zastupnik respondenta smatra, navode}i drugostepenu presudu u predmetu *Tadi}*,<sup>88</sup> da bi na osnovu istih dokaza dva razumna presuditelja o ~injenicama mogla do}i do jednakog razumnih, no razli~itih zaklju~aka.<sup>89</sup> On tvrdi da se od Pretresnog vije}a nije zatra`ilo da se osvrne na svaki dokazni predmet. Naprotiv, Vije}e ima pravo izabratи dokaze na koje }e se osloniti. Prema njegovoj tvrdnji, pitanje koje se postavlja jest da li je, na osnovu dokaza na koje se oslonilo Pretresno vije}e, neki razumni presuditelj o ~injenicama mogao do}i do onog zaklju~ka do kojeg je do{lo i Pretresno vije}e. On tvrdi da optu` ba nije pokazala da to nije mogu}e.

55. Prema mi{ljenju @albenog vije}a, princip iz predmeta *Tadi}* vrijedi za procjenu ~injenica i nema uticaja na temeljno pitanje u ovom predmetu, to jest da li je Pretresno vije}e imalo pravo napraviti vlastitu procjenu relevantnih dokaza. Princip iz predmeta *Tadi}* vrijedi samo u slu~aju kada je presuditelj o ~injenicama imao pravo donijeti odluku o kojoj je rije~. Ako on ima pravo donijeti tu odluku i doneće je na temelju materijala na osnovu kojih bi neki drugi razumni presuditelj o ~injenicama mogao do}i do istog zaklju~ka, njegova odluka ne}e biti opozvana zato {to bi neki drugi jednako razumni presuditelj o ~injenicama na osnovu istog materijala do{ao do razli~itog, ali jednako razumnog zaklju~ka. Taj princip se ne mo`e primijeniti na pitanje o tome da li je Pretresno vije}e uop{te imalo pravo procjenjivati dokaze. @albeno vije}e smatra da se od Pretresnog vije}a tra`ilo da prepostavi da su dokazi optu` be vjerodostojni, osim ako se ne poka`e

<sup>87</sup> Transkript `albenog postupka, 22. februar 2001., str. 94-97.

<sup>88</sup> Drugostepena presuda u predmetu *Tadi}*, par. 64, str. 27-28.

<sup>89</sup> Transkript `albenog postupka, 22. februar 2001., str. 144.

da im se ne mo`e vjerovati. Drugim rije~ima, od Vije}a se tra`ilo da dokazni materijal razmotri u najboljem svjetlu i ono nije moglo birati dijelove dokaza kojima }e se baviti.

56. Preostaje jo{ pitanje da li je uz primjenu ispravnog standarda, to jest nakon razmatranja svih relevantnih dokaza koje je podnijela optu`ba tokom glavnog izvo|enja dokaza, Pretresno vije}e imalo pravo zaklju~iti da nijedan razumni presuditelj o ~injenicama ne bi mogao dokaze smatrati dovoljnima da se na osnovu njih van razumne donese osu|uju}a presuda sumnje za genocid.

57. Nakon {to je razmotrilo dokaze iz `albenog spisa, @albeno vije}e ne mo`e potvrditi zaklju~ak Pretresnog vije}a da ti dokazi nisu bili dovoljni da bi se na osnovu njih donijela osu|uju}a presuda. Da bi se objasnili razlozi za taj zaklju~ak, nije potrebno da @albeno vije}e procijeni svaki pojedini dokazni predmet iz spisa. @albeno vije}e mo`e prvo procijeniti razloge Pretresnog vije}a koji su to Vije}e doveli do zaklju~ka da je oslobo|aju}a presuda nu`na u svjetlu dokaza u spisu koji su za te razloge bili relevantni i, nakon toga, @albeno vije}e mo`e procijeniti druge dokaze u spisu koje Pretresno vije}e nije konkretno spomenulo, a na koje je bilo upozorenje tokom `albenog postupka.

58. Pretresno vije}e je ustanovilo da postoje dva elementa koje je trebalo razmotriti kao dokaze za genocid. U paragafu 62 presude Vije}e je iznijelo sljede}e:

Genocid karakteri{u dva pravna elementa, prema onome {to predvi|a ~lan 4 Statuta:

- *actus reus* krivi-nog dijela, koji ~ine jedan ili vi{e djela nabrojanih u paragafu 2 ~lana 4;
- *mens rea* krivi-nog djela, koja se sastoji od posebne namjere da se uni{ti, u cjelini ili djelomi~no, neka nacionalna, etni~ka, rasna ili vjerska grupa kao takva.

59. [to se ti~e prvog sastavnog dijela, koji je *actus reus* ili "materijalni element" genocida, Pretresno vije}e je donijelo nalaz da su dokazi dovoljni da bi se na osnovu njih mogla donijeti osu|uju}a presuda. U paragrafu 65 svoje Presude, Vije}e je ustanovilo sljede}e:

Mada nije u mogu}nosti da utvrdi ta-an broj ~rtava koji se mo`e pripisati Goranu Jelisi}u za period koji pokriva optu`nica, Pretresno vije}e primje}uje da je, u ovom slu~aju, *actus reus* zlo~ina genocida zadovoljen. Stoga, Pretresno vije}e mora procijeniti da li je namjera optu`enog bila takva da se njegova djela moraju kvalifikovati kao genocid.

60. [to se drugog sastavnog dijela ti~e, odnosno *mens rea* elementa krivi-nog djela, Pretresno vije}e je prihvatio da je respondent izvr{io *actus reus*, u ovom slu~aju ubistvo Muslimana, sa diskriminatornom namjerom. U paragrafima 73-77 svoje presude, Vije}e je naglasilo da

pojedinac koji svjesno djeluje u okviru rasprostranjenog i sistematskog nasilja koje se sprovodi protiv samo jedne odre|ene grupe ne mo`e razumno negirati da je ~rtve birao na diskriminatoran na-in ... Velika ve}ina osoba zato~enih u sabirnim centrima i u logoru Luka bili su Muslimani ... Rije-i i djela optu`enog pokazuju ne samo da je on bio potpuno svjestan diskriminatore pirode te operacije ve} i da ju je u potpunosti podr`avao. ... izgleda da su ve}ina osoba za koje je Goran Jelisi} priznao da ih je tukao ili pogubio bili Muslimani. Sem toga, na osnovu mnogih elemenata

se vidi kako je Goran Jelisi} iznosio prezive i diskriminatore opaske o muslimanskom stanovni{tvu. ... Pretresno vije}e zaklju~uje da je diskriminatorna namjera u ovom predmetu dokazana.<sup>90</sup>

61. Me|utim, Pretresno vije}e je potom nastavilo tako {to je donijelo nalaz da, usprkos diskriminatornoj namjeri i po-injenju djela koja ulaze u definiciju pojma *actus reus* genocida, respondent nije imao potrebnu namjeru da djelimi~no ili u cijelosti uni{ti muslimansko stanovni{two u Br~kom. Kao prvo, Vije}e je navelo da ne postoje dovoljni dokazi koji bi pokazali da je optu`eni djelovao u skladu sa planom koji su smislile vi{e vlasti da bi se taj cilj ostvario i, kao drugo, da ~ak i kad bi se optu`enog moglo smatrati sposobnim da kao samostalni po~inilac po~ini genocid - {to je Vije}e smatralo "teoretski mogu}im" - dokazi ne potkrepljuju van razumne sumnje zaklju~ak da je on to doista i po~inio.

62. Pretresno vije}e je u paragrafu 102 svoje presude uva`ilo sljede}e:

Goran Jelisi} se predstavljao kao "srpski Adolf" i govorio je da je u Br~ko do{ao da ubija Muslimane. ... [i] navodno je zato-enicima u logoru Luka govorio kako je njihov `ivot u njegovim rukama i da }e samo 5 do 10% njih iza}i odande [i] rekao je muslimanskim zato-enicima u logoru Luka da }e 70% njih biti ubijeno, 30% premla}eno, a da mo`da tek 4% od tih 30% ne}e biti te{ko premla}eno ... [rekao] je jednom svjedoku da mrzi Muslimane i da `eli da ih sve pobije, a da bi pre`ivjeli Muslimani mogli biti robovi koji bi ~istili toalete ali nikada ne bi imali stru~ni posao. Navodno je dodata da `eli da izvr{i}i "~-i{}enje" Muslimana te da bi u tome u`ivao, da su se baliye toliko razmno`ile da on mora da otarasi svijet od njih. Goran Jelisi} je navodno tako}e izjavio da mrzi Muslimanke, da smatra da su izrazito prljave te da `eli sve da ih sterilizuje kako bi sprije~io porast broja Muslimana, ali da }e prije nego {to ih sve istrijebi po~eti sa mu{karcima kako bi sprije~io svako razmno`avanje.

63. Vije}e je isto tako u paragrafu 103 prihvatio da je

po~etkom maja mjeseca Goran Jelisi} redovno pogubljivaо zato-enike u logoru Luka. Prema rije~ima jednog svjedoka, Goran Jelisi} je izjavio da svako jutro, da bi mogao da popije kafu, mora da smakne dvadeset do trideset ljudi. Na osnovu svjedo~enja pred Pretresnim vije}em, Goran Jelisi} je ~esto obavje}tavao zato-enike o broju Muslimana koje je ubio. Tako je navodno 8. maja 1992. rekao jednom svjedoku da se radi o njegovoj {ezdesetosmoj `rtvi, 11. maja da je ubio stopeedeset osoba, te kona~no 15. maja jednom drugom svjedoku, po jednom obavljenom smaknu}u, da mu je to "osamdeset{tri} slu~aj".

64. Usprkos tome, u sljede}im paragrafima 104-108 Pretresno vije}e je citiralo druge dokaze za koje je smatralo da su uvjerljivi, kako bi pokazalo da "kada se sve uzme u obzir, tu`ilac nije dokazao van svake razumne sumnje da je u Br~kom u vrijeme koje pokriva optu`nica po~inen genocid. ... pona{anje optu`enog izgleda da ukazuje na to da je, iako je o~igledno odabirao Muslimane, prije ubijao nasumice nego sa jasnom namjerom da uni{ti jednu grupu".<sup>91</sup> Ti drugi dokazi sastojali su se od svjedo~anstava da respondent ima "poreme}enu li~nost", koju karakteri{u "grani~ne, antisocijalne i narcisisti~ke zna~ajke", "nezrelost" i "potreba da se udovolji nadre|enima". Vije}e je izjavilo:

<sup>90</sup> Presuda, par. 73-75 i 77, str. 23-24 (bez fusnota).

<sup>91</sup> *Ibid.*, par. 108, str. 33.

Goran Jelisić se iznenada načao na prividnom položaju vlasti za koji ga nista nije pripremilo. ... ta vlast je dodatno olakšala ispoljavanje oportunističkog i nesuvislog ponašanja.<sup>92</sup>

65. Uz to, Pretresno vijeće je ustanovilo da je respondent egzekucije vratio "nasumično", pri čemu je navelo jednu epizodu u kojoj je respondent prisilio jednog uglednog Muslimana da igra ruski rulet kako bi dobio propusnicu za napuštanje logora. U drugim prilikama respondent bi, nakon što ih je pretukao, puštao zatvorenike na slobodu.<sup>93</sup> Na temelju toga Vijeće je zaključilo da "djela Gorana Jelisića nisu bila fizička manifestacija jasno iskazane volje da uništiti, u cjelini ili djelimično, jednu grupu kao takvu".<sup>94</sup>

66. @albeno vijeće je se prvo pozabaviti dokazima iz spisa koje je tokom `albenog postupka predviđala optužba kako bi pokazala da je respondent istovremeno sam vjerovao da slijedi plan koji su mu proslijedili njegovi nadređeni za istrebljenje Muslimana u Brčkom, no da je on isto tako, bez obzira na postojanje takvog plana, sam za sebe predstavljao ~itavu genocidnu operaciju, usredotočen na to da lično djelimično ili u cijelosti izbriše zaštićenu grupu. Neke od tih dokaza Pretresno vijeće je u svojoj presudi konkretno citiralo i saželo: prijetnje respondentu da će ubiti 70%, pretući 30% i potedjeti samo 5-10% zatočenika Muslimana, izjave respondentu da će svijet osloboditi Muslimana, objave njegove dnevne kvote ubistava i njegovu `elju da sterilizuje Muslimane kako bi spriječio razumnočavanje grupe.<sup>95</sup>

67. Međutim, tokom `albenog postupka optužba je takođe upozorila na druge materijale u spisu, koji po njenom mišljenju u znatnoj mjeri dopunjaju te dokaze, uključujući dugačke razgovore sa samim respondentom koji, iako su ~esto kontradiktorni, sadržavaju značajne dokaze u vezi sa njegovim stanjem svijesti prilikom pojenjenja ubistava. Opširni Prilog A,<sup>96</sup> koji je sastavila optužba, sadrži navode iz dokaza da je respondent radio na osnovu popisa imena uglednih Muslimana koje je trebalo ubiti. On je spominjao "plan" za njihovo istrebljenje. On je htio "oistiti ... muslimanske ekstremiste i balije onako kako se glava ~isti od ujiju".<sup>97</sup> Svjedok I je za njega rekao: "On je izvršavao naređenja, no i sam je birao `rtve na osnovu vlastite volje"<sup>98</sup> te da "on nije mogao nekog ustrijeliti, ~ak i ako mu je bilo naređeno da to učini, no dosta je stvari uradio na vlastitu ruku".<sup>99</sup> Postoje i dodatni dokazi o redovitim dolascima hladnjake "Bimeksa" u logor da pokupi 10 - 20 mrtvih tijela dnevno, o novim ubijanjima tokom kojih je respondent nakon svakog ubistva komentarisao "još jedan balija manje",<sup>100</sup> njegovo ~esto spominjanje sebe kao "Adolfa

<sup>92</sup> Ibid., par. 105, str. 33.

<sup>93</sup> Ibid., par. 106, str. 33.

<sup>94</sup> Ibid., par. 107, str. 33.

<sup>95</sup> Ibid., par. 102, str. 32.

<sup>96</sup> Prilog A, dostavljen pod pe-atom kao prilog povjerljivoj verziji tužiočevog podneska.

<sup>97</sup> Transkript pretresnog postupka, 13. septembar 1999. (svjedok M), str. 1462.

<sup>98</sup> Prilog A, dio u kojem se spominje svjedok I u transkriptu suđenja, 7. septembar 1999., str. 1112.

<sup>99</sup> Ibid.

<sup>100</sup> Transkript suđenja, 1. decembar 1998., str. 81.

drugog" i komentari poput: "Do sada sam ubio 80 Muslimana i sve }u vas pobiti," te "treba ubiti {to je mogu}e vi{e Muslimana i Br~ko treba postati srpski grad".<sup>101</sup>

68. @albeno vije}e smatra da su ti dokazi, kao i mnogi drugi dokazi sli~ne vrste u spisu, mogli za neko razumno vije}e predstavljati temelj za nalaz van razumne sumnje da je respondent imao namjeru uni{titi muslimansko stanovni{two u Br~kom. Da ponovimo, ispravni na-in za @albeno vije}e da sagleda takve dokaze nije da ustanovi da li je uvjereni da je respondent kriv van razumne sumnje za genocid, nego da li - ako se vjeruje da su ti dokazi vjerodostojni - nijedno razumno pretresno vije}e nije moglo ustanoviti da je optu`eni imao takvu namjeru. @albeno vije}e ne mo`e do{i do zaklju~ka da je to bio slu~aj.

69. @albeno vije}e tako|e razmatra pitanje da li je Pretresno vije}e razumno zaklju~ilo da bi, ~ak i na temelju dokaza koje je Vije}e citiralo i raspravilo, respondentu neki razumnii presuditelj ~injenica trebao izre}i oslobo|aju}u presudu zbog nedostatka tra`ene namjere.

70. Pretresno vije}e se prilikom dono{enje svog zaklju~ka o razumnoj sumnji prvenstveno oslanjalo na sljede}e dokaze: da je li~nost respondentata bila poreme}ena, da je bio nedozreo, narcisoidan, ispunjen `eljom da zadovolji nadre|ene i da su se te crte - kada je bio doveden na polo`aj vlasti - manifestovale kao opsesija mo}i nad `ivotima onih kojima je zapovijedao. Pretresno vije}e je bilo mi{ljenja da to nije isto {to i "jasno iskazana volja" da uni{ti za{ti}enu grupu, u ovom slu~aju Muslimane iz Br~kog.<sup>102</sup> Valja primjetiti da se psihijatrijska osnova za taj zaklju~ak zasniva na izvje{tajima vje{taka pripremljenim za dono{enje odluke o tome da li je respondent sposoban za su|enje (ustanovljeno je da je sposoban), a ne konkretno za procjenu njegove mentalne sposobnosti da po~ini krivi~na djela za koja ga tereti. Optu`eni se nije branio neura~unljivo{ju, a i samo Pretresno vije}e je u izdvojenom nalazu donijelo zaklju~ak da je on sposoban za diskriminatomu namjeru. Za na{e potrebe ovdje dovoljno je istaknuti da ne postoji *per se* nesuglasje izme|u dijagnoze o nezreloj, narcisoidnoj i poreme}enoj li~nosti, na koju se oslonilo Pretresno vije}e, i sposobnosti da se stvori namjera da se uni{ti neka konkretna za{ti}ena grupa. Doista, kao {to isti-e optu`ba, vjerojatnije je da }e ekstremna rasna i etni~ka mr`nja privu}i grani~no neuravnote`enu li~nost, nego uravnote`enije oblikovanu osobu bez poreme}aja li~nosti. Pravilnik predvi|a kao oblik odbrane odre|eni stepen neura~unljivosti, a osim toga, u ovom predmetu nije utvr|ena takva vrsta neuravnote`enosti.<sup>103</sup>

<sup>101</sup> Transkript su|enja, 9. septembar 1999., str. 1306, 14. septembar 1999., str. 1556 i dokazni predmet 66 (transkript razgovora sa respondentom od 4. juna 1998.), str. 49.

<sup>102</sup> Presuda, par. 107, str. 33.

<sup>103</sup> Pravilo 67 Pravilnika. U vezi sa smanjenom neura~unljivo{ju, vidi nalaz @albenog vije}a u presudi u `albenom postupku u predmetu *Delali*, par. 580-590, str. 200-204.

71. Pretresno vije}e se uz to sna`no oslonilo na nasumi~nost ubistava koja je po~inio respondent. Vije}e je navelo primjere kako je optu`eni pustio na slobodu neke zatvorenike, kako je igrao ruski rulet za ~ivot jednog zatvorenika i kako nije izabirao ~rtve samo sa popisa koje su mu navodno davali drugi, nego ih je birao po vlastitom naho|enu. Iako je Pretresno vije}e imalo pravo razmatrati te dokaze, prema mi{jenju @albenog vije}a Pretresno vije}e nije imalo pravo zaklju~iti da ti primjeri "nasumi~nosti" nije~u mno`inu drugih gore iznesenih dokaza u vezi kako sa namjerom koju je iznio sam respondent da ubije ve}inu Muslimana u Br-kom, tako i sa njegovim kvotama i pripremama da to u~ini. Neki razumni presuditelj ~ingenica mogao je tih nekoliko incidenata u kojima je optu`eni pokazao milost otpisati kao devijaciju od ina~e nemilosrdne kampanje protiv za{ti}ene grupe. Isto tako, ~ingenica da je on u ubistvima nalazio "zadovoljstvo" ni na koji na~in ne umanjuje njegovu namjeru da izvr{i takva ubistva. Kao {to je ve} ranije spomenuto, Me|unarodni sud je u presudi u ~albenom postupku u predmetu *Tadi* ve} utvrdio irelevantnost i "nedoku~ivost motiva u krivi~nom pravu" {to se ti~e odgovornosti kada je namjera, uklju~uju}i i specifi~nu namjeru, jasna.

72. Stoga, ~ak ako se i zaklju~ak Pretresnog vije}a da dokazi nisu bili dovoljni da se na osnovu njih poka`e respondentova namjera da uni{ti grupu preispita na osnovu dokaza na koje se pozivalo samo Pretresno vije}e, to ne zadovoljava potvr|eni standard za osloba|aju}u presudu prema pravilu 98 bis(B), tako da se ovaj dio tre}e osnove za `albu optu` be prihvata.

73. [to se ti~e pravnog lijeka, zastupnik respondenta navodi argument da @albeno vije}e ima diskreciono pravo da donese odluku, te da s obzirom na sve okolnosti ovog predmeta ne bi trebalo do}i do novog su|enja. @albeno vije}e se sla`e da raspolo`e diskrecionim pravom da odlu~i o pravnom lijeku. ^lan 25 Statuta (koji se odnosi na `albeni postupak) dovoljno je {irok da bi dao takvu mogu}nost. Isto diskreciono pravo prepoznato je i u formulaciji pravila 117(C) Pravilnika, kojim se odre|uje da "@albeno vije}e mo`e pod odgovaraju}im okolnostima nalo`iti da se optu`enom ponovno sudi u skladu s pravom".<sup>104</sup> Sli~no tome, nacionalna sudska praksa daje sudu diskreciono pravo da donese odluku o tome da ponovljeno su|enje nije potrebno.<sup>105</sup> Diskreciono pravo mora se naravno primjenjivati na ispravnim pravosudnim osnovama, pri ~emu u ravnote`u valja dovesti pravi~nost prema optu`enom, interesu pravde, prirodu krivi~nih djela, okolnosti konkretnog predmeta i brigu za javni interes. Te (kao i druge) faktore treba odre|ivati od slu~aja do slu~aja. Pitanje koje se postavlja jest na koji bi na~in @albeno vije}e svoje diskreciono pravo trebalo primijeniti u ovom predmetu.

<sup>104</sup> Usp. *Rigby v. Woodward*[1957] 1 WLR 250, i *Griffith v. Jenkins and another*, (1991) 156 JP 29.

<sup>105</sup> U vezi sa takvom vrstom rje{enja, vidi *inter alia* predmet *Cosier*, predmet *Barking*. Vidi tako|e *United States v. Hooper*, 432 F.2nd 604, 139 U.S.App.D.C.171 (1970), *United States v. Lindsey*, 47 F.3d 440, 310 U.S. App.D.C.300 (1995).

74. U svrhu rje{avanja tog pitanja @albeno vije}e smatra da su va`ni sljede}i faktori. Respondent se izjasnio krivim za odre|eno kriminalno pona{anje koje je izneseno u ~injeni~noj osnovi o kojoj je postignut sporazum. Na osnovu tog krivi~nog pona{anja utvr|ena mu je krivica po 31 ta~ki optu` nice za kr{enje zakona i obi~aja ratovanja te za zlo~ine protiv ~ovje~nosti. Pretresno vije}e donijelo je odluku o kazni u trajanju od 40 godina zatvora. Potencijalno ponovljeno su|enje bavilo bi se ta~kom optu` nice za genocid, u kojoj se respondentu tereti za genocid izvr{en ili{avanjem `ivota.<sup>106</sup> U vezi sa tom ta~kom optu` ba nije navela nikakve dalje optu` be za ubistvo. Stoga se ta~ka koja se odnosi na genocid zasniva na ubistvima za koja se optu`eni ve} izjasnio krivim.<sup>107</sup> Iz toga slijedi da bi se ponovljeno su|enje ograni~ilo na pitanje da li je optu`eni imao specijalnu namjeru da djelimi~no ili u cijelosti uni{ti nacionalnu, etni~ku, rasnu ili vjersku grupu kao takvu. Definicija specifi~ne namjere razja{njena je gore u tekstu, u kontekstu `albe optu` be.

75. Isto tako, nije bila gre{ka optu` enog to {to je Pretresno vije}e po~inilo pravnu gre{ku - nisu argumenti koje je iznijela odbrana bili ti koji su naveli Pretresno vije}e na odluku da donese oslobo|aju presudu. Izme|u maja 1992., kada su po~injena krivi~na djela, i datuma nekog potencijalnog ponovljenog su|enja proteklo bi znatno vrijeme. *Ad hoc* priroda Me|unarodnog suda zna~i da su, za razliku od nekog nacionalnog pravosudnog sistema, resursi ograni~eni u smislu zaposlenih i neizvjesne du`ine trajanja institucije.

76. Nadalje, optu`eni se nalazi u pritvorskoj jedinici Me|unarodnog suda od 22. januara 1998. Pretresno vije}e je za respondentu preporu~ilo "psiholo{ki i psihijatrijski tretman i pra}enje".<sup>108</sup> Takav tretman trenuta~no obezbje|uje Pritvorska jedinica Ujedinjenih nacija. Me|utim, op}enito govore}i, zatvorska ustanova bi bila u boljem polo~aju da obezbijedi dugotrajni i dosljedni tretman.

77. Pravilom 117(C) Pravilnika predvi|a se da "@albeno vije}e mo`e pod odgovaraju}im okolnostima nalo`iti da se optu`enom ponovno sudi u skladu s pravom". @albeno vije}e prihvata pravo optu`be da tra`i ponavljanje su|enja kao pravni lijek za svoju `albu. Me|utim, kao {to je ve} navedeno, @albeno vije}e raspola`e diskrecionim pravom da odlu~i ho}e li ili ne odobriti takav zahtjev na osnovu ~inenica iz predmeta koji se pred njim nalazi. Vije}e nije obavezno da, nakon {to je identifikovalo neku gre{ku, predmet vrati na ponovno su|enje. S obzirom na izuzetne okolnosti ovog predmeta @albeno vije}e smatra da nije u interesu pravde da odobri zahtjev optu` be i stoga odbija poni{iti oslobo|aju presudu koju je donijelo Pretresno vije}e i uputiti predmet na dalji postupak. S

<sup>106</sup> Druga izmijenjena optu`nica, par. 14, str. 3, gdje stoji: "... Goran JELISI] je li~no ubio `rtve navedene u paragrafima 16-25, 30 i 33 [protiv~alilac se izjasnio krivim za ta ubistva]. Tim radnjama Goran JELISI] je po~inio ili pomogao i podr~ao slede}e: ta~ka 1: GENOCID, zlo~in prema ~lanu 4(2)(a) Statuta Me|unarodnog suda."

<sup>107</sup> Prepretresno podnesak optu`be, 19. novembar 1998., par. 2.2, str. 4, gdje se navodi: "Prilikom po~injenja radnji navedenih u optu`nici optu`eni je po~inio genocid ubijaju}i pripadnike te grupe, u suprotnosti sa ~lanom 4(2)(a) Statuta".

<sup>108</sup> Presuda, par. 140, str. 43.

tim u vezi @albeno vije}e ne smatra da ~injenice iz ovog predmeta predstavljaju okolnosti o kojima govori pravilo 117(C) Pravilnika.

### III. @ALBA PROTIV@ALIOCA

#### A. Prva osnova za `albu protiv` alioca: kumulativne osu|uju}e presude

78. Protiv`alilac je na `albenom pretresu tra`io i dobio dopu{tenje da izmijeni svoju obavijest o `albi, kako bi u nju uklju~io argument da odre|ene osu|uju}e presude trebaju biti poni{tene na osnovu drugostepene presude u predmetu *Delali*. @albeno vije}e je u toj presudi smatralo:

da razlozi pravi-nosti prema optu`enom i princip da samo razli-ita krivi-na djela opravdavaju vi{estruke osude name}u zaklju-ak da su vi{estruke krivi-ne osude po razli-itim odredbama za isto pona{anje dopustive samo ako svaka od doti-nih odredbi sadr`i materijalno razli-it element koji druga ne sadr`i. Element je materijalno razli-it od nekog drugog elementa ako zahtijeva dokaz-injenice koji drugi element ne zahtijeva.<sup>109</sup>

79. @albeno vije}e je nastavilo rije~ima:

Ako ovaj test nije zadovoljen, vije}e mora odlu-iti za koje }e krivi-no djelo optu`enog proglašiti krivim. Pri dono{enju te odluke valja se rukovoditi principom da osudu treba izre}i po u`oj od dvije odredbe. Tako, ako neki skup ~injenica sankcioni{u dvije odredbe, od kojih jedna sadr`i dodatni element koji je materijalno razli-it, osudu treba izre}i samo po toj drugoj odredbi.<sup>110</sup>

80. Prilikom usmenog izno{enja svojih argumenata 22. februara 2001., branilac protiv`alioca je pozvao @albeno vije}e da "formalno poni{ti lak{a krivi~na djela iz svakog para krivi~nih djela za koja je [protiv`alilac] ka`njen"; ali branilac nije naveo koje krivi~no djelo iz svakog para smatra lak{im krivi~nim djelom.<sup>111</sup> Njegov podnesak se odnosio na sljede}u situaciju.

81. Postoje tri odvojena navoda za nano{enje tjelesnih povreda i dvanaest odvojenih navoda za ubistvo. Svakim od tri navoda za nano{enje tjelesnih povreda teretilo se, prvo, kao kr{enjem zakona i obi~aja ratovanja (okrutno postupanje) prema ~lanu 3 Statuta i, drugo, kao zlo~inom protiv ~ovje~nosti (nehumana djela) prema ~lanu 5 Statuta. Svakim od 12 navoda za ubistvo teretilo se, prvo, kao kr{enjem zakona i obi~aja ratovanja prema ~lanu 3 Statuta i, drugo, kao zlo~inom protiv ~ovje~nosti prema ~lanu 5 Statuta.

82. Valjanost kumulativnih osu|uju}ih presuda za jedno te isto pona{anje kojim se teretilo kao kr{enjem zakona i obi~aja ratovanja prema ~lanu 3 Statuta i zlo~inom protiv ~ovje~nosti prema ~lanu 5 Statuta zasnovana je na konceptu da svako krivi~no djelo posjeduje poseban sastojak koje drugo krivi~no djelo ne posjeduje. Slijede}i rezonovanje @albenog vije}a u drugostepenoj presudi u

<sup>109</sup> Drugostepena presuda u predmetu *Delali*, par. 412, str. 138.

<sup>110</sup> *Ibid.*, par. 413, str. 138.

<sup>111</sup> Transkript `albenog postupka, 22. februar 2001., str. 33.

predmetu *Delalic*,<sup>112</sup> @albeno vije}e primje}uje da ~lan 3 zahtijeva blisku vezu izme|u djela optu`enog i oru`anog sukoba; taj element se ne zahtijeva ~lanom 5. Na drugoj strani, ~lan 5 zahtijeva dokaz da je djelo po-injeno kao dio rasprostranjenog ili sistematskog napada na civilno stanovni{vo, {to je element koji se ne zahtijeva ~lanom 3. Tako svaki ~lan sadr`i element obaveze dokazivanja neke ~injenice koji drugi ~lan ne sadr`i. Stoga su kumulativne osu|uju}e presude i prema ~lanu 3 i prema ~lanu 5 dopustive. U takvoj situaciji nije mogu}e smatrati, kao {to tvrdi protiv` alilac, bilo koje krivi~no djelo "lak{im krivi~nim djelom kojim se tereti" od drugog.

83. Prva osnova za `albu protiv` alioca, koja se odnosi na kumulativne osu|uju}e presude, stoga ne stoji. @albeno vije}e potvr|uje kumulativne osu|uju}e presude zasnovane na jednom te istom pona{anju izre~ene za kr{enja zakona i obi~aja ratovanja prema ~lanu 3 i za zlo~ine protiv ~ovje~nosti prema ~lanu 5 Statuta.

<sup>112</sup> Tako |e primijenjeno u *Tu`ilac protiv Kunarca i ostalih*, predmet br. IT-96-23-T i IT-96-23/1-T, Presuda, 22. februar 2001., par. 556, str. 198-199.

**B. Druga osnova za `albu protiv` alioca: Pretresno vije}e je po-inilo ~injeni-nu gre{ku i  
gre{ku u primjeni svog diskrecionog prava prilikom izricanja kazne**

**1. Prihvatljivost dokaza izvedenih na su|enu u vezi s ta~kom optu` nice za genocid**

84. Protiv` alilac tvrdi da su prilikom izricanja kazne od strane Pretresnog vije}a za one ta~ke optu` nice po kojima se on izjasnio krivim, gre{kom uzeti u obzir dokazi optu` be izneseni na su|enu na kojem mu se sudilo za genocid; da je odluka Pretresnog vije}a da se ta optu` ba odbaci, donesena na zavr{etku izvo|enja dokaza optu` be, zna~ila da svi eventualni dokazi koje je odbrana mogla namjeravati da izvede za pobijanje ili kvalifikaciju dokaza optu` be nisu bili na raspolaganju Pretresnom vijecu; te da, mada su svjedoci optu` be unakrsno ispitani, to je ispitivanje izvr{eno samo sa ta~ke gledi{ta osu|uju}e presude, a ne sa ta~ke gledi{ta kazne. Stoga su, kako se navodi u podnesku protiv` alioca, dokazi izneseni na su|enu za genocid trebali biti izuzeti prilikom odmjeravanja kazne.

85. Pored ostalih argumenata, optu` ba tvrdi da nije neophodno razmatrati ove prigovore zbog toga {to ne postoji nikakva veza ili nikakva relevantna veza izme|u svjedo~enja datih na su|enu po ta~ki optu` nice za genocid i kazne izre~ene po onim ta~kama optu` nice po kojima se protiv` alilac izjasnio krivim.

86. Protiv` alilac se izjasnio krivim po trideset jednoj ta~ki, uklju~uju}i, izme|u ostalog, djela li{avanja `ivota. Na su|enu po ta~ki optu` nice za genocid izneseni su dokazi za neka od tih djela, ona koja su predstavljala radnje u osnovi optu` be za genocid. Izneseni su dokazi koji, izme|u ostalog, pokazuju na-in na koji su izvr{ena ta djela li{avanja `ivota. Pretresno vije}e je u obzir uzelo sljede}e ote`avaju}e fakto re: "gnusnu, zvijersku i sadisti-ku prirodu pona{anja Gorana Jelisi}a",<sup>113</sup> "njegovo hladnokrvno ubijanje"<sup>114</sup> i entuzijazam s kojim je u~estvovao u izvr{enju tih zlo~ina.<sup>115</sup>

87. @albeno vije}e smatra da je prilikom odmjeravanja kazne Pretresno vije}e smjelo uzeti u obzir dokaze iznesene na su|enu za genocid u onoj mjeri u kojoj su oni izneseni da bi se pokazale ~injenice ili pona{anje za koje se protiv` alilac izjasnio krivim. Ono {to je va`no jeste da prilikom razmatranja dokaza u cilju odmjeravanja kazne pretresno vije}e treba pru`iti protiv` aliocu priliku da pobija dokaze unakrsnim ispitivanjem i/ili tako {to }e i sam izvoditi dokaze.

<sup>113</sup> Presuda, par. 130, str. 40.

<sup>114</sup> Ibid..

<sup>115</sup> Ibid., par. 131 i 133, str. 40.

88. Protiv` alilac skre}e pa` nju @albenog vije}a na paragraf 129, kao i fusnotu 9 Presude kao na primjere toga da se Pretresno vije}e oslanjalo na ~injenice iz su | enja za genocid.<sup>116</sup> On nadalje tvrdi da su u drugoj izmijenjenoj optu` nici, po kojoj se izjasnio krivim, navedene nedovoljne osnove za zaklju~ke do kakvih je Pretresno vije}e do{lo u paragrafima 129-134 Presude, a u vezi sa te` inom krivi-nih djela i njegovih li-nih osobina.<sup>117</sup>

89. Fusnota 9 Presude ne odnosi se na odmjeravanje kazne. U paragrafu 129 Presude navodi se da "Pretresno vije}e zaklju~uje da izjave prilo`ene ~injeni-nim osnovama kao i svjedo-enja saslu{ana na su | enju po optu` bi za genocid pokazuju da su krivi-na djela Gorana Jelisi}a po-injena u izuzetno ote`avaju}im okolnostima." Kao {to je gore napomenuto, Pretresno vije}e je prilikom odmjeravanja kazne bilo slobodno razmatrati informacije iznesene na su | enju za genocid u onoj mjeri u kojoj su ti dokazi izneseni kako bi se pokazale ~injenice o kriminalnom pona{anju o kojem se protiv` alilac izjasnio krivim. Kao {to je ve} navedeno u paragrafu 3 gore, sam protiv` alilac je u ranijoj fazi izrazio mi{ljenje da bi svjedoci koje pozove optu`ba u vezi s optu` bom za genocid mogli iznijeti dokaze koji bi se mogli koristiti za ubla`avanje kazne po onim ta-kama optu` nice po kojima se izjasnio krivim. Stoga je razumno pretpostaviti da je on to imao na umu dok su izvo|eni dokazi na su | enju za genocid, te da je tada ili za vrijeme pretresa o kazni za zlo-ine za koje se izjasnio krivim poduzeo sve eventualne potrebne radnje na osporavanju tih dokaza u svrhu odmjeravanja kazne. @albeno vije}e smatra da protiv` alilac nije pokazao na koji na-in su bilo koji drugi dokazi uticali na kaznu. Stoga ovaj dio druge osnove za `albu protivžalioca ne stoji.

## 2. Nedopustiva dvostruka osuda po ta-kama 16-17 – ubistva Huse i Smajila Zahirovi}a – dok se u optu` nici za ta ubistva tereti alternativno<sup>118</sup>

90. Dio druge izmijenjene optu` nice glasi kako slijedi:

### TA^KE 16-17

Ubistvo Huse i Smajila Zahirovi}a

22. Oko 8. maja 1992, u logoru Luka, **Goran JELISI]** je izveo dva brata Muslimana iz Zvornika, Husu i Smajila Zahirovi}a, ispred glavnog hangara gdje je pucao i ubio jednog od njih. Tim radnjama **Goran JELISI]** je po-inio sljede}e:

Ta-ka 16: **KR[ENJE ZAKONA I OBI^KAJA RATOVANJA**, prema ~lanu 3 Statuta Suda i ~lanu 3(1)(a) (ubistvo) @enevskih konvencija;

Ta-ka 17: **ZLO^KIN PROTIV ^OVJE^KNOSTI**, prema ~lanu 5(a) (ubistvo) Statuta Suda.

<sup>116</sup> Replika protiv` alioca, str. 12, Transkript `albenog postupka, 23. februar 2001., str. 241.

<sup>117</sup> Replika protiv` alioca, str. 17-18.

<sup>118</sup> Podnesak protiv` alioca, str. 121-123, Nacrt argumentacije, par. 6.2(v), str. 6, transkript `albenog postupka, 23. februar 2001., str. 241.

91. Unato~ njegovom podnaslovu, iz teksta paragrafa 22 druge izmijenjene optu` nice jasno je da se protiv` alilac tereti samo za ubistvo jednog od bra}e. Me|utim, Pretresno vije}e ga je osudilo za ubistvo obojice. Optu` ba prihvata da je dvostruka osu|uju}a presuda bila gre{ka i priznaje da je protiv` alilac trebao biti osu|en po svom izja{njanju da je kriv samo za jedno ubistvo. @albeno vije}e u skladu s tim poni{tava osu|uju}u presudu izre~enu protiv` aliocu za ubistvo jednog od dva brata. Ova je odluka formulisana na ovaj na~in jer @albeno vije}e nije u stanju iz spisa postupka identifikovati u vezi s kojim od dva brata se protiv` alilac izjasnio krivim. Sporazum o ~injeni-nim osnovama glasi: "dana 8. maja 1992. ili oko tog datuma, on [Goran Jelisi}] je izveo dva brata Muslimana, Husu i Smajila Zahirovi}a, ispred glavnog hangara u logoru Luka, gdje je pucao i ubio jednog od njih."<sup>119</sup>

92. @albeno vije}e smatra da je nedopustivo to {to nije utvr|eno kojeg je od dva brata protiv` alilac ubio. Me|utim, kao {to je gore nazna~eno, protiv` alilac se ne `ali na osu|uju}u presudu; on nagla{ava da se njegova `alba odnosi samo na kaznu. Njegova teza jeste da je gre{ka koja je na~injena time {to je osu|en za ubistvo oba brata ura~unata u kaznu, pri ~emu se argument sastoji u tome da je kod izricanja kazne prepostavljena i krivica za dodatno ubistvo, te da je kazna izre~ena s namjerom da odrazi i tu okolnost. S tim u skladu, on tvrdi da bi kazna trebala biti prikladno umanjena.

93. Protiv` alilac je osu|en po 31 ta~ki optu` nice za kr{enja zakona i obi~aja ratovanja i zlo~ine protiv ~ovje~nosti. Pretresno vije}e je izreklo jedinstvenu kaznu u trajanju od 40 godina zatvora u vezi sa osu|uju}im presudama po ta~kama optu` nice za kr{enja zakona i obi~aja ratovanja i zlo~ine protiv ~ovje~nosti. Pored doti~nog ubistva, te ta~ke optu` nice su uklju~ivale jo{ 12 ubistava i drugih krivi~nih djela. Izre~ena jedinstvena kazna zasnovana je na mi{ljenju Pretresnog vije}a o ukupnosti kriminalnog pona{anja optu` enog. Pitanje je da li je na tu ukupnost pona{anja materijalno uticala gre{ka koju je Pretresno vije}e na~inilo izricanjem osu|uju}e presude protiv` aliocu za jedno dodatno ubistvo. U drugostepenoj presudi u predmetu *Delali*, @albeno vije}e se slo~ilo "s tvrdnjom optu` be da se licu koje je osu|eno za vi{e zlo~ina op}enito izri~e ve}a kazna nego licu osu|enom za samo jedan od tih zlo~ina".<sup>120</sup>

94. @albeno vije}e, u skladu sa svojim nadle`nostima iz ~lana 25 Statuta, 'mo`e odluke pretresnih vije}a potvrditi, poni{titi ili preina~iti." Pretresno vije}e je, raspravlju}i o razlozima za jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 40 godina, smatralo da ta krivi~na djela "~ine dio jedinstvenog skupa krivi~nih djela po~injenih tokom kratkog vremenskog perioda, zbog ~ega nije

<sup>119</sup> Sporazum o ~injeni-nim osnovama, str. 4.

<sup>120</sup> Drugostepena presuda u predmetu *Delali*, par. 771, str. 275.

mogu}e razlikovati namjere i motive medu pojedina~nim krivi~nim djelima.<sup>121</sup> Izre~ena kazna bi trebala da odra`ava imanentnu te`inu krivi~nog pona{anja, kao {to se navodi u ~lanu 24 Statuta, ili kako je formulisalo @albeno vije}e u predmetu *Aleksovski*:

Razmatranje te`ine postupanja optu`enoga obi~no je polazna ta~ka u razmatranju primjerene kazne.<sup>122</sup>

@albeno vije}e smatra da dodatno ubistvo za koje je protiv`aliocu izre~ena osu|uju}a presuda ne uti~e bitno na ukupnost njegovog krivi~nog pona{anja.

95. @albeno vije}e nalazi da je Pretresno vije}e pogrije{ilo proglasiv{i protiv`alioca krivim za dva ubistva po ta~kama 16 i 17 optu`nice. Stoga @albeno vije}e poni{tava osu|uju}u presudu za jedno od tih ubistava. U tom smislu se ovaj dio osnove za `albu protiv`alioca uva~ava.

### 3. Nepostojanje prihva}ene skale za izricanje kazni

96. Protiv`alilac tvrdi da Pretresno vije}e nije uzelo u obzir skalu kazni koja se mo`e razaznati u praksi ovog Me|unarodnog suda i Me|unarodnog krivi~nog suda za Ruandu (u dalnjem tekstu: MKSR). Prema shvatanju @albenog vije}a, ovdje se ne misli na neku pravno obavezuju}u skalu za izricanje kazni, nego na obrazac koji se pomalja iz pojedina~nih predmeta, te se tvrdi da je Pretresno vije}e du`no uzeti taj obrazac u obzir. Nije jasno da li je praksa Me|unarodnog suda toliko uznapredovala da bi se pokazao takav obrazac.<sup>123</sup> @albeno vije}e se sla`e s tim da kazna ne bi trebala biti hirovita ili pretjerana, te da se u na~elu ona mo`e protuma~iti kao hirovita ili pretjerana ukoliko prevazilazi razumne omjere kazni izre~enih u sli~nim okolnostima za ista krivi~na djela. Tamo gdje postoji takav nesrazmjer, @albeno vije}e bi moglo do}i do zaklju~ka da nisu uzeti u obzir standardni kriteriji po kojima bi se trebala odmjeravati kazna, kao {to je to propisano Statutom i regulisano Pravilnikom. Me|utim, uspostavljanje ~vrstih i postojanih pravila o tome je te{ko i nije od pomo}i; u svakom predmetu postoji vi{e primjenjivih ~inilaca koje treba uzeti u obzir.

97. Nadalje, protiv`alilac tvrdi da pri odmjeravanju kazne pretresno vije}e mora da djeluje unutar odre|enog institucionalnog okvira u kojem se u obzir uzima relativna situacija u kojoj se nalazi optu`eni u odnosu na druge optu`ene koji su osu|eni za sli~na krivi~na djela, kako bi se osiguralo izricanje dosljednih kazni.<sup>124</sup> U ovom konkretnom predmetu, Pretresno vije}e je izricanjem kazne od 40 godina navodno zloupotrijebilo svoje diskreciono pravo, jer se to pravo treba primjenjivati uz obzir prema prepoznatljivim pravnim na~elima izvedenim iz raznih predmeta

<sup>121</sup> Presuda, par. 137, str. 41.

<sup>122</sup> *Tu`ilac protiv Zlatka Aleksovskog*, predmet br. IT-95-14/1-A, Presuda, 24. mart 2000. (u dalnjem tekstu: drugostepena presuda u predmetu *Aleksovski*), par. 182, str. 75.

<sup>123</sup> Vidi op}enito *Tu`ilac protiv Furund'ije*, predmet br. IT-95-17/1-A, Presuda, 21. juli 2000. (u dalnjem tekstu: drugostepena presuda u predmetu *Furund'ija*), par. 236-239, str. 73-74, i drugostepena presuda u predmetu *Delali*, par. 715-718, str. 252-253.

koji su vojeni pred MKSR-m i ovim Međunarodnim sudom.<sup>125</sup> Branilac protiv` alioca upoređuje kaznu izrečenu u ovom predmetu sa kaznama izrečenim u drugim presudama Međunarodnih sudova, posebno u predmetima *Tadić* i *Erdemović*.<sup>126</sup>

98. Protiv` alilac pokreće nekoliko međusobno povezanih pitanja koja, kako tvrdi, pokazuju da je Pretresno vijeće pogrijeđilo prilikom odmjeravanja kazne:<sup>127</sup> a) propust Pretresnog vijeće da prihvati kajanje koje je pokazao protiv` alilac kao iskren -in;<sup>128</sup> b) -injeniku da protiv` alilac nije bio zapovjednik;<sup>129</sup> i c) propust Pretresnog vijeće da na odgovarajući na-in razmotri ulogu protiv` alioca u tim kontekstu sukoba u bivšoj Jugoslaviji.<sup>130</sup> Iako postoji manja razlika između argumenta o prihvatenoj skali za izricanje kazni i grešaka koje se odnose na diskreciono pravo Pretresnog vijeće, @albeno vijeće smatra prikladnim da se navodi protiv` alioca koji se odnose na greške u primjeni diskrecionog prava razmotre pod ovom osnovom za `albu.

99. Kao {to je nedavno navedeno u drugostepenoj presudi u predmetu *Delali*},<sup>131</sup> @albeno vijeće }e presudu pretresnog vijeće zamijeniti svojom samo ako je pretresno vijeće na-inilo "primjetnu" grešku u primjeni svog diskrecionog prava ili nije slijedilo mjerodavno pravo. Stoga je na žaliocu da pokaže na koji na-in je pretresno vijeće iza{lo iz svog diskrecionog okvira. @albeno vijeće u drugostepenoj presudi u predmetu *Furundžija* je smatralo da:

Odredbe o odmjeravanju kazne sadržane u Statutu i Pravilniku daju pretresnim vijećeima diskreciono pravo da pri utvrđivanju kazne uzmu u obzir okolnosti svakog krivi-nog djela. Prethodna odluka o kazni može, doduće, predstavljati smjernicu ako se odnosi na isto krivi-no djelo koje je po-injeno u okolnostima koje su u znatnoj mjeri sli-ne; ina-e je pretresno vijeće ograni-eno jedino odredbama Statuta i Pravilnika.<sup>132</sup>

100. U ovom predmetu protiv` alilac tvrdi da je na-injena greška u primjeni diskrecionog prava Pretresnog vijeće. Zadatak je protiv` alioca da pokaže da je Pretresno vijeće pogrijeđilo izrekav{i kaznu izvan diskrecionog okvira koji je propisan Statutom i Pravilnikom. ^lanom 24 Statuta propisano je da }e kažnjavanje biti ograni-eno na izricanje zatvorskih kazni. Pravilom 101(A) Pravilnika propisano je da "osoba proglašena krivom može biti osuđena na kaznu zatvora, uključujući i doivotnu kaznu zatvora." Stoga je diskreciono pravo pretresnog vijeće da izriče kazne

---

<sup>124</sup> Transkript `albenog postupka, 23. februar 2001., str. 165-168.

<sup>125</sup> *Ibid.*, str. 165, 178-180.

<sup>126</sup> *Ibid.*, str. 165-168. Replika protiv` alioca str. 24-29.

<sup>127</sup> Koliko je @albeno vijeće shvatilo iz nacrta argumentacije i usmenog pretresa, protiv` alilac isti-e ove faktore.

<sup>128</sup> Transkript `albenog postupka, 23. februar 2001., str. 176-177, 183-185.

<sup>129</sup> Replika protiv` alioca, str. 23-24. Transkript `albenog postupka, 23. februar 2001., str. 173-175, 189-190.

<sup>130</sup> Transkript `albenog postupka, 23. februar 2001., str. 166.

<sup>131</sup> Drugostepena presuda u predmetu *Delali*, par. 725, str. 256. Vidi takođe drugostepenu presudu u predmetu *Furundžija*, par. 239, str. 74, *Tužilac protiv Serušaga*, predmet br. ICTR-98-39-S, Kazna, 5. februar 1999., par. 32, drugostepenu presudu u predmetu *Aleksovski*, par. 187, str. 77-78 i *Tužilac protiv Duška Tadića*, predmet br. IT-94-1-A i IT-94-1-Abis, Presuda o `albi na kaznu, 26. januar 2000. (u daljnjem tekstu: presuda o Tadićevoj `albi na kaznu), par. 20-22, str. 12-13.

<sup>132</sup> Drugostepena presuda u predmetu *Furundžija*, par. 250, str. 77, na koju se poziva i u drugostepenoj presudi u predmetu *Delali*, par. 720, str. 254.

do` ivotnog zatvora. Pretresno vije}e ima {iroko diskreaciono pravo kod odlu~ivanja o tome koje faktore treba razmatrati prilikom odmjeravanja kazne i koju im te` inu treba pridati.

101. Kao {to je gore navedeno, @albeno vije}e smatra da kazna koju izri~e pretresno vije}e mora biti individualizovana i u na~elu nije korisno upore|ivati jedan predmet s drugim osim ukoliko se ti predmeti ne odnose na isto krivi~no djelo po~injeno u bitno sli~nim okolnostima. Ovaj se predmet znatno razlikuje od predmeta *Erdemovi}*, kako po po~injenim krivi~nim djelima, tako i po okolnostima, a od predmeta *Tadi}* po okolnostima. Na primjer, *Erdemovi}* je progla{en krivim samo po jednoj ta~ki, i to za kr{enja zakona i obi~aja ratovanja. Kod odmjeravanja kazne Viye}e je uzelo u obzir prisilu, znatan nivo saradnje sa optu` bom i kajanje, {to su faktori koji u ovom predmetu nisu relevantni. *Tadi}* je progla{en krivim za vi{e krivi~nih djela, uklju~uju}i dva ubistva. Pore|enje ovog predmeta i tih dvaju predmeta, kao i drugih predmeta, pru` a, u ovom slu~aju, ograni~ene smjernice. Nadalje, @albeno vije}e je u drugostepenoj presudi u predmetu *Delali*<sup>133</sup> i u drugostepenoj presudi u predmetu *Aleksovski*<sup>134</sup> podr`alo sljede}i nalaz Pretresnog vije}a u predmetu *Kupre{ki}*:

Kazne koje valja izre}i moraju odra~avati inherentnu te`inu kriminalnog pona{anja optu`enih. Utvr|ivanje te`ine zlo~ina zahtijeva razmatranje osobitih okolnosti predmeta, kao i oblik i stepen sudjelovanja optu`enih u zlo~inu.<sup>135</sup>

102. [to se ti-e navodnog propusta da se kajanje protiv` alioca smatra iskrenim ~inom, Pretresno vije}e nije bilo uvjereni "da je kajanje koje je Goran Jelisi} navodno ispoljio pred psihijatrom-vje{takom bilo iskreno", te ga stoga nije uzelo u obzir kao olak{avaju}i faktor.<sup>136</sup> Branilac protiv` alioca tvrdi da je Pretresno vije}e "samo sebe skrenulo na krivi put u vezi sa pitanjem osje}aja krivice koji je optu~eni trebao da poka`e da bi ih uvjerio da se on [protiv` alilac] kaje". On tvrdi da protiv` alilac nije obavezan uvjeriti sud u svoje iskreno kajanje, te da je Pretresno vije}e trebalo prihvati izraze kajanja koje je prihvatio psihijatar-vje{tak.<sup>137</sup> Optu`ba se ne sla`e s tim i tvrdi da se u izvje{taju koji se spominje u Presudi ne navodi da je protiv` alilac pokazao kajanje, nego da se "vi{e nego ranije ~inilo da pokazuje kajanje".<sup>138</sup>

103. Nalaz Pretresnog vije}a se mora tuma~iti u dvije faze. Prvo treba ispitati sadr`aj izvje{taja jer je mi{ljenje Pretresnog vije}a da je protiv` alilac "navodno pokazao kajanje." @albeno vije}e je mi{ljenja da u izvje{taju jasno stoji da psihijatar smatra da je protiv` alilac izrazio kajanje.<sup>139</sup> Stoga

<sup>133</sup> Drugostepena presuda u predmetu *Delali*, par. 731, str. 258-259.

<sup>134</sup> Drugostepena presuda u predmetu *Aleksovski*, par. 182, str. 75.

<sup>135</sup> *Tu ilac protiv Zorana Kupre{ki}a i ostalih*, predmet br. IT-95-16-T, Presuda, 14. januar 2000., (u dalnjem tekstu: prvostepena presuda u predmetu *Kupre{ki}*), par. 852, str. 318.

<sup>136</sup> Presuda, par. 127, str. 39.

<sup>137</sup> Transkript `albenog postupka, 23. februar 2001., str. 176-177.

<sup>138</sup> *Ibid.*, str. 219-220, gdje se citira Izvje{taj doktora van den Busschea od 8. novembra 1999. (u dalnjem tekstu: izvje{taj), str. 17. Obavijest o podno{enu od 15. novembra 1999. sadr`ala je i izvje{taj.

<sup>139</sup> Izvje{taj, str. 10, 17. Pretresno vije}e se pozvalo na str. 22 prevoda na francuski jezik. Ona odgovara str. 17 prevoda na engleski jezik, {to nije na odgovaraju}i na~in odra~eno u prevodu presude na engleski jezik.

je jedini razuman zaklju~ak koji se mo`e izvu}i iz izvje{taja taj da je protiv` alilac zaista izrazio kajanje, te da je Pretresno vije}e pogrije{ilo utvrdiv{i da je protiv` alilac "navodno" izrazio kajanje. Drugo pitanje je da li je nalaz Pretresnog vije}a u vezi sa iskreno{ju pokazanog kajanja bio pogre{an. Branilac protiv` alioca je o tom pitanju ustvrdio da Pretresno vije}e nije moglo da odbaci izraze kajanja kao neiskrene "osim ukoliko nije bilo uvjereni da su izrazi kajanja bili la`ni".<sup>140</sup> Diskreciono je pravo pretresnog vije}a da pojedinim dokazima prida ve}i ili manji zna~aj. Razmotriv{i dokaze koji su predo~eni Pretresnom vije}u, @albeno vije}e je uvjereni da nalaz Pretresnog vije}a o neiskrenosti pokazanog kajanja nije nerazuman. Stoga Pretresno vije}e nije pogrije{ilo u primjeni svog diskpcionog prava.

104. Protiv` alilac je tako|e tvrdio da je Pretresno vije}e pogrije{ilo kada je u paragrafu 95 Presude navelo da je on bio zapovjednik, te da se na Me|unarodnom sudu prilikom odmjeravanja kazni pravi razlika izme|u onih koji su bili na komandnim polo`ajima i onih koji nisu.<sup>141</sup>

105. U paragrafu 95 Presude navodi se sljede}i nalaz Pretresnog vije}a:

Tako|e nije utvr|eno van svake razumne sumnje da je optu`eni u logoru Luka ubijao po nare|enjima. Ustvari, Goran Jelisi} se predstavljao zato-enicima kao komandant logora Luka. Zato-enici su vjerovali da je on {ef ili barem osoba na polo`aju vlasti budu}i da je izdavao nare|enja vojnima u logoru koji su ga se izgleda pla{ili. Pretresno vije}e ne sumnja da je optu`eni imao *de facto* vlast nad osobljem i zato-enicima u logoru.<sup>142</sup>

106. ^injeni~na osnova oko koje je postignut sporazum, a po kojoj se protiv` alilac izjasnio krivim, ne sadr`i nikakve naznake o tome da je on bio komandant logora Luka, a to ne tvrdi ni optu`ba.<sup>143</sup> Optu`ba je na `albenom pretresu navela sljede}e:

Nikad nije bilo nikakve naznake o tome da je on bio komandant logora Luka. Da, jedan ili dva svjedoka su pretpostavili da je on to bio, pa su mo`da ~ak i izgovorene rije-i koje suger{uju da je on bio komandant. Ali jasni dokazi, kako oni koje je on izveo, tako i oni izvedeni od strane svjedoka koji su bili `rtve, ukazivali su na to da je on radio u sprezi s drugima - posebno }emo se prisjetiti inspektora koji su vr{ili kratka istje|ivanja - i to pokazuje da su svi radili unutar jednog re`ima u vezi s kojim nije sugerisano da je on bio komandant.<sup>144</sup>

107. Iako dokazi ne upu}uju na to da je protiv` alilac bio stvarni komandant logora, @albeno vije}e ne vidi razloga da odbaci nalaz Pretresnog vije}a da je protiv` alilac "imao *de facto* vlast nad osobljem i zato-enicima u logoru". U tom smislu, @albeno vije}e je mi{ljenja da protiv` alilac nije uspio pokazati nikakvu gre{ku Pretresnog vije}a u primjeni njegovog diskpcionog prava.

108. Protiv` alilac dalje tvrdi da Pretresno vije}e nije na odgovaraju}i na-in razmotrilo ulogu protiv` alioca u {irem kontekstu sukoba u biv{oj Jugoslaviji.

<sup>140</sup> Transkript `albenog postupka, 23. februar 2001., str. 176-177.

<sup>141</sup> *Ibid.*, str. 173-175.

<sup>142</sup> Presuda, par. 95 (fusnote izostavljene).

<sup>143</sup> Transkript `albenog postupka, 23. februar 2001., str. 216-217.

<sup>144</sup> *Ibid.*, str. 217.

109. @albeno vije}e je u presudi o *Tadi}evoj* `albi na kaznu smatralo da kazne treba da:

odra`avaju relativni zna-aj uloge `alioca u {irem kontekstu sukoba u biv{oj Jugoslaviji. [...] Premda je kriminalno pona{anje na kojem se zasnivaju optu`be po kojima je `alilac sada progla{en krivim neosporno gnu{usno, njegov polo`aj u strukturi komandovanja, u pore|enu sa polo`ajem njegovih nadre|enih tj. komandanata, ili polo`ajem samih tvoraca strategije etni-kog -i{jenja, veoma je nizak.<sup>145</sup>

110. Pretresno vije}e u ovom predmetu je utvrdilo sljede}e:

Jedan od zadataka Me|unarodnog suda je da doprinese ponovnom uspostavljanju mira u biv{oj Jugoslaviji. Kako bi to postigao, Sud mora da identifikuje, krivi-no goni i kazni glavne politi-ke i vojne du`nosnike odgovorne za zvjerstava po-injena od 1991. na toj teritoriji. Me|utim, kada je to potrebno, Sud tako|e mora podsetiti da iako se zlo-ini po-injeni tokom oru`anog sukoba mogu konkretnije vi{e pripisati jednom ili drugom od tih du`nosnika, isti ne bi mogli posti}i svoje ciljeve bez direktnе ili indirektnе svesrdne pomo}i ili doprinosa pojedinaca kao {to je Goran Jelisi}.<sup>146</sup>

Vidi se da je Pretresno vije}e uzelo u obzir i razmatralo ulogu ulogu protiv`alioca u kontekstu sukoba u biv{oj Jugoslaviji. Te`ina koju treba pridati ovom nalazu potpada u okvir diskrecionog prava pretresnog vije}a i protiv`alilac nije uspio da poka`e da je do{lo do bilo kakve gre|ke u primjeni diskrecionog prava od strane Pretresnog vije}a.

111. Ovaj dio druge osnove za `albu protiv`alioca ne stoji.

#### 4. Op{ta praksa izricanja zatvorskih kazni na sudovima biv{e Jugoslavije nije u dovoljnoj mjeri uzeta u obzir

112. Protiv`alilac tvrdi da je Pretresno vije}e bilo obavezno da uzme u obzir op{tu praksu u vezi sa zatvorskim kaznama na svim sudovima u biv{oj Jugoslaviji, ali da to nije u-inilo; nadalje, "kako bi se ostvario puni smisao ^lana 24(1) [...] morala se posvetiti odgovaraju}a pa`nja razvoju prava o odmjeravanju kazni u **svim** entitetima koji su nastali nakon raspada SFRJ, tako da se mo`e na odgovaraju}i na-in uravnote`eno pristupiti razvoju na tom polju".<sup>147</sup>

113. ^lan 24(1) Statuta, na koji se oslanja protiv`alilac, glasi:

Krivi-ne sankcije koje izri-e pretresno vije}e ograni-ene su na kaznu zatvora. Prilikom odre|ivanja kazne zatvora pretresno vije}e ima}e u vidu op{tu praksu izricanja zatvorskih kazni na sudovima biv{e Jugoslavije.

114. Za ovo su vezana dva potpitanja. Prvo, da li se ovom odredbom od pretresnih vije}a tra`i da imaju u vidu op{tu praksu u vezi sa zatvorskim kaznama na sudovima u entitetima nastalim raspadom biv{e Jugoslavije? @albenom vije}u se ~ini da je odgovor na to pitanje negativan, jer

<sup>145</sup> Presuda o *Tadi}evoj* `albi na kaznu, par. 55-56, str. 24-25.

<sup>146</sup> Presuda, par. 133, str. 40.

<sup>147</sup> Podnesak protiv`alioca, str. 139-141 (naglasak u originalu).

sudovi u entitetima koji su nastali raspadom biv{e Jugoslavije nisu "sudovi biv{e Jugoslavije" u smislu ~lana 24(1) Statuta.

115. Drugo potpitanje jeste da li se paragrafom 1 ~lana 24 Statuta od pretresnih vije}a zahtijeva da razmatraju stajali{ta svake od konstitutivnih republika biv{e Jugoslavije u vezi s tim. Kao {to je ve} navedeno, tom je odredbom propisano da }e "pretresno vije}e imati u vidu op{tu praksu izricanja zatvorskih kazni na sudovima biv{e Jugoslavije".<sup>148</sup> Dr`ava koja predstavlja biv{u Jugoslaviju bila je Socijalisti~ka Federativna Republika Jugoslavija (u dalnjem tekstu: SFRJ). Sudovi biv{e Jugoslavije primjenjivali su zakon SFRJ. U drugostepenoj presudi u predmetu *Delali* @albeno vije}e je uzelo u obzir taj zakon.<sup>149</sup>

116. Bez sumnje, Me|unarodni sud mo`e u pojedinim predmetima, kad je to prikladno, razmotriti praksu izricanja kazni na sudovima jedne ili vi{e konstitutivnih republika biv{e Jugoslavije, i to onda kad ima razloga da vjeruje da bi mu takvo konkretno razmatranje bilo od pomo}i kod uva`avanja "op{te prakse [...] na sudovima biv{e Jugoslavije". O~ito je da se posljednja fraza treba uzeti kao cjelina; pojedina~na odstupanja od norme u pojedinim republikama ne pokazuju "op{tu praksu". U ovom predmetu nije bilo razloga da se poduzme detaljno prou~avanje stajali{ta u svakoj od nekoliko republika koje su ~inile biv{u Jugoslaviju.

117. Usput, @albeno vije}e primje}uje da je, u skladu sa ustaljenom sudskom praksom, protiv` alilac pravilno priznao da "op{ta praksa" pru`a op{te upute i ne obavezuje Pretresno vije}e da postupa ta~no onako kako bi postupio neki sud u biv{oj Jugoslaviji. Na primjer, ~ak i da op{ta praksa jeste druga~ija, to ne bi onemogu}ilo izricanje kazne do`ivotnog zatvora; *a fortiori*, ona ne bi predstavljala prepreku izricanju kazne od 40 godina zatvora.

118. Pretresno vije}e nalazi da ovaj dio druge osnove za `albu protiv` alioca ne стоји.

##### 5. Potvrđno izja{njanje o krivici optu`enog nije uzeto u obzir

119. Protiv` alilac tvrdi da mu Pretresno vije}e prilikom izricanja kazne ni na koji na~in nije uva`ilo to {to se potvrđno izjasnio o krivici, {to je pravo koje mu pripada, kako tvrdi, prema sudskoj praksi oba Me|unarodna suda.<sup>150</sup> On nadalje tvrdi da potvrđno izja{njanje o krivici u ve}ini

<sup>148</sup> Drugostepena presuda u predmetu *Aleksovski*, par. 178, str. 73. Vidi tako|e, izmedu ostalog, prvostepenu presudu u predmetu *Kupre{ki}*, 14. januar 2000., par. 841, str. 314, *Tu`ilac protiv Ante Furund`je*, predmet br. IT-95-17/1-T, Presuda, 10. decembar 1998. (u dalnjem tekstu: prvostepena presuda u predmetu *Furund`ja*), par. 240, str. 91-92, *Tu`ilac protiv Tihomira Bla{ki}ja*, predmet br. IT-95-14-T, 3. mart 2000. (u dalnjem tekstu: prvostepena presuda u predmetu *Bla{ki}j*), par. 760, str. 248-249.

<sup>149</sup> Drugostepena presuda u predmetu *Delali*, par. 814, str. 292.

<sup>150</sup> Podnesak protiv`alioca, str. 129-138. On se konkretno poziva na *Tu`ilac protiv Dra`ena Erdemovi}a*, predmet br. IT-96-22-Tbis, Presuda o kazni, 5. mart 1998., i *Tu`ilac protiv Georges Ruggiu*, predmet br. ICTR-97-32-I, Judgement and Sentence /Presuda i kazna/, 1. juni 2000.

jurisdikcija u svijetu donosi umanjenje kazne.<sup>151</sup> Prema njegovoj tvrdnji, to se uglavnom zasniva na pragmatičnim razlozima jer je većina sistema krivičnog prava u stanju da efektivno djeluje jedino ako značajan broj optuženih prizna krivicu, te se tako izbjegne potreba za održavanjem suđenja.<sup>152</sup>

120. Pod naslovom olakšavajuće okolnosti Pretresno vijeće je navelo da:

fotografije priložene Sporazumu o inženjerijskim osnovama ili preduzećim tokom suđenja, za koje je optuženi i tekako znao da se snimaju, pokazuju Gorana Jelišića kako izvršava krivična djela. Stoga, Vijeće njegovom potvrdnom izjavljanju o krivici pridaje samo relativnu težinu.<sup>153</sup>

121. U ovom predmetu protivālilac ne tvrdi da je Pretresno vijeće zanemarilo mjerodavno pravo, nego da je načinilo grešku u primjeni svog diskrecionog prava prilikom procjenjivanja vačnosti njegovog potvrdnog izjavljanja o krivici. Statut i Pravilnik daju slobodu pretresnim vijećima kod razmatranja ublažavajućeg učinka potvrdnog izjavljanja o krivici na osnovu toga što pretresna vijeće imaju diskreciono pravo da odrede koliko se težina u smislu ublažavanja kazne treba pridati potvrdnom izjavljanju o krivici.

122. U ovom predmetu @albeno vijeće konstatuje da Pretresno vijeće jeste uzelo u obzir potvrdno izjavljanje o krivici kao olakšavajuću okolnost. Težina koja se tom izjavljanju treba pridati potpada pod diskreciono pravo Pretresnog vijeća i obaveza je protivālioca da uvjeri @albeno vijeće da je Pretresno vijeće pogriješilo u primjeni svog diskrecionog prava (to je rezultiralo izricanjem kazne koja prevaziđa diskrecioni okvir propisan Statutom i Pravilnikom).

123. Protivālilac nije uspio da ispuni obavezu dokazivanja da je načinena greška. Stoga @albeno vijeće smatra da ovaj dio druge osnove za albu protivālioca ne stoji.

#### 6. Saradnja optuženog s Tužilačtvom nije uzeta u obzir

124. Pravilo 101(B)(ii) nalaže pretresnim vijećima da uzmu u obzir "sve olakšavajuće okolnosti, uključujući i značajnu saradnju osuđenog s tužiocem". Protivālilac tvrdi da njegova saradnja s Tužilačtvom potpada pod smisao ovog pravila.<sup>154</sup> Pravilnikom nije određeno što značajnu saradnju i to potpada pod diskreciona prava pretresnih vijeća. Procjena okolnosti svake eventualne saradnje jest zadatak pretresnog vijeća.

125. Pretresno vijeće je smatralo:

<sup>151</sup> Transkript albenog postupka, 23. februar 2001., str. 175.

<sup>152</sup> Ibid.

<sup>153</sup> Presuda, par. 127, str. 39 (fusnota izostavljena).

<sup>154</sup> Transkript albenog postupka, 23. februar 2001., str. 193-195 (zatvorena sjednica).

Nadalje, ~ini se da njegova [Jelisi}eva] saradnja s Uredom tu` ioca u ovom predmetu ne predstavlja olak{avaju}e okolnosti u smislu pravila 101(B)(ii) Pravilnika.<sup>155</sup>

126. @albeno vije}e konstatuje da odre|ivanje da li se saradnja treba smatrati zna-ajnom, te time i da li ona predstavlja olak{avaju}u okolnost, vr{i Pretresno vije}e. Na protiv` aliocu je da uvjeri @albeno vije}e da je Pretresno vije}e na~inilo gre{ku u primjeni svog diskpcionog prava.

127. @albeno vije}e nije uvjereni da je protiv` alilac pokazao bilo kakvu gre{ku Pretresnog vije}a u primjeni diskpcionog prava. Stoga ovaj dio druge osnove za `albu protiv` alioca ne stoji.

#### 7. Mladost protiv` alioca nije uzeta u obzir na odgovaraju}i na~in

128. U nacrtu argumentacije iznesena je osnova za `albu koja se odnosi na "njegovu mladost, zrelost, uticaj propagande na njega i njegovo du{evno stanje".<sup>156</sup> Poslije toga, na `albenom pretresu, branilac protiv` alioca je pred @albenim vije}em iznio argument u vezi s mlado{ju i nezrelo{ju protiv` alioca, ali nije nje naveo nikakve konkretne argumente vezano za uticaj propagande na njega i njegovo du{evno stanje.<sup>157</sup> Protiv` alilac izjavljuje da je u vrijeme kad je po-inio krivi-na djela imao samo 23 godine, te da je Me|unarodni sud dosljedno prihvatao mladost kao olak{avaju}u okolnost.<sup>158</sup>

129. @albeno vije}e se sla`e s protiv` aliocem u tome da je mladost optu`enog faktor koji se treba uzeti u obzir prilikom odmjeravanja kazne.

130. Pretresno vije}e je konstatovalo:

Od olak{avaju}ih okolnosti koje je iznijela odbrana, Pretresno vije}e }e uzeti u obzir dob optu`enog koji sada ima 31 godinu, a u vrijeme izvr{enja krivi-nih djela imao je 23.<sup>159</sup>

131. @albeno vije}e konstatuje da je Pretresno vije}e uzelo u obzir starost optu`enog. Diskpciono je pravo Pretresnog vije}a da odlu~i o tome koliki zna-aj treba pridati toj okolnosti, a obaveza je protiv` alioca da poka`e @albenom vije}u da je Pretresno vije}e pogrije{ilo u primjeni tog diskpcionog prava. Protiv` alilac nije uspio da ispunji tu obavezu.

132. @albeno vije}e stoga nalazi da ovaj dio druge osnove za `albu protiv` alioca nije valjan.

133. Druga osnova za `albu protiv` alioca se uvažava utolik o {to Pretresno vije}e jeste na~inilo gre{ku proglašiv{i protiv` alioca krivim za dva ubistva po ta-kama 16 i 17 druge izmijenjene

<sup>155</sup> Presuda, par. 127, str. 39.

<sup>156</sup> Nacrt argumentacije, par. 6.2(iv), str. 6.

<sup>157</sup> Transkript `albenog postupka, 23. februar 2001., str. 177.

<sup>158</sup> Ibid. Branilac je u prilog svom argumentu naveo Land'u (imao 19 godina), Erdemovi}a (imao 23 godine) i Furund'iju (imao 23 godine), kao i prvostepenu presudu u predmetu Bla{ki}, par. 778, str. 255, te prvostepenu presudu u predmetu Furund'ija, par. 284, str. 107.

<sup>159</sup> Presuda, par. 124, str. 38.

optu` nice, dok se on u stvari izjasnio krivim za samo jedno ubistvo, ali ista osnova ne стоји ни по jednom drugom elementu.

## IV. DISPOZITIV

- (1) @albeno vije}e jednoglasno usvaja prvu osnovu za `albu optu` be.
- (2) @albeno vije}e ve}inom glasova (sudija Pocar je izrazio protivno mi{ljenje) usvaja drugu osnovu za `albu optu` be.
- (3) U vezi s tre}om osnovom za `albu optu` be:
  - (i) @albeno vije}e jednoglasno odbija `albu optu` be u vezi s navodnom gre{kom u primjeni prava koju je Pretresno vije}e po-inilo primjenom uslova *dolus specialis*;
  - (ii) @albeno vije}e ve}inom glasova (sudija Pocar je izrazio protivno mi{ljenje) usvaja sve ostale aspekte tre}e osnove za `albu optu` be.
- (4) Me|utim, @albeno vije}e ve}inom glasova (sudija Shahabuddeen i sudija Wald su izrazili protivno mi{ljenje) smatra da, u okolnostima ovog predmeta, nije prikladno nalo`iti da se ovaj predmet vrati na daljnji postupak, te odbija ukinuti osloba|aju presudu.
- (5) @albeno vije}e jednoglasno odbacuje prvu osnovu za `albu protiv` alioca.
- (6) U vezi s drugom osnovom za `albu protiv` alioca:
  - (i) @albeno vije}e jednoglasno nalazi da je Pretresno vije}e pogrije{ilo progla{iv{i protiv` alioca krivim za dva ubistva po ta~kama 16 i 17 druge izmijenjene optu` nice, dok se on u stvari izjasnio krivim za samo jedno od tih ubistava;
  - (ii) @albeno vije}e jednoglasno odbacuje sve ostale aspekte druge osnove za `albu protiv` alioca.
- (7) @albeno vije}e jednoglasno potvr|uje kaznu od 40 godina zatvora koju je izreklo Pretresno vije}e.
- (8) U skladu s pravilom 103(C) Pravilnika, protiv` alilac ostaje u pritvoru Me|unarodnog suda dok se ne finaliziraju pripreme oko njegovog premje{taja u dr`avu u kojoj }e izdr`avati kaznu.

Sastavljen na engleskom i francuskom jeziku, pri ~emu se engleski tekst smatra mjerodavnim.

/potpis na originalu/  
Mohamed Shahabuddeen  
predsjedavaju}i

/potpis na originalu/  
Lal Chand Vohrah

/potpis na originalu/  
Rafael Nieto -Navia

/potpis na originalu/  
Patricia M. Wald

/potpis na originalu/  
Fausto Pocar

Dana 5. jula 2001.  
U Hagu,  
Nizozemska

Sudija Nieto -Navia ovoj presudi prila`e izdvojeno mi{ljenje.  
Sudija Shahabuddeen, sudija Wald i sudija Pocar prila`u ovoj presudi djelimi~no protivna mi{ljenja.

[pe~at Me | unarodnog suda ]

## V. IZDVOJENO MI[LJENJE SUDIJE NIETO-NAVIE

1. Sla`em se s odlukom po prvoj osnovi za `albu optu` be da je u okolnostima ovog predmeta optu`ba imala pravo na to da je se saslu{a u vezi sa pitanjem da li su dokazi bili dovoljni da se na osnovu njih mo`e donijeti osu|uju}a presuda. Moji razlozi se, me|utim, donekle razlikuju.

2. Pravilom 98bis(B) predvi|a se da }e prije izvo|enja dokaza odbrane, to jest na kraju glavnog izvo|enja dokaza optu` be, "pretresno vije}e donijeti osloba|aju}u presudu na prijedlog optu`enog ili *proprio motu* ako zaklju~i da nema dovoljno dokaza da bi ga osudilo po toj optu` bi odnosno optu` bama." Tri aspekta ove odredbe zasl{u` uju da im se posveti pa` nja. Kao prvo, ~injenica da Pretresno vije}e mo`e djelovati *proprio motu* zna-i da Pretresno vije}e ima pravo djelovati po vlastitoj volji i bez potrebe za dostavljanjem podneska kojim bi se tra`ilo da djeluje na takav na-in. Kao drugo, odredba je formulisana na imperativni na-in kada se ka`e da }e vije}e *djelovati odmah* kad ustanovi da nema dovoljno dokaza da bi donijelo osu|uju}u presudu- to jest, tim pravilom se osigurava da je u tim okolnostima (ili po nekom podnesku ili *proprio motu*) vije}e *obavezno* da nalo`i dono{enje osloba|aju}e presude. U toj fazi vije}e nema diskreciono pravo da to ne u~ini. Kao tre}e, pravilom se *ne odre|uje* izri~ito da strane prije naloga o dono{enu osloba|aju}e presude imaju pravo na to da ih pretresno vije}e saslu{a.

3. Pitanje koje ja postavljam jest da li je u skladu s op{tim pravnim na~elima, a prvenstveno sa na~elom *audi alteram partem*, pretresno vije}e *uvijek* obavezno saslu{ati optu`bu prije no {to donese odluku prema pravilu 98bis. Sla`em se sa nalazom u presudi da strana uvijek ima pravo da je se saslu{a po njenom podnesku, bilo u pismenom, bilo u usmenom obliku, odnosno - {to je dio diskrecione odluke pretresnog vije}a - u oba oblika,<sup>1</sup> no {to se doga|a ako nije dostavljen nikakav podnesak? Na osnovu apsolutne tvrdnje optu` be, koja je dobila potvrdu u presudi, nisam uvjeren da pravo pretresnog vije}a da po tom pitanju doneše odluku *proprio motu* (to jest, bez da to od njega zatra`i bilo koja od strana) "njega ne osloba|a njegove normalne du`nosti sudskog tijela da prije toga saslu{a stranu na ~ija prava mo`e uticati odluka koju donosi".<sup>2</sup> Kakve su bile okolnosti ovog predmeta da je @albeno vije}e do{lo do takvog zaklju~ka? [to je ustanovilo Pretresno vije}e?

4. Tokom pretresa odr` anog 19. oktobra 1999. Pretresno vije}e je izjavilo sljede}e:

Nakon rasprave sudije su utvrdile tokom te statusne konferencije [koja je odr`ana 22. septembra 1999.] da }e 8. novembar biti datum za po-etak izvo|enja dokaza odbrane [...]. Sudije su potom preispitale sve dokaze koje je podastrijela optu`ba. Na osnovu svog vije}anja do{li su do zaklju~ka da i bez saslu{anja eventualnih argumenata odbrane, optu`enog nije mogu}e progla{iti krivim za zlo-in genocida.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Presuda donesena ve}inom glasova, par. 25.

<sup>2</sup> Presuda donesena ve}inom glasova, par. 27.

<sup>3</sup> T., 19. oktobar 1999., str. 1705.

5. Pretresno vijeće je prihvatiло da je optučba dostavila svoj zahtjev da je se sasluča, no Vijeće je odlučilo taj podnesak pripojiti meritumu predmeta.<sup>4</sup> Uradilo je to smatrajući da optučba nema apsolutno pravo da iznese svoju završnu rješenju u kontekstu odluke donesene u skladu s pravilom 98 bis. Naprotiv, kada je Pretresno vijeće *proprio motu* donijelo odluku da okazi nisu dovoljni da bi poduprli osuđujuću presudu, ustanovilo je da je obavezno na temelju te odredbe donijeti oslobađajuću presudu, te da se od njega ne traži da sasluča argumentaciju optučbe. Pretresno vijeće je smatralo da načelo *audi alteram partem* nije primjenjivo u okolnostima tog predmeta, s argumentom da to načelo nije apsolutno (uz nalaz da se iznimka primjenjuje u slučaju podnesaka dostavljenih *ex parte*), kao i stoga {to odluka Vijeće nije uslijedila po nekom podnesku koji je dostavila odbrana, nego je ta odluka donesena *proprio motu*.<sup>5</sup> Vijeće je ustanovilo sljedeće:

... taj imperativni karakter [pravila 98bis(B) Pravilnika] isključuje svaku mogućnost intervencije sa strane optučbe, osim naravno `albe, nakon {to su sudije donijele svoju odluku na temelju cjelokupnih dokaza koje je ta ista strana odlučila podastrijeti. Po definiciji je isključeno da tučilac iznese svoju završnu argumentaciju u smislu završne rješenje iz lana 86 Pravilnika.<sup>6</sup>

6. Pretresno vijeće je ustanovilo da optučbi ne treba davati nikakvu dodatnu mogućnost, osim prava da se `ali na odluku Vijeće,<sup>7</sup> i dodalo je da

... tučilac ne može niti odlučiti da u danom trenutku ne predoči sve dokaze koji, po njegovom mišljenju, Vijeće mogu uvjeriti da sačekaju odbranu da iznese svoje dokaze. Na kraju krajeva, na tučilcu je, koji ne može zanemariti odredbe pravila 98bis Pravilnika, da se protiv eventualnih posljedica tih odredaba osigura tako {to }e u prikladnom trenutku Vijeće podastrijeti zaključke, osobito pravne prirode, za koje procjenjuje da su nučni kao potkrepa njegove teze.<sup>8</sup>

Da li je to zaključivanje ispravno?

7. Pretresno vijeće je donijelo svoju odluku nakon {to je optučba odlučila završiti sa svojom argumentacijom i nakon {to je izvela sve svoje dokaze.<sup>9</sup> To je trenutak u sučinju u kojem je Pretresno vijeće apsolutno obavezno, ako su dokazi koje je izvela optučba nedovoljni da bi potkrijepili osuđujuću presudu za neke ili sve takve optučnice, "donijeti oslobađajuću presudu." Pretresno vijeće je to s pravom ustanovilo. Međutim, da li je doista tacno da obavezna priroda pravila "po definiciji isključuje mogućnost da tučilac iznese svoju završnu argumentaciju u smislu završne rješenje iz lana 86 Pravilnika"?<sup>10</sup>

8. Ako se ovu posljednju odredbu shvati u smislu da optučba nikada ne smije da interveniše u kontekstu *proprio motu* odluke koju je Pretresno vijeće donijelo u skladu sa pravilom 98 bis, onda smatram - na temelju razloga koji će biti izneseni u tekstu - da to nije tako. U stvari, smatram da

<sup>4</sup> T., 19. oktobar 1999., str. 1706.

<sup>5</sup> Presuda donesena većinom glasova, par. 26.

<sup>6</sup> T., 19. oktobar 1999., str. 1708.

<sup>7</sup> Ibid.

<sup>8</sup> T., 19. oktobar 1999., str. 1709.

<sup>9</sup> Izuzev jednog mogućeg svjedoka, za kojeg je bilo rečeno da će moći da biti pozvan kasnije.

niti apsolutni stav koji je zauzelo @albeno vije}e, niti suprotni stav Pretresnog vije}a ne odr` avaju na ispravan na-in obavezu Pretresnog vije}a da uspostavi ravnote` u izme|u osiguranja prava optu` enog i optu` be (kao strane u postupku), te potrebu da se obezbijedi da je postupak vo|en pravi-no i ekspedativno.

9. Ne osporavam u principu tvrdnju optu` be da bi "argumenti optu` be upu}eni Pretresnom vije}u u vezi sa predo-enim dokazima omogu}ili Vije}u da procijeni ta-no {to je bila teorija optu` be u vezi sa predmetom i kako je svaki od raznih elemenata krivi-nog djela potkrijepljen dokazima."<sup>11</sup> Niti, kao {to je ve} izneseno, ne osporavam tvrdnju da bi optu`ba imala pravo odgovoriti da je odbrana dostavila podnesak u skladu s pravilom 98bis. Moglo bi se isto tako prihvatiti da je u praksi donekle "izuzetan korak" za Pretresno vije}e da *proprio motu* zavr{i postupak u toj fazi su|enja.<sup>12</sup> Me|utim, ne sla`em se s tim da nikada ne mo`e postojati "opravdani razlog"<sup>13</sup> za Pretresno vije}e da to uradi bez da prvo saslu{a optu`bu - to jest, ne sla`em se da Pretresno vije}e ima apsolutnu obavezu da saslu{a optu`bu.

10. Krivi~ni postupak je u biti proces nala`enja ~injenica, tokom kojeg se dokazi prezentiraju sudijama, koji }e (u slu-aju Me|unarodnog suda) na temelju tih dokaza donijeti odluku. U toj fazi su|enja oni imaju pravo zaklju~iti da su do tog trenutka predo~eni dokazi nedovoljni da se na osnovu njih donese osu|uju}a presuda po jednoj ili vi{e ta~aka optu` nice, tako da se su|enje po toj konkretnoj ta~ki optu` nice zaklju~uje. Mo`e se dogoditi da je pretresno vije}e u potpunosti uvjereni, nakon {to je pro~itao prepretresne podneske strana (pravilo 65ter), saslu{alo uvodne rije~i strana (pravilo 84) te svjedoke i dokaze optu` be (pravilo 85), da su dokazi nedovoljni da bi se na osnovu njih donijela osu|uju}a presuda po jednoj ili vi{e ta~aka optu` nice. Tako |e je mogu}e da vije}e donese tu odluku uvjereni da nema potrebe da ~uje dalje argumente strana, budu}i da smatra da to ni{ta ne bi dodalo njegovoj odluci. Ako je tome tako, za{to bi vije}e bilo obavezno da *pro forma* poduzima sve te korake? Moje je mi{ljenje da se Pravilnik mo`e tumaciti u skladu sa stavom da odluka prema pravilu 98bis ulazi u diskreciono pravo pretresnog vije}a, tako da vije}e svoju odluku mo`e donijeti sa ili bez pomo}i podnesaka optu` be. Prema tome, ako je vije}e u potpunosti uvjereni na temelju dokaza koji su mu do tog trenutka predo~eni da nema potrebe da saslu{a dalje argumente, u njegovoj je nadle`nosti da donese takvu odluku.<sup>14</sup> U presudi se ka`e da je optu`ba

---

<sup>10</sup>T., 19. oktobar 1999., str. 1708.

<sup>11</sup>Podnesak optu`be, par. 2.4.

<sup>12</sup> Optu`ba je izjavila da je za Pretresno vije}e "neubicajen korak" da "kratkim postupkom zavr{i ... postupak." Podnesak optu`be, par. 2.3. Primje}ujemo da je to prvi put od kada je Me|unarodni sud na osamaestoj plenarnoj sjednici 9.-10. jula 1998. prihvatio pravilo 98bis, da je jedna takva odluka donesena *proprio motu*, dok su sve odluke Pretresnih vije}ja koje su uslijedile nakon toga dono{ene na osnovu podnesaka koje je dostavljala odbrana.

<sup>13</sup>Podnesak optu`be, par. 2.4.

<sup>14</sup> U odluci u predmetu *R. v. Barking and Dagenham Justices, ex parte Director of Public Prosecutions*, [1995] Crim LR 953, sud je ustanovio da je "po`eljno da sudije u takvim okolnostima, prije dono{enja odluke, saslu{aju stranu protiv koje su se provizorno opredijelili, u ovom slu-aju optu`bu" (naglasak dodan). Ovo se, me|utim, razlikuje od situacije na koju mislim. To jest, nije rije~ o situaciji u kojoj su sudije "provizorno" protiv neke strane, nego su zapravo

mogla pomoći u tom procesu donošenja odluke. Kao što je već rečeno, ja to ne osporavam kao opštu tvrdnju. Međutim, da li je u nekom konkretnom predmetu za pretresno vijeće biti jednostavnije da tu odluku donese uz pomoći koju će dobiti u obliku završne riječi optužbe, u potpunosti je pitanje koje ulazi u njegovo diskreciono pravo - vijeće isto tako svoju odluku može donijeti bez ikakve dalje pomoći strana.

11. To je tumačenje potkrepljeno izričitim formulacijom relevantnih odredbi pravila. S tim u vezi optužba tvrdi da rijeci "nakon završetka izvojenja dokaza optužbe" (u pravilu 98bis) treba shvatiti tako kao da uključuju apsolutno pravo optužbe da iznese završnu riječ u skladu s pravilom 86(A) prije no što Pretresno vijeće nakon završetka izvojenja dokaza optužbe zapone sa viječanjem o tome da li su dokazi dovoljni. Međutim, pravilo 86(A) izričito daje takvo pravo optužbi "nakon što su izvedeni svi dokazi".<sup>15</sup> Cjelokupnost dokaza u nekom slučaju uključuje dokaze koje su podastrijele optužba i odbrana, zajedno sa dokazima -ije izvojenje je naložilo Pretresno vijeće u skladu s pravilom 98.<sup>16</sup> Stoga, neslijedi nučno da ta izričita odredba iz pravila 86(A) o pravu da se iznese završna riječ nakon izvojenja svih dokaza neminovno jamči njenu primjenu u ovoj fazi postupka - jasno je da svi dokazi još nisu izvedeni. Slično tome, ova analogija propada ako se razmotri sljedeća mogućnost. Na kraju suženja odluka o tome da li optužba eli ili ne iznijeti svoju završnu riječ dio je njenog diskrecionog prava ("tužilac može iznijeti svoju završnu riječ"). Prihvjetno je da će optužba iskoristiti to pravo - međutim, isto tako neko se pretresno vijeće može naći u situaciji u kojoj mora odluku o predmetu donijeti bez pomoći optužbe ako optužba odluči da ne eli iskoristiti svoje pravo. Stoga postoji mogućnost da -ak i u toj fazi suženja pretresno vijeće o predmetu mora viječati bez pomoći završne riječi optužbe.

12. Opete je pravilo interpretacije da pravo treba tumačiti na takav način da njegova primjena bude svrshodna (princip efikasnosti ili *ut res magis valeat quam pereat*)<sup>17</sup>. Slično tome, "... protumačiti određenog pravila, Pretresno vijeće trebalo bi obezbijediti da se ono protumači u skladu sa svojim 'uobičajenim smisлом'".<sup>18</sup> Iako je u mnogim slučajevima vjerojatno da će Pretresno vijeće tražiti pomoći od strana prije no *proprio motu* donese odluku u skladu sa pravilom 98bis, moj je stav da je na temelju uobičajenog i efikasnog značenja pravila isto tako diskreciono pravo pretresnog vijeća da u ograničenim i definisanim okolnostima, koje su već iznesene u tekstu, nastavi sa postupkom bez da to učini.

---

već doći do zaključka. U svakom slučaju, vjerujem da sudska praksa potkrepljuje moj stav o tome da odluka suda ulazi u okvir diskrecionog prava, odnosno, da je "početno", a ne obvezno da se strana sasluži.

<sup>15</sup> Naglasak dodan.

<sup>16</sup> Pravilo 85(A) Pravilnika.

<sup>17</sup> Vidi *Tužilac protiv Darja Kordića i Marija Čećeka*, Odluka početničke uvrštenje u spis sedam iskaza pod zakletvom i jednog formalnog iskaza, predmet br. IT-95-14/2-AR73.6, 18. septembar 2000., par. 23 et seq.

<sup>18</sup> *Ibid.*, par. 22, u vezi sa članom 31(1) Bečke konvencije o pravu međunarodnih ugovora (1969).

13. I kona~no, ve}ina navodi protivno mi{ljenje sudije Barwicka u *Nuclear Tests Case* kao potkrepu "za jednu op{tu primjedbu o tome koliko je va`no prije dono{enja odluke saslu{ati argumente zastupnika."<sup>19</sup> Va`no je, me|utim, spomenuti da je u tom predmetu ve}ina Me|unarodnog suda pravde zapravo odlu~ila ne saslu{ati zainteresirane strane. S tim u vezi Sud je izjavio sljede}e:

Da se smatralo kako to tra`e interesi pravde, Sudu bi bez sumnje bilo mogu}e stranama pru`iti priliku, na primjer tako da ponovo otvori usmeni postupak, da iznesu svoje komentare o izjavama do kojih je do{lo u razdoblju nakon zatvaranja istog postupka. Me|utim, to bi bilo potpuno opravdano samo u slu~aju da je pitanje kojim su se bavile te izjave bilo potpuno novo, da nije bilo pokrenuto tokom postupka ili je bilo nepoznato stranama.<sup>20</sup>

14. Smatram da se taj na-in razmi{ljanja mo`e *mutatis mutandis* primijeniti na pitanje o kojem je ovdje rije~, odnosno da izno{enje argumenata treba potaknuti samo ako se smatra da je to u interesu pravde.

15. Osvrnemo li se sada na na{ predmet, vidjet }emo da ga karakteri{u sljede}i faktori. Kao prvo, `alilac u ovom predmetu prihvatio je da je optu` bi bilo uskra}eno pravo da je se saslu{a u vezi sa pitanjem da li su dokazi dovoljni da se na osnovu njih donese osu|uju}a presuda, dok on sam na kraju izvo|enja dokaza nije dostavio molbu za oslobo|aju}u presudu.<sup>21</sup> Kao drugo, vjerujem da je jasno da je 22. septembra 1999. Pretresno vije}e tokom statusne konferencije i na njenom kraju dalo razloga za opravdano o~ekivanje strana da }e se postupak nastaviti 8. novembra 1999., po-ektom izvo|enja dokaza odbrane. U~iniv{i to, Vije}e je odbrani nalo`ilo da Sud obavijesti {to je mogu}e ranije da li ima namjeru dostaviti podnesak u skladu sa pravilom 98bis. Ne~ini se da je stranama na bilo koji na-in dato do znanja da Pretresno vije}e razmi{lja u smislu pravila 98bis(B) i da namjerava takav nalog donijeti *proprio motu*. Optu`ba je podnesak kojim tra`i da je se saslu{a podnijela 15. oktobra 1999. Pretresno vije}e je ~etiri dana kasnije, 19. oktobra 1999. odlu~ilo taj podnesak pridru`iti odluci o meritumu, ustvrdiv{i da izme|u podneska kojim se tra`i saslu{anje i odluke o meritumu postoji "neraskidiva veza".<sup>22</sup> Vije}e nije dalo detaljno obrazlo`enje o tome {to je ta "veza", za{to je odluka donezena, a nije niti objasnilo za{to nije prvo donijelo odluku po podnesku kojim se tra`ilo saslu{anje, ~ime bi mo`da omogu}ilo optu`bi da iskoristi svoje pravo na interlokutornu `albu. I kona~no, kao {to je ve} izlo`eno, ~ini se da je Pretresno vije}e u svojoj usmenoj odluci po podnesku kojim se tra`ilo saslu{anje odluku djelimi~no temeljilo na shva}anju da spomenuta pravila isklju~uju mogu}nost intervencije strana kada se odluka prema pravilu 98 bis donosi *proprio motu*. Kao {to sam ve} kazao, to nije moja interpretacija.

---

<sup>19</sup> Presuda donezena ve}inom glasova, fusnota 55.

<sup>20</sup> *Nuclear Tests (Australia v. France)*, I.C.J. Reports 1974, str. 253, par. 33.

<sup>21</sup> Presuda donezena ve}inom glasova, par. 28.

<sup>22</sup> T., 19. oktobar 1999., str. 1706. Pretresno vije}e je izjavilo: "Stoga je umjesno taj zahtjev kojim se tra`i saslu{anje pridru`iti meritumu".

16. Zbog tih razloga i usprkos mojim stavovima o biti pitanja o kojem se ovdje raspravlja smatram da je Pretresno vijeće pogrijeđilo kada je donijelo nalaz da optužba ne može raspolažati pravom da je se sasluča u vezi sa pitanjem da li su dokazi dovoljni da se na osnovu njih doneše osuđujuća presuda. Stoga nije nujno da se u vezi s tim usprotivim zaključima @albenog vijeće, iako se ne slažem s općtim stavom da optužba ima apsolutno pravo da je se sasluča po pitanju *proprio motu* donešene odluke prema pravilu 98bis.

Sastavljeni na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu se engleska verzija smatra mjerodavnom.

/potpis na originalu/  
Rafael Nieto-Navia

Dana 5. jula 2001.  
U Hagu, Holandija

[pe~at Me | unarodnog suda ]

## VI. DJELIMI^NO PROTIVNO MI[LJENJE SUDIJE SHAHABUDDEENA

1. [to se ti~e `albe optu` be, sla` em se sa presudom @albenog vije}a da je Pretresno vije}e pogrije{ilo donijev{i osloba|aju}u presudu za respondentu na kraju izvo|enja glavnih dokaza optu` be, uz argumentaciju da dokazi nisu bili dovoljni da bi se na osnovu njih donijela osu|uju}a presuda (dalje u tekstu: osloba|aju}a presuda donesena tokom su|enja). Istovremeno se toj presudi protivim zato {to je @albeno vije}e, iznijev{i svoje mi{ljenje, odbilo poni{titi osloba|aju}u presudu i vratiti predmet na dalji postupak, uklju~uju}i i novi pretres pred pretresnim vije}em u drugom sastavu, ako se prethodno vije}e ne bi moglo ponovo sastati. [to se ti~e protiv`albe, sla` em se sa presudom @albenog vije}a, no predla`em da iznesem svoje stavove u vezi sa jednim njenim aspektom koji se odnosi na pitanje kumulativnih presuda.

@ALBA OPTU@BE

2. Da li je odluka Pretresnog vije}a da doneše osloba|aju}u presudu tokom su|enja pogre{na? Ako je ta odluka pogre{na, treba li predmet vratiti na dalji postupak? Sa tim u vezi postoje ~etiri pitanja na koja bih se htio osvrnuti.

3. Prvo pitanje je sljede}e: kao {to se podsje}a u presudi @albenog vije}a, pitanje ta~nog testa koji valja primijeniti u skladu sa pravilom 98bis(B) Pravilnika o postupku i dokazima Me|unarodnog suda rije{ilo je @albeno vije}e u predmetu *Delali*.<sup>1</sup> U tom predmetu osnova za `albu bila je "da dokazi nisu bili ono {to je pravno dovoljno da se odr`e osu|uju}e presude",<sup>2</sup> tako da je trebalo utvrditi {to je valjani test koji treba primijeniti. @albeno vije}e u pravnom smislu nije obavezno slijediti svoje prethodne odluke (uklju~uju}i i onu koja se odnosi na to da }e se pridr`avati svojih prethodnih odluka), no u praksi }e te odluke slijediti, osim ako ne postoji razlog da od njih odustane. Ja ne mislim da je ovo u neskladu sa su{tinom uspostavljenog stava, no ako jest, to je moje mi{ljenje i ja ga se pridr`avam u ovom izdvojenom mi{ljenju. Pitanje koje se postavlja jest da li sada treba odustati od odluke iz predmeta *Delali*, uz argumentaciju da u toj odluci nije uzeta u obzir ~inenica da se sudska praksa, na kojoj se ta odluka zasniva, razvila uglavnom u sistemima sa porotom, dok sudije na Me|unarodnom судu odlu~uju i o ~ineni~nim i o pravnim pitanjima.

4. Sli~nu tvrdnju u vezi sa sudijama-pojedincima ni` ih sudova /magistrates/ iznijeli su uva`eni urednici zbornika *Archbold, Criminal Pleading, Evidence and Practice*. Pozivam se na taj i druge materijale iz jedne odre|ene jurisdikcije samo zato {to mi se ~ini da su oni odraz pravnog iskustva

<sup>1</sup> IT-96-21-A, od 20. februara 2001., par. 433-434.

<sup>2</sup> *Ibid.*, par. 433.

koje je od pomoći pri ovoj analizi. Relevantni tekst, onako kako stoji u paragrafu 4-296 izdanja tog teksta za godinu 2000., glasi:

U okviru svoje skra}ene jurisdikcije sudije-pojedinci sude i o ~injenicama i o pravnim pitanjima. Zbog toga se tvrdi da, ak kada po zavr{etku izvo|enja dokaza optu`be, ili kasnije, postoje dokazi koji bi, ako se prihvate, omogu}ili razumnom presuditelju da doneše osu|uju}u presudu, oni ipak ima isto pravo kao i porota da doneše odluku o oslobo|anju od optu`bi ako ne prihvataju dokaze, bilo stoga {to su ti dokazi proturje-ni, ili su bili osporeni ili zbog bilo kojeg drugog razloga. Smatra se da *Practice Note* [1962] 1 All E.R.448 valja ~itati u tom smislu. Smatra se da tamo izneseni test odgovara svemu {to je bilo re-eno u predmetu *Galbraith*, izra}eno terminima koji odgovaraju skra}enom postupku.

5. Taj tekst se 1994. godine koristio na jednom sudu. Govore}i o pravilu da sud obi~no ne raspravlja o pitanjima vjerodostojnosti kada odlu~uje po tvrdnji da nema dovoljno dokaza, sudija u tom predmetu je primijetio da se to pravilo "mo`e tako|e primijeniti na situacije do kojih do|e po zavr{etku izvo|enja dokaza optu`be u skra}enom postupku, gdje sudije moraju odlu~iti da li su dokazi optu`be takvi da ih treba pobijati".<sup>3</sup> ^ini se da to ostavlja netaknutim op{te pravilo, koje ne dopu{ta sudijama-pojedincima da o pitanju dovoljnosti dokaza odlu~e kao da je to definitivan nalaz o krivici ili nevinosti.

6. Op{te pravilo u vezi sa tim pitanjem, onako kako se iznosi u *Practice Note* iz 1962. (navedeno u zborniku *Archbold*), glasi:<sup>4</sup>

Tvrdnja da nema dovoljno dokaza koje valja pobijati mo`e se s pravom iznijeti i braniti: (a) kada nije bilo dokaza na osnovu kojih bi se dokazao neki bitni element krivi-nog djela za koje se tvrdi da je po-injeno; (b) kada su dokazi koje je izvela optu`ba u tolikoj mjeri diskreditovani unakrsnim ispitivanjem ili su toliko o-ito nepouzdani da niti jedan razumnii presuditelj ne bi sa sigurno}u mogao na temelju tih dokaza donijeti osu|uju}u presudu.

Izuvez tih dviju situacija, od presuditelja, op}enito govore}i, ne bi trebalo zahtijevati da doneše odluku o osu|uju}oj ili oslobo|aju}oj presudi sve dok pred presuditelje nisu izneseni svi dokazi koje `eli iznijeti bilo koja od strana. Me|utim, ako se ustvrdi da nema dovoljno dokaza koje valja pobijati, odluka o tome ne bi trebala ovisiti toliko o pitanju da li bi presuditelj koji donosi presudu (ako se to od njega tra`i) u toj fazi postupka donio osu|uju}u ili oslobo|aju}u presudu, nego o tome da li su dokazi takvi da bi razumnii presuditelj mogao donijeti osu|uju}u presudu. Ako bi neki razumnii presuditelj na osnovu dokaza koji su do tog trenutka pred njega izneseni mogao donijeti osu|uju}u presudu, onda postoje dokazi koje valja pobijati.

7. Ovo uputstvo dano je sudijama-pojedincima ni`ih sudova koji, naravno, ne zasjedaju zajedno sa porotama, tako da su u tom smislu, poput pretresnih vije}a Me|unarodnog suda, presuditelji i o pitanjima ~injenica i o pravnim pitanjima. Za prepostaviti je da su sudije slijedile tu uputu. Uputstvo je od tada u nekim svojim vidovima izmijenjeno,<sup>5</sup> osobito u vezi sa su|enjima koja se odvijaju pred sudijom i porotom, no ja se sla`em sa mi{ljenjem da se njegov {iri smisao odr`ao.

<sup>3</sup> *R.v.Barking and Dagenham Justices, Ex parte Director of Public Prosecutions* [1995] Crim LR 953, per Scott Baker J.

<sup>4</sup> [1962] 1 All ER 448.

<sup>5</sup> Vidi *R.v.Galbraith* [1981] 1 WLR 1039, izra}eno terminima koji odgovaraju su|enu u kojem sudjeluju sudija i porota.

8. Svakako, postoje o~igledni predmeti u kojim sudije mogu re}i "da za predmet nema dovoljno dokaza i da oni vi{e ne ~ele slu{ati izvo|enje dokaza".<sup>6</sup> U takvima slu~ajevima sudije doista donose odluku o tome da li je svjedo~enje pouzdano, no - kao {to se navodi u *Practice Note* iz 1962. - mogu to u~initi samo onda kada je svjedo~enje u velikoj mjeri diskreditovano unakrsnim ispitivanjem ili je tako o~igledno nepouzdano da niti jedan razumni presuditelj ne bi mogao na tom osnovu bez zadr{ke donijeti osu|uju}u presudu. Osim takvih izuzetaka, ~ini se da je sudijama pojedincima na ni` im sudovima op}enito zabranjeno da po tvrdnji da dokazi nisu dovoljni odlu~uju o krivici ili nevinosti.

9. Me|utim, ima ne~ega u mi{ljenju prema kojem se, budu}i da "... sudije-pojedinci sude i o ~injenicama i o pravnim pitanjima",

u grani~nim slu~ajevima mo`e smatrati cjeplida~njem od sudija zahtijevati da se *pro forma* bave dokazima odbrane ako su ustanovili da su dokazi optu`be u tolikoj mjeri neuvjerljivi da ni u kom slu~aju na osnovu njih ne}e donijeti osu|uju}u presudu.<sup>7</sup>

10. Pretpostavlja se da sudije-pojedinci ni` ih sudova u stvari tako i postupaju.<sup>8</sup> Doista, ~ini se da je ta mogu}nost predvi|ena u *Practice Note* iz 1962. Ako se ta mogu}nost promatra sama za sebe, moglo bi se argumentirati da se ovime ne zabranjuje u apsolutnom smislu dono{enje oslobo|aju}e presude usred postupka u su|enu u kojem je optu`ba u svom dokaznom postupku objelodanila dokaze koji bi, ako se prihvate, mogli razumnom presuditelju omogu}iti da donese osu|uju}u presudu. Kao {to je ve} primije}eno, ono {to se ka`e jest da "odluka o tome ne bi trebala ovisiti toliko o pitanju da li bi presuditelj koji donosi presudu (ako se to od njega tra`i) u toj fazi postupka donio osu|uju}u ili oslobo|aju}u presudu, nego o tome da li su dokazi takvi da bi na osnovu njih razumni presuditelj mogao donijeti osu|uju}u presudu". Valja obratiti pa`nju na rije-i "ne toliko" i prepoznati njihove implikacije, a isto vrijedi i za rije-i "op}enito govore}i", kako se navode u jednom drugom dijelu *Practice Note*. Uz to, mo`e se primijetiti da se ovim posljednjim od sudija-pojedinaca ni` ih sudova ne tra`i da dokaze optu`be uzimaju "u najboljem svjetlu" - ~ini se da taj uslov, onako kako se pojavljuje u predmetu *Galbraith*,<sup>9</sup> obavezuje sudiju, u slu~aju kada sudija zasjeda sa porotom, da se striktnije suzdr`i od procjenjivanja dokaza i da to prepusti poroti.

11. Ovi razlozi idu u prilog argumentu da pretresno vije}e, po zavr{etku izvo|enja dokaza optu`be, ima pravo u grani~nim slu~ajevima donijeti kona~nu presudu da se na osnovu dokaza ne mo`e utvrditi krivica, ~ak ako i prihvati da bi razumni presuditelj na osnovu dokaza (ako su prihva}eni) mogao donijeti osu|uju}u presudu.

<sup>6</sup> Per lord Merriman P, u *Ramsden v. Ramsden* [1954] 2 All ER 623.

<sup>7</sup> *Blackstone's Criminal Practice 2001* (London, 2001), str. 1562, paragraf D19.8.

<sup>8</sup> Vidi *Emmins on Criminal Procedure*, 5. izdanje (London, 1992), str. 194, par. 12.8.3, i Seabrooke i Sprack, *Criminal Evidence and Procedure: The Statutory Framework* (London, 1996), str. 303, par. 22.3.

<sup>9</sup> *R.v.Galbraith*, *supra*.

12. Međutim, u slučajevima koji nisu granični, mišljenje koje ja prihvatom kao tako jest da "ako se pretpostavi da je optučba izvela minimum dokaza neophodan da bi svoju tezu predstavila na takav način da bi razumni presuditelj mogao donijeti osuđuju presudu, sudije-po jedinci bi trebali dopustiti da su u enje ide svojim tokom, a ne na osnovu zahtjeva donijeti oslobođuju presudu".<sup>10</sup> Zapravo, u takvim slučajevima se primjenjuje opće pravilo da bi se spriječilo sudije-po jednice ni ih sudova da djeluju tako kao da donose definitivan nalaz o krivici ili nevinosti.

13. Tako je da Pretresno vijeće u ovom predmetu nije postupalo kao da je riječ o običnom nedostatku dokaza. Isto tako, ja nisam imao dojam da je Vijeće predmet shvatilo kao granični. Dakle, vrijedilo je opće pravilo koje ne dopušta Vijeće da o pitanjima vjerodostojnosti odlučuje kao da donosi definitivan nalaz o krivici ili nevinosti. U predmetu kao što je ovaj, mislim da Vijeće to nije moglo učiniti.

14. Konkretno, učini mi se (izuzev u jasnim slučajevima nedovoljnosti dokaza, u kojima odluka ide u prilog odbrane) da pri odlučivanju o nepostojanju dokaza koje treba pobijati time što se u toku suđenja pokušati presuditi o krivici postoje opasnost da će optučeni, u slučaju da je odluka o nepostojanju dokaza na njegovu tetu, imati osjećaj da je pretresno vijeće donijelo konačni nalaz da je kriv, pa bi iz njegove perspektive sve kasnije izvođenje dokaza i prezentiranje argumenata odbrane bilo upućeno sudu koji je već stvorio zaključak o ishodu predmeta. Ne može biti ispravno izazvati takav nedostatak povjerenja u sudski postupak.

15. Zbog tih razloga, iako prihvatom tečinu argumenta da u predmetu *Delali* nije uzet u obzir razvoj sudske prakse, ne smatram da je taj argument dovoljno jak da bi pružio opravdanje da se u slučaju ovog konkretnog pitanja odstupi od odluke iz tog predmeta.

16. Kao drugo, postavlja se pitanje primjene ispravnog testa. Pretresno vijeće je spomenulo elemente dokaznog materijala optučbe. Međutim, iako je Vijeće pokušalo donijeti konačnu procjenu dokaza, i uz pretpostavku da je to i moglo učiniti, ono nije spomenulo moguće zaključke koje bi neki presuditelj učinjenica eventualno bio u mogućnosti da razumno izvede iz tih elemenata. Na primjer, u fusnoti 125 svoje presude Vijeće je pribilježilo sljedeće: "Navodno su ta tijela zatim bila utovarena u hladnjaču ... a druga baćena u rijeku Savu ...". Prvi dio ove kratke izjave citirane u fusnoti odnosi se na svjedočanstvo da je hladnjača kompanije "Bimeks" redovito odvozila deset do dvadeset tijela dnevno. Ako je taj dokaz prihvaten, njegove se implikacije moraju dovesti u vezu sa dokazima o tome da je glavnina ubijenih ljudi pripadala jednoj konkretnoj etničkoj grupi protiv koje je respondent imao diskriminatory namjeru na osnovu njihove etničke pripadnosti, na što je ukazivao golemi dio dokaza (o čemu je Pretresno vijeće u stvari i donijelo nalaz). To bi potom

---

<sup>10</sup> Blackstone, *supra*, str. 1562, par. D19.8.

otvorilo mogu}nost razumnom presuditelju da na temelju dokaza donese nalaz da su `ivoti bili uni{tavani na sistemati~an i organiziran na~in; da je osnov sistema i organizacije bio to da }e se ljudi uni{tavati zbog toga {to su pripadnici odre|ene enti~ke grupe; da je respondent, iako nije bilo dokazano da je bio stvarni komandant logora, imao *de facto* vlast nad zatvorenicima kada se radilo o njihovom `ivotu i smrti; da su oni njega vidjeli kao nekoga ko raspola`e takvom vla{ju; da je on shvatao da oni njegovu vlast smatraju neupitnom i da ga se u stvari boje; da je on tu vlast koristio kako bi izvr{avao organizirane likvidacije; i da je prema tome njegova namjera bila da uni{ti ljudi kao pripadnike jedne etni~ke grupe. Nije potrebno razmatrati da li je on djelovao sam i {to su pravne implikacije ako jest. Postoje dokazi da je on bio povezan sa drugim vojnim licima i jednom razumnom presuditelju je bio otvoren put da do|e do zaklju~ka kako su logor, koji nije bio mali, uspostavili drugi i njime upravljali, te da optu`eni ne bi bio imao mogu}nost da u~ini ono za {to se tvrdi da je ~inio tokom odre|enog vremenskog razdoblja bez odobrenja ljudi koji su bili na polo`ajima vi{im od njegovog.

17. Sve ovo odnosi se na elemente dokaza optu`be na koje se pozivalo Pretresno vije}e. Me|utim, kao {to se jasno vidi iz ove dana{nje presude, postojali su elementi koji su isto tako pripadali tim dokazima a na koje se Pretresno vije}e nije pozvalo. Da li je Pretresno vije}e imalo pravo ne spomenuti te dokaze? Vije}e nije zauzelo stav da su dokazi na koje se ne poziva bili potpuno uni{teni tokom unakrsnog ispitivanja ili da su bili o~igledno nepouzdani, tako da nije potrebno razmatrati taj stav, ~ak da je i bio iznesen. Pretresno vije}e se nije pozvalo na dokaze optu`be u njihovoj cjelini zato {to je primijenilo pogre{an test. Vije}e je koristilo samo onaj materijal koji je smatralo relevantnim za taj test, li{iv{i sebe prednosti da se mo`e poslu`iti ve}im opsegom materijala, koji bi mu ispravni test stavio na raspolaganje. Da se koristio cjelokupni dostupni materijal, razumni presuditelj ne bi bio mogao do}i do nalaza da su dokazi optu`be (ako se prihvate) nedovoljni za osu|uju}u presudu u okviru zna~enja pravila 98 bis(B) Pravilnika o postupku i dokazima Me|unarodnog suda.

18. Zbog tih i drugih razloga navedenih u presudi @albenog vije}a sla`em se sa mi{ljenjem ve}ine da je Pretresno vije}e pogrije{ilo kada je po zavr{etku izvo|enja dokaza optu`be donijelo nalaz da su dokazi nedovoljni za osu|uju}u presudu, donijev{i potom na osnovu toga oslobo|aju}u presudu.

19. Tre}e pitanje koje se postavlja jest da li @albeno vije}e, usprkos svom nalazu da je dono{enje oslobo|aju}e presude bilo pogre{no, mo`e odlu~iti da ne vrati predmet na dalji postupak. Ja smatram da Vije}e to mo`e uraditi.

20. Tu`ilac je naravno nezavisan, i valja razmisiliti o tome da li je njegov rad protivpravno kompromitiran odlukom po `albi u kojoj se iznosi mi{ljenje da je po~injena pogre{ka time {to je

Pretresno vije}e zaustavilo predmet, no da usprkos tome predmet ne treba vra}ati na dalji postupak. To bi mogao biti interesantan argument. Me | utim, njegova snaga je umanjena uslijed okolnosti da pravo tu` ioca da nastavi sa predmetom ovisi o tome ho}e li predmet biti vra}en na prvostepenu instancu. Da li }e predmet biti vra}en na dalji postupak ovisi pak o na-inu na koji @albeno vije}e vr{i svoje ovlasti koje mu daje ~lan 25(2) Statuta da "potvrdi, poni{ti ili preina~i odluke Pretresnih vije}a". Ja se uz du` no po{tovanje sla` em sa @albenim vije}em da su te ovlasti dovoljno {iroke da daju diskrepciono pravo da se odgovaraju}i predmet ne vrati na prvostepenu instancu, pri ~emu to diskrepciono pravo treba naravno primjenjivati racionalno, a ne na arbitarno. Sa tim u vezi slijedio bih sudsku praksu koja suger{e da je ~ak i u onim slu~ajevima u kojima `albenisud smatra da je sud na ni`oj instanci po~inio pogre{ku time {to je usred su|enja donio oslobo|aju}u presudu, `albeni sud ovla{ten donijeti odluku da se predmet ne}e vratiti na dalji postupak.<sup>11</sup> Odluka da se predmet vrati na dalji postupak temelji se na nalazu o po~injenoj pogre{ci, no iz toga nu`no ne slijedi da se predmet mora vratiti. Mogu}e je da pravi-no rje{enje predmeta obuhvata i druge elemente koje @albeno vije}e mora uzeti u obzir.

21. Donekle mo`e biti od pomo}i ~itanje odluke @albenog vije}a u predmetu *Aleksovski*<sup>12</sup> Istina je, `alba optu`be odnosila se jednim svojim dijelom na oslobo|aju}u presudu donesenu na kraju cijelog predmeta, a ne usred su|enja. Usprkos tome, pristup @albenog vije}a mo`e biti od koristi. Optu`ba se `alila na oslobo|aju}u presudu po ta~kama 8 i 9 optu` nice, tvrde}i da je Pretresno vije}e primijenilo pogre{an test prilikom dono{enja odre|enih zaklju~aka. @albeno vije}e se slo`ilo s optu`bom po tom pitanju, no s obzirom na odre|ene razloge, odbilo je ukinuti oslobo|aju}u presudu, odbiv{i tako i vra}anje predmeta Pretresnom vije}u kako bi donijelo nalaze primjenom ispravnog testa. U paragrafu 154 presude stoji:

Ova osnova `albe se usvaja utoliko {to @albeno vije}e zaklju~uje da je Pretresno vije}e primijenilo pogre{an test za odre|ivanje prirode oru~anog sukoba i statusa za{ti}enih osoba u smislu ~lana 2 Statuta. Me|utim, @albeno vije}e odbija da ukine oslobo|aju}u presudu po ta~kama 8 i 9.

22. ^ini mi se da se i u tom predmetu isto tako moglo re}i da to {to predmet nije vra}en na ni`u instancu predstavlja ometanje rada tu` ioca. ^ini se, me|utim, da se @albeno vije}e rukovodilo obzirima pravde koja su i{la dalje od obavljanja statutornih funkcija tu` ioca. ^ini se da se sli~an pristup mo`e primijeniti i ovdje. @albeno vije}e raspola`e ovlastima da predmet ne vrati na prvostepenu instancu.

23. ^etvrtto pitanje ti~e se sljede}eg: zbog navedenih razloga sla`em se sa @albenim vije}em da ono raspola`e ovlastima da predmet ne vrati na dalji postupak. Me|utim, smatram da te ovlasti u

<sup>11</sup> Vidi, *inter alia*, *Botton v. Secretary of State for the Environment* [1992] 1 PLR 1; *Griffith v. Jenkins* [1992] 2 A.C. 76, H.L.; *Director of Public Prosecution v. Cosier*, Q.B.D., 5. april 2000., i *R.v.Barking and Dagenham Justices, ex parte Director of Public Prosecution* [1995] Crim LR 953. Navodi se da specifi~nosti nisu relevantne za op{te pitanje.

<sup>12</sup> IT-95-14/1-A, od 24. marta 2000.

ovom predmetu nisu primijenjene na ispravan na-in. ^ini mi se da kada @albeno vije}e podr`ava su{tinu `albe optu` be na dono{enje osloba|aju}e presude usred su|enja (kao {to je to u~inilo u ovom predmetu), logi~no bi bilo predmet vratiti na dalji postupak. Odluka da je osloba|aju}a presuda bila pogre{na, no da predmet ipak ne treba vratiti na dalji postupak, mora se temeljiti na izuzetnim razlozima. U paragrafu 77 svoje presude @albeno vije}e doista ka`e da djeluje u "izuzetnim okolnostima", no ja nisam uvjeren da postoje okolnosti takvog kalibra.

24. Respondent je proveo tri i po godine u pritvoru. Ne mo`e se, me|utim, uvjerljivo tvrditi da bi u predmetu ovakve vrste bilo nepravi~no nastaviti postupak nakon {to se zavr{ilo sa normalnom `albenom procedurom. ^injenica da respondent nije pridonio pogre{ci Pretresnog vije}a nije odlu~uju}a. Glavni razlog u argumentaciji da predmet ne bi trebalo vratiti na dalji postupak jest okolnost da je, kao {to je @albeno vije}e podsjetilo u paragrafu 76 svoje presude, Pretresno vije}e za respondenta preporu~ilo "psiholo{ki i psihijatrijski tretman i pra}enje". No, kao {to je @albeno vije}e primijetilo u paragrafu 70 svoje presude, Pretresno vije}e je isto tako odbacio njegovu tvrdnju, koja je po~ivala na "psihiatrijskoj osnovi", da nije sposoban za su|enje. @albeno vije}e je nadalje primijetilo da se tokom su|enja koje je uslijedilo on nije "branio neura~unljivo{}u", te da "u ovom predmetu nije ustanovljena [mentalna] neuravnote~enost". Dakle, ne postoji dokazana bolest kao opravdanje za odluku da se ne nastavi sa postupkom.

25. Istina, respondentu je izre~ena osu|uju}a presuda za druga krivi~na djela povezana sa istim ~injenicama, no to nije odlu~uju}e. Isto tako, ne radi se niti o pukom akademском пitanju razja{njenja pravnog zna~enja pojma namjera. Radi se o tome da se o~ita pravi razmjer njegovog krivi~nog pona{anja u vezi sa navodima o te`ini djela. Postupak Pretresnog vije}a u odnosu na tu konkretnu optu`bu nije neva`ni doga|aj u osporavanom postupku koji se odnosio i na druga pitanja. Jedino je ovaj postupak osporen u cijelom predmetu. Moje je mi{ljenje da faktori koje je iznijela ve}ina, iako zna~ajni, ne daju dovoljno jako upori{te za odluku da se predmet ne vrati na prvostepenu instancu. Ako se tokom nastavka postupka ustanovi da je respondent kriv, elementi koji sada predstavljaju oslonac za odluku o tome da se predmet ne vrati na dalji postupak mogu se uzeti u obzir prilikom odre|ivanja kazne.

26. Statut ne propisuje hijerarhiju kazni za razna krivi~na djela kojima se bavi, tako da ne bi bilo ispravno postupati na osnovi da za neko pojedina~no krivi~no djelo automatski postoji ve}a kazna nego za neko drugo. Me|utim, prilikom odre|ivanja kazne za genocid pretresno vije}e mora u obzir uzeti karakter krivi~nog djela, a osobito ~injenicu da se to djelo smatra "zlo~inom nad zlo~inima". Rije~ je o uistinu vrlo te{kom djelu. Nema razloga za pretpostavku da respondent, da je bio progla{en krivim za genocid, ne bi dobio kaznu zatvora ve}u od 40 godina, koju je dobio za druga krivi~na djela za koja se izjasnio krivim. ^ak i ako progla{ena kazna ne bi bila ve}a, potreba da se

opije pravi razmjer njegovog krivi-nog pona{anja u vezi sa tom osobito va`nom optu`om opravdala bi odluku o vra}anju predmeta na prvostepenu instancu. Koje je korake preduzeti tu` ilac ako se predmet vrati na dalji postupak, drugo je pitanje.

27. U paragrafu 75 svoje presude @albeno vije}e govori o "ad hoc prirodi Me|unarodnog suda", o "neizvjesnoj du`ini trajanja" institucije i o tome da su njeni "resursi ograni~eni u smislu zaposlenih". To su pitanja koja nisu u vezi sa meritumom predmeta. Mislim da se pritom koristi argument racionalizacije sudskog postupka. Me|utim, meni se ~ini da se pritom nije mislilo na racionalizaciju sudskog postupka u smislu toga da odluka treba biti motivirana dosta{tnim razlogom ili razlozima, a ne i nepotrebni. Racionalizacija, u smislu obezbje|ivanja efikasnosti djelovanja sudskog sistema Me|unarodnog suda, bez sumnje je prihvatljiv razlog u odlu~ivanju o tome kako je se rasporeediti oskudni sudski resursi, ali u okolnostima u kojima djeluje Me|unarodni sud ~ini mi se da ovlasti vije}a da zbog takvih obzira preduzmu korak okon~anja nekog postupka moraju biti pa`ljivo ograni~ene na predmete u kojima se neka konkretna optu`ba s pravom mo`e opisati kao suvi{na ili kao nedovoljna da bi potakla sudsku akciju.<sup>13</sup> Ne mislim da se to ovdje mo`e re{i}.

28. U paragrafu 77 svoje presude @albeno vije}e ka`e da je njegova odluka da odbije pon{iti osloba|aju}u presudu i vratiti predmet na dalji posupak "u interesu pravde". Ono {to je "u interesu pravde" mora tako|e biti i "u javnom interesu", {to je fraza upotrebljena u paragrafu 73 presude. Prihva}eno je da javni interes mo`e tra`iti prekid postupka koji je opresivan (~ak i ako je ina~e opravdan). @albeno vije}e nije ustanovilo da bi nastavak postupka bio opresivan. Nadalje, valja praviti razliku izme|u razmatranja koja se ti-u samo kazne i onih, koja se - mada se bave kaznom - izdi`u do razine javnog interesa za obustavljanje postupka. Te{ko je zamisliti kako bi se bilo koji proces odmjeravanja interesa pojedinca prema op{tem interesu mogao okon~ati u prilog pojedincu. Za{tita javnih interesa ili pravosudne politike ~esto se koristi kako bi se opravdale razne odluke, osobito one u gra|anskim parnicama. Me|utim, u krivi-nim predmetima valja primijeniti odre|eni oprez. Kao {to je re~eno u jednom predmetu:

Interesi pravde ne ograni~avaju se na interesu tu`ioca i optu`enog u nekom konkretnom predmetu. Oni uklju~uju i javni interes ... da one osobe koje su krive za te{ka krivi-na djela trebaju biti izvedene pred lice pravde i ne smiju izbjegi pravdu samo zbog nesmotrene tehni~ke pogre{ke sudije do koje je do{lo tokom vo|enja su|enja.<sup>14</sup>

29. Sud ne bi smio lukavo koristiti javni interes kao osnovu za prekidanje nekog predmeta na temelju razloga kojima se adekvatno mo`e udovoljiti kaznom na uobi~ajeni na~in. U ovom predmetu ne postoji ni{ta u iznesenim argumentima {to bi mi dalo mogu}nost da zaklju~im kako je interes me|unarodne zajednice u vezi sa sudskom provjerom navoda o te{kom kr{enju

<sup>13</sup> Vidi, op}enito, *United States of America v. Hooper*, (1970) 139 U.S. App. D.C. 171 i *United States of America v. Lindsey*, (1995) 310 U.S. App. D.C. 300.

<sup>14</sup> *Au Pui-Kuen v. Attorney-General of Hong Kong* [1979] 1 All ER 769, PC.

me|unarodnog humanitarnog prava zadovoljen nalazom da, iako je Pretresno vije}e po-inilo pogre{ku time {to je prekinulo postupak po tako te{koj optu` bi kao {to je ona za genocid, taj postupak ipak ne treba nastaviti. Ja bih ovaj predmet vratio na dalji postupak.

## PROTIV@ALBA

30. Smisao protiv`albe odnosi se na pitanje kumulativnih osu|uju}ih presuda. Protiv`alilac (ranije spomenut kao respondent) je osu|en, *inter alia*, za isto pona{anje kao za ratni zlo~in prema ~lanu 3 Statuta i kao za zlo~in protiv ~ovje~nosti prema ~lanu 5. On tvrdi da je jedan od zlo~ina, ne navode}i koji, bla` i zlo~in koji predstavlja sastavni dio onog drugog, te`eg, te da su stoga isklju~ene kumulativne osu|uju}e presude. @albeno vije}e je odbacio tu tvrdnju. Ono smatra da svaki zlo~in ima neki jedinstveni element, pri ~emu je taj jedinstveni element zlo~ina prema ~lanu 3 neophodnost dokazivanja da je postojala tijesna veza izme|u djela koje je po~inio optu`eni i oru`anog sukoba, dok jedinstveni element zlo~ina prema ~lanu 5 jeste uslov da je djelo koje je po~inio optu`eni bilo dio rasprostranjenog ili sistematskog napada usmjerenog protiv civilnog stanovni{tva. Stoga nijedno krivi~no djelo nije sadr`ano u drugom.

31. Da li je ovakav pristup ispravan? Konkretno, da li je @albeno vije}e u pravu {to uslov postojanja tijesne veze posmatra kao element za upore|ivanje? Zastupaju}i takav stav @albeno vije}e je slijedilo stav ve}ine sudija u predmetu *Delali*.<sup>15</sup> Me|utim, smatram da je moja du`nost da razmotrim stav manjine u tom predmetu, da navedem da li se sla`em s njim i, ako se sla`em, da iznesem mi{ljenje o tome da li postoje ubjedljivi razlozi iz kojih bi ovo Vije}e trebalo dati primat tom stavu, a ne stavu koji je u tom predmetu izrazila ve}ina sudija.

32. Argumentovani stav<sup>16</sup> manjine sudija u predmetu *Delali* (koji se, naravno, ne odnosi na uslov tijesne veze) prihvata test "razli~itih elemenata" koji je u tom predmetu koristila ve}ina sudija, ali uz jednu va`nu kvalifikaciju: zagovornici tog stava smatraju da bi se prilikom primjene tog testa "uzimali u obzir samo elementi koji se odnose na pona{anje i stanje svijesti optu`enog". Osim u sekundarnom smislu (koji ovdje nije potrebno razmatrati), iz elemenata koji se trebaju upore|ivati treba isklju~iti uslove koji zadaju "pravne preduslove vezane za okolnosti doti~nih krivi~nih djela" ili koji "daju kontekst u kojem je izvr{eno krivi~no djelo" (u dalnjem tekstu: stav o preduslovima). Takvi uslovi su "elementi" krivi~nog djela i njih se mora dokazati, ali oni "u praksi nisu relevantni za pona{anje i stanje svijesti optu`enog" i stoga ne bi bili uklju~eni u upore|ivanje elemenata jednog zlo~ina sa elementima drugog. Po mi{ljenju ve}ine sudija, svi bi se elementi uzeli

<sup>15</sup> IT-96-21-A, od 20. februara 2001.

<sup>16</sup> Izdvojeno i razli~ito mi{ljenje sudije Davida Hunta i sudije Mohameda Bennoune u predmetu *Delali*, IT-96-21-A, od 20. februara 2001., par. 25 i dalje.

u obzir prilikom upore|ivanja. ^ini mi se da to predstavlja temeljnu razliku. Stoga se postavlja pitanje koje je od ova dva razli~ita stajali{ta ispravno.

33. Kod odgovaranja na to pitanje od pomo}i je razmotriti postavku da se optu`eni ne mo`e kazniti vi{e puta za isto pona{anje. Mogu}e je tvrditi da ovakav stav nije nu`no ispravan; da je dopustivost vi{estrukih kazni za isto pona{anje pitanje tuma~enja namjere pravnih akata; da se polazi od pretpostavke da takvo ka`njavanje nije namjera pravnih akata; ali da se ta pretpostavka mo`e prevazi}i upotrebom jasnog jezika; te da, kad je ta pretpostavka prevazi|ena, vi{estruko ka`njavanje za isto pona{anje jeste dopustivo.<sup>17</sup> Te{ko je, me|utim, u Statutu Me|unarodnog suda prona}i prostor za takvu namjeru. Stoga, iako naginjem ka mi{ljenju da doti~na postavka nije univerzalno ta~na, sla`em se s tim da Me|unarodni sud za isto pona{anje smije kazniti samo jednom.

34. U svakom slu~aju, optu`eni bi trebao biti ka`njen za svoje kriminalno pona{anje i samo za svoje kriminalno pona{anje.<sup>18</sup> Mo`e se re}i da za utvr|ivanje ne~ega tako elementarnog nije potreban ve}i sudski napor. Va`no je, me|utim, naglasiti to na~elo, makar i samo zbog toga {to ono upozorava na potrebu osiguravanja da na presudu ne uti~u ~injeni~no uticajna, ali pravno irelevantna razmatranja. Jer, koliko god se to na~elo ~inilo jasnim, mo`e do}i do pote{ko)a kod njegove primjene. Pote{ko)e se ~esto javljaju u slu~ajevima kad isto pona{anje optu`enog posjeduje razli~ite aspekte. Neki aspekti mogu biti relevantni za jedno krivi~no djelo, neki za drugo krivi~no djelo, dok neki, naravno, mogu biti zajedni~ki za dva ili vi{e krivi~nih djela. Da bi se u obzir uzela cjelina kriminalnog pona{anja optu`enog, mo`e se pokazati neophodnim da ga se osudi za sva krivi~na djela, s tim {to bi se preklapanje osu|uju}ih presuda uskladilo kaznom. Ali kazna je jedno, a osuda drugo; kao {to je poznato, ~ak i u slu~ajevima kad se ne izrekne materijalna kazna, osu|uju}a presuda mo`e imati odre|ene posljedice po optu`enog.

35. Stoga je o~ito da kumulativne osu|uju}e presude treba dopustiti samo u slu~ajevima gdje postoje istinske razlike izme|u krivi~nih djela; treba se izbjegi dupliranje. Kako? Upore|ivanjem elemenata doti~nih krivi~nih djela s ciljem utvr|ivanja da li se oni u su{tini odnose na isto krivi~no pona{anje. Uprkos tome, budu}i da je svrha utvr|ivanje da li se radi o istom krivi~nom pona{anju, ukoliko neki element nije od zna~aja za krivi~no pona{anje optu`enog, potraga za pravdom zahtijeva da se takav element isklju~i iz postupka upore|ivanja. U tom slu~aju postavlja se pitanje

<sup>17</sup> Vidi *Missouri v. Hunter*, 459 U.S. 359 (1983), str. 368-369, gdje je predsjednik Vrhovnog suda Burger prilikom izricanja mi{ljenja Vrhovnog suda Sjedinjenih dr`ava rekao da "u slu~ajevima kad je pravnim aktima konkretno odobreno kumulativno ka`njavanje po dvjema statutarnim odredbama, bez obzira na to da li te dvije statutarne odredbe stavlju~i van zakona 'isto' pona{anje po testu *Blockburger*, zadatak suda da na pravilan na~in protuma~i pravne akte jeste svr{en i tu~ilac mo`e tra`iti, a sud ili porota izre}i kumulativnu kaznu po tim statutarnim odredbama u toku jednog su|enja".

<sup>18</sup> Vidi Izdvojeno i razli~ito mi{ljenje, *supra*, par. 26; vidi i par. 27, *ibid*.

da li je uop{te mogu}e da neki element krivi~nog djela koji je prihva}en kao takav bude irelevantan za krivi~no pona{anje optu` enog. Pritom se name}u sljede}a razmatranja.

36. Prvo, postavlja se pitanje pravnih izvora. Nemam utisak da je do sada kao izvor naveden, niti se to na ubjedljiv na~in mo`e u-initi,<sup>19</sup> bilo koji konkretni predmet u kojem je donesena presuda, bilo pred nacionalnim, bilo pred me|unarodnim sudom, koja ide u prilog stavu da neki prihva}eni element krivi~nog djela ne mora biti relevantan za krivi~no pona{anje optu` enog.

37. Drugo, to se pitanje mo`e razmatrati u vezi s predlo` enim primjerom. To se odnosi na uslov dokazivanja da je `rtva te{kog kr{enja bila "za{ti}ena" osoba u smislu zna~enja ~lana 2 Statuta Me|unarodnog suda. Mo`e se re}i da status `rtve kao "za{ti}ene" osobe jeste tehnici uslov za funkcioniranje te odredbe, da taj status nije morao biti od zna~aja za optu` enog prilikom po~injenja krivi~nog djela, te da stoga on nije relevantan za krivi~no pona{anje optu` enog. Ovaj na~in gledanja na to pitanje je privla~an. Da li je i ispravan?

38. Nesumnjivo je da je doti~ni uslov zaista element krivi~nog djela. Mo`da se, me|utim, mo`e re}i ne{to o tome, ako ni zbog ~ega drugog, ono zbog implikacija po krivi~no pona{anje optu` enog. ^ini se razumnim prepostaviti da uslov koji je zakonodavac smatrao nu` nim u definiciji pona{anja od kojeg je namjeravao za{tititi dru{two jeste element krivi~nog djela, bez obzira gdje je taj uslov naveden u tekstu. Kad se radi o nekom krivi~nom djelu prema ~lanu 2, zabranjeno pona{anje nije mogu}e definisati osim u odnosu na kategoriju osoba koje se `eli za{tititi od tog pona{anja. S tim u vezi, ova odredba zahtijeva dokazivanje da je `rtva bila "za{ti}ena" osoba. Ovaj uslov je naveden u op{tem uvodnom dijelu te odredbe. Time se ni{ta ne mijenja jer je uobi~ajena praksa kod sastavljanja pravnih akata da se elementi koji su zajedni~ki za vi{e konkretno pobrojanih odredaba zbirno navedu u uvodnom dijelu odredbe. Ono {to je va`no jeste to da doti~ni uslov ne le`i izvan doti~nog krivi~nog djela; on je integralni dio samog krivi~nog djela. Tvrdrnja da ukoliko se ne doka`u ~injenice koje pokazuju da je `rtva imala status "za{ti}ene" osobe jednostavno nije ni bilo krivi~nog djela prema ovom ~lanu u skladu je sa me|unarodnim obi~ajnim pravom. Takav uslov, dakle, predstavlja element krivi~nog djela.

39. Ako je takav uslov element krivi~nog djela iz ~lana 2, koje se odnosi na te{ke povrede, mo`e li se on zanemariti prilikom razmatranja *krivi~nog pona{anja* optu` enog koji je po~inio doti~no krivi~no djelo? Mislim da ne mo`e. Ako se optu`eni tereti za te{ke povrede, onda se, bez obzira na to {ta je stvarno po~inio i koliko je skandalozno to njegovo djelo, ne mo`e re}i da je on

<sup>19</sup> Vidi i uporedi *Grady v. Corbin*, 495 U.S. 508 (1990), u kojem se prednost daje testu "istog pona{anja", te *United States v. Dixon*, (1993) 113 S. Ct. 2849, u kojem je ponisti{ten taj test i ponovno uspostavljen test "istih elemenata" iz predmeta *Blockburger v. United States*, 284 U.S. 299 (1932). To {to je za ovo pitanje vezano i na{elo *non bis in idem* (*double jeopardy*) ne uti{e na primjenjivost tog temeljnog na{ela koje le`i u osnovi, iako se, kao {to pokazuje literatura, priznaje da ima prostora za diskusiju.

u-estvovao u *krivi-nom pona{anju* po toj odredbi ukoliko se ne doka`e taj element u vezi sa statusom `rtve kao "za{ti}ene" osobe. On bi svoju odbranu mogao zasnovati samo na osporavanju dokazivanja tog elementa. U stvari, on bi mogao da prizna svoja djela, ali da ka`e da prema pravnim aktima po kojima je optu`en to nisu bila krivi-na djela zato {to taj element nije dokazan. Zato pitanje da li je njegovo pona{anje bilo krivi-no pona{anje ovisi, izme|u ostalog, o tom elementu.

40. To se pitanje tako|e mo`e posmatrati sa stanovi{ta namjere s kojom je optu`eni djelovao: ne{to {to ~ini dio njegove namjere mora biti relevantno za njegovo krivi-no pona{anje. ^lan 2 Statuta zabranjuje "djela protiv osoba ... za{ti}enih...". Optu`ba mora da doka`e da je djelo koje je optu`eni po~inio bilo usmjereni "protiv osoba ... za{ti}enih...". To se ne mo`e dokazati osim ukoliko ne postoje dokazi da je `rtva imala taj status i da je optu`eni bio svjestan toga. ^ini se da je ta svijest neodvojivi element namjere s kojom je optu`eni djelovao. Ali ~ak i ako optu`eni ne prizna djelo, ne moraju se pojaviti nerje{ivi problemi u vezi s dokazima: na osnovu objektivnih ~inenica sud mo`e, na uobi~ajeni na~in, zaklju~iti da je `rtva imala taj status i da je optu`eni znao<sup>20</sup> za to. Ako se to doka`e, onda je namjera optu`enog da naudi `rtvi koja, po njegovom znanju, ima taj status, bila relevantna za njegovo krivi-no pona{anje. Ovako se, na primjer, mo`e pristupiti ~lanu 2(h) Statuta, u kojem se govori o "uzimanju civila za taoce". Ukoliko se doka`e da je optu`eni sudjelovao u "uzimanju civila za taoce", onda je eventualno potrebno jo{ vrlo malo u~initi da bi se pokazalo da je on to u~inio upravo zato jer je znao da su oni bili za{ti}ene osobe. Bilo bi te{ko shvatiti za{to njegova namjera da ih uzme za taoce unato~ znanju da su oni za{ti}ene osobe ne bi bila relevantna za njegovo krivi-no pona{anje.

41. Elementi krivi-nog djela naravno ne obuhvataju jurisdikcione i proceduralne uslove; ti uslovi razgrani~avaju i reguli{u ovlasti sudskih tijela za sankcionisanje krivi-nih djela i prepostavljanje postojanja krivi-nog djela. Me|utim, isklju~iv{i te uslove, ~ini se o~iglednim da zakonodavac prilikom definisanja nekog djela kao krivi-nog djela koristi izvjesne elemente kako bi definisao pona{anje od kojeg `eli da za{titi dru{vo (uklju~uju}i i `rtvu). Krivi-no djelo se ne mo`e razumjeti bez uzimanja u obzir svih elemenata koji ga ~ine: ono je sastavljeno od elemenata, a oni ga defini{u. Optu`eni ~ije pona{anje uklju~uje po~inenje krivi-nog djela po~inio je takvo djelo kakvim su ga definisali svi njegovi elementi. Svaki element krivi-nog djela relevantan je za utvr|ivanje kriminalnosti njegovog pona{anja. Te{ko je ra{~laniti elemente krivi-nog djela i tvrditi da su neki relevantni za krivi-no pona{anje optu`enog, a neki nisu. Ostaviv{i po strani probleme

<sup>20</sup> Vidi s ovim u vezi *Report of the Preparatory Commission for the International Criminal Court /Izvje{taj pripremne komisije za Me|unarodni krivi-ni sud/, PCNICC/2000/INF/Add.2, UN General 6. juli 2000., u kojem se, u ~lanu 8(2)(a) na str. 18, navodi da je "po~inilac bio svjestan ~jeni-nih okolnosti kojima je uspostavljen taj za{ti}eni status", {to predstavlja formulu kojom se, kako se smatra, izbjegava ~isto subjektivni pristup pitanju znanja uz po{tivanje uobi~ajenih uslova mens rea.*

subjektivnosti koje bi to uključilo, nije mi se da kad se ne{to jednom prihvati kao element krivi-nog djela, onako kako je ono definisano pravnim aktima, onda sudovi moraju revnosno uzeti taj element u obzir prilikom upore|ivanja elemenata u svrhu utvr|ivanja da li je mogu}e izre}i kumulativne osu|uju}e presude.

42. ^ini mi se da jedino ovakvim postupanjem krivi-no-pravni sistem mo`e uzeti u obzir sve javne interese koji se `ele za{tititi. Iako konkretno pona{anje mo`e biti istovjetno, ono mo`e ugro`avati razli~ite javne interese; mogu}e je da prisustvo jedinstvenih elemenata ukazuje upravo na postojanje tih razli~itih javnih interesa. Tako uslov iz ~lana 2 Statuta po kojem se mora dokazati da je `rtva bila za{ti}ena osoba dokazuje legitiman interes dru{tva u me|unarodnom okviru da se pru`i za{tita osobama koje se nalaze u takvoj situaciji. Ali dru{tvo u me|unarodnom okviru mo`e imati jednak legitiman interes da se za{titi dobrobit iste te `rtve u drugoj situaciji. Razli~ite se situacije u odnosu na jednu `rtvu mogu preklapati; me|utim, one se preklapaju a nisu istovjetne, mada se mo`e desiti da je po objema njima nanesena {teta istim djelom. Optu`eni koji je progla{en krivim za "hotimi~no li{avanje `ivota" osobe "za{ti}ene" u smislu ~lana 2 naudio je interes u{tva u me|unarodnom okviru koji je razli~it od onog interesa tog dru{tva koji je povrije|en ukoliko je "hotimi~no li{avanje `ivota" (kad se ono smatra "ubistvom") tako|e po-injeno kao dio rasprostranjenog ili sistematskog napada usmijerenog protiv civilnog stanovni{tva, kako je to predvi|eno u ~lanu 5. Puna za{tita ovih razli~itih dru{tvenih interesa zahtijeva izricanje kumulativnih osu|uju}ih presuda. Izricanje samo jedne osu|uju}e presude zna~ilo bi zanemarivanje povreda drugih interesa dru{tva u me|unarodnom okviru i propust da se opi{e pravi razmjer krivi-nog pona{anja optu`enog. Kazna je, naravno, sasvim drugo pitanje.

43. Tre}e, mo`e se pojaviti problem nastojanja da se pomire ideje koje nije lako dovesti u sklad. Uva`ava se postojanje teze da neki element mo`e da se nalazi u prirodi preduslova za formiranje *mens rea* i izvr{enje *actus reus*, a da se ne nalazi u prirodi preduslova krivi-nog djela kao cjeline. Stoga, samo po sebi – i to treba re}i - stanovi{te o preduslovima ne podrazumijeva nedosljednost ako je rije~ o uslovu koji istovremeno predstavlja i preduslov za krivi-no djelo i element tog krivi-nog djela. Smatra se, me|utim, da se me|unarodno humanitarno pravo vodi ra~una o su{tini, tako da se ovo pitanje mo`e razmatrati sa tog stanovi{ta.

44. Kao {to je navedeno ranije, stanovi{te o preduslovima ne bavi se samo pona{anjem optu`enog *simpliciter*, nego njegovim "krivi-nim pona{anjem".<sup>21</sup> Stajali{te koje nudim jeste da se utvrditi da li je njegovo pona{anje *krivi-nomo`e* samo ako se u obzir uzme svaki pojedini element krivi-nog djela. Prema tom stajali{tu do{lo bi do pote{ko}a kod stava da neki uslov mo`e istovremeno biti i preduslov za krivi-no djelo i element tog krivi-nog djela; *ex hipotesi*, to nije

<sup>21</sup> Vidi Izdvojeno i razli~ito mi{ljenje, *supra*, par. 26; kurziv u originalu. Vidi i par. 27, *ibid.*

mogu}e. Stav prema kojem je to mogu}e u koliziji je sa stavom da, kao {to se ka` e jurisprudencija, ne{to ne mo`e istovremeno biti i ne biti.<sup>22</sup>

45. Ove pote{ko}e nisu prepreka shvatanju da je pitanje na koje se odnosi stajali{te o preduslovima va`no za ostvarenje zadatka Me|unarodnog suda da sprovodi pravdu. Kad bih smatrao da je to stajali{te o-ito bolje, li~no ne bih oklijevao da iznesem mi{ljenje da bi ovo @albeno vije}e trebalo dati primat tom stajali{tu, a ne stavu ve}ine sudija u predmetu *Delali*. Me|utim, iz navedenih razloga ne mogu re{i da smatram to stajali{te ubjedljivim; po mom mi{ljenju, zadatak Me|unarodnog suda da sprovodi pravdu bolje }e se ispuniti ako se usvoji stav ve}ine sudija.<sup>23</sup>

46. Iz tih razloga smatram da je ovo @albeno vije}e postupilo ispravno zauzev{i stav da se uslov tijesne povezanosti, kao element krivi~nog djela prema ~lanu 3 Statuta, mora uzeti u obzir prilikom upore|ivanja elemenata tog krivi~nog djela s elementima krivi~nog djela prema ~lanu 5 Statuta u svrhu utvr|ivanja da li su kumulativne osu|uju}e presude dopustive u odnosu na oba krivi~na djela.

---

<sup>22</sup> Na primjer, "Neka institucija ... ne mo`e u isto vrijeme biti i ne biti". Vidi *Namibia, I.C.J. Reports 1971* /Namibijska, Izvje{taji Me|unarodnog suda pravde 1971./, na str. 73, prema sudiji Ammounu, koji se slo`io s ve}inom. Bez obzira na to kakav stav o ovome preovladava u drugim nau-nim oblastima, ovo, po mom mi{ljenju, predstavlja standardni stav u pravnoj nauci. Stoga, kako je navedeno, "nije uobi~ajeno istovremeno iznijeti neki argument i njegovu negaciju". Vidi *Nuclear Tests, Interim Measures (Australia v. France)*, *I.C.J. Reports 1973* /Nuklearne probe, privremene mјere (Australija protiv Francuske), Izvje{taji Me|unarodnog suda pravde 1973./, 99 na str. 153, prema sudiji Grosu, koji se nije slo`io s ve}inom.

<sup>23</sup> To ne zna-i da li~no ne bih htio da pridr`im svoje mi{ljenje o drugim aspektima rezonovanja u predmetu *Delali*. Nisam siguran da se u paragrafima 419-423 presude u tom predmetu krenulo od prepostavke da je ~lan 3 Statuta Me|unarodnog suda ograni-en na slu-ajeve nano{enja povreda osobama koje aktivno ne u-estvuju u neprijateljstvima. Ako je tako, onda se mora primijetiti da u paragrafu (a) te odredbe predvi|eno krivi-no gonjenje za "kor{tenje otrovnih oru`ja ili drugih oru`ja smi{ljenih za nano{enje nepotrebnih patrji". ^ini se da se na umu imalo i nano{enje povreda pripadnicima suprotstavljenih snaga u sukobu. Tako|e, nemam utisak da se parografi 412-413 presude u predmetu *Delali* bave slu-ajem u kojem svi elementi jednog krivi~nog djela jesu istovjetni svim elementima drugog ili drugih krivi~nih djela. Mogu}e je da je do tog propusta do|lo zbog mi{ljenja da se to prema Statutu Me|unarodnog suda ne mo`e desiti. Ali to bi bila tema za izno{enje argumenata u nekom podesnom predmetu.

Sastavljen na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu se engleska verzija smatra mjerodavnom.

/potpis na originalu/

Mohamed Shahabuddeen

Dana 5. jula 2001.

U Hagu,  
Nizozemska

[pečat Međunarodnog suda]

## VII. DJELIMI^NO PROTIVNO MI[LJENJE SUDIJE WALD

1. Sla`em se s ve}inom da je su|enje za genocid na pogre{an na-in prekinuto odlukom Pretresnog vije}a, *proprio motu*, u skladu s pravilom 98 *bis*, da nema dovoljno dokaza koji bi podr`ali osu|uju}u presudu po toj ta-ki optu` nice. Smatram da presuda @albenog vije}a i te kako podupire taj zaklju~ak i pokazuje da je Pretresno vije}e primijenilo neprikladan standard, te da bi primjenom odgovaraju}eg standarda bilo jasno da bi razuman sud mogao progla{iti Jelisi}a krivim za genocid van razumne sumnje. Me|utim, u takvim okolnostima, ne vidim nikakvog drugog izbora za @albeno vije}e osim da predmet vrati Pretresnom vije}u na daljnji postupak. Ne mogu vidim nigdje u Statutu Me|unarodnog suda ni Pravilniku o postupku i dokazima da se @albenom vije}u daju ovlasti da ono samo presudi da se ta-ka optu` nice za genocid treba odbaciti, usprkos tome {to postoje dovoljni dokazi u prilog toj ta-ki optu` nice.

2. To ne zna~i da ne saosje}am s motivima mnogih mojih kolega koji ~ele da se ovaj predmet odmah okon~a. Kazna zatvora u trajanju od 40 godina koju je Pretresno vije}e izreklo za kr{enja zakona i obi~aja ratovanja i zlo~ine protiv ~ovje~nosti, za koje se Jelisi} izjasnio krivim, jeste, zapravo, kazna do~ivotnog zatvora za nekoga njegove dobi. Tu je kaznu sada potvrdilo ovo Vije}e. Nadalje, potencijali Me|unarodnog suda su preoptere}eni i mo`da zaista ima razloga da se prioritet da onim predmetima u kojima se navode zlo~ini koji su planirani i po~jeni na dr`avnom nivou, a ne individualnim ili oportunistickim zlo~inima. Neki u~eni komentatori o problematici genocida nagla{avaju da se ozbiljnost ovog "zlo~ina nad zlo~inima" ne bi trebala umanjivati tako da se koristi i u slu~ajevima koji nisu kampanje velikih razmjera, vo|ene s dr`avnog nivoa ~iji je cilj uni{tenje manjinskih grupa, usprkos tome {to bi detaljna definicija genocida iz na{eg Statuta dopustila {iru primjenu te optu`be.<sup>1</sup> U ovom predmetu, korist od optu`be za genocid kao presedana jeste problemati~na zbog nesistematskog obrasca p o kojem je Jelisi} izvr{io ubistva, te zbog poreme}aja njegove li~nosti. Kona~no, stvarna je situacija takva da ~lanovi prvobitnog Pretresnog vije}a ne}e biti dostupni za vo|enje novog su|enja; moralo bi se naimenovati vije}e u novom sastavu kojem bi se ponovno iznosili dokazi koji su ve} ranije izneseni, a svjedoci koji su do{li izdaleka ponovno bi se podvrgli traumi zbog toga {to bi morali jo{ jednom da pro|u kroz grozote koje su do~ivjeli.

3. Po mom mi{ljenju, mnogi od ovih faktora upu}uju na to da bi se u ovom trenutku razuman tu`ilac mogao sasvim lako odlu~iti da odustane od optu`be za genocid. Stoga ne bih nalo`ila da se optu`enom ponovno sudi u skladu s pravilom 117(C). Ja bih predmet vratila Pretresnom vije}u tako da tu`ilac mo`e, ukoliko se odlu~i na to, podnijeti zahtjev u skladu s pravilom 73 za povla~enje optu`be za genocid u svjetlu kasnijih doga|aja. Ukoliko, me|utim, tu`ilac ustraje na toj optu`bi, onda bi se po njoj odr`alo su|enje. Iz ni`e navedenih razloga smatram da @albeno vije}e ni prema

Statutu MKSJ-a (u dalnjem tekstu: Statut) ni prema Pravilniku o postupku i dokazima (u dalnjem tekstu: Pravilnik), a ni prema na~elima koja se razaznaju u nacionalnim pravosudnim sistemima, nije nadle`no da "odbije ... preina~iti osloba|aju}u presudu"<sup>2</sup> za krivi~no djelo kojim se tereti, a koje je tako ozbiljne prirode kao {to je genocid, i to nakon {to je samo to vije}e donijelo mjerodavnu odluku prema kojoj je su|enje prekinuto zbog pogre{no donesene osloba|aju}e presude prema pravilu 98 bis.

4. Statutom je propisano da nezavisni tu`ilac predstavlja jedno od tri ravnopravna ogranka Me|unarodnog suda. ^lan 16 glasi "tu`ilac djeluje nezavisno kao zasebni organ Me|unarodnog suda" i "odgovoran je za istragu i krivi~no gonjenje osoba odgovornih za te{ka kr{enja me|unarodnog humanitarnog prava ...". ^lanom 19 je regulisano da se optu`nica, nakon {to ju je pripremio tu`ilac, dostavlja sudiji pretresnog vije}a, koji je "mora" potvrditi ukoliko se uvjeri da postoje osnove *prima facie*. Sudije pretresnih vije}a nemaju nikakve ovlasti da odbiju optu`nicu ako smatraju da bi njeno prihvatanje dovelo do nerazboritog kori{tenja potencijala Me|unarodnog suda, niti iz bilo kojeg drugog razloga osim nepostojanja osnova za postupak *prima facie*. Nigdje se u Statutu nijednom od vije}a Me|unarodnog suda ne daje nadle`nost da odbaci optu`nicu ili bilo koju ta~ku optu`nice zbog toga {to ne smatra odluku tu`ioca da pokrene postupak razboritom.

5. [tavi{e, ^lan 25 Statuta ograni~ava funkciju `albenog vije}a na razmatranje `albi utemeljenih na dvjema osnovama:

1. gre{ci u primjeni prava koja odluku ~ini neva`e}om; ili
2. gre{ci u utvr|ivanju ~injeni~nog stanja zbog koje je do{lo do neostvarenja pravde.

Nigdje se ne spominje bilo kakva nadle`nost za spre~avanje krivi~nog gonjenja u interesu pravde, racionalnosti sudskog postupka ili bilo kojih drugih razloga. Naprotiv, u skladu s pravilom 117(A), `albeno vije}e izri~e presudu "na osnovu `albenog spisa", {to upu}uje upravo na suprotno.

6. Moje kolege se oslanjaju na pravilo 117(C) kojim je regulisano da "@albeno vije}e mo`e pod odgovaraju}im okolnostima nalo`iti da se optu`enom ponovno sudi u skladu s pravom" smatraju{i da je time tom Vije}u dodijeljeno {ire diskreciono pravo da odlu~i da li se treba ili ne treba odr`ati ponovno su|enje u okolnostima poput ovih, nakon {to je Vije}e ve} presudilo da je Pretresno vije}e po-inilo ozbiljnu gre{ku u primjeni prava time {to je prekinulo su|enje. Ovo je pravilo, po mom mi{ljenju, kreirano u znatno ograni~eniju svrhu: da se izri~ito navede nadle`nost koju ima prakti~no svaki `albeni sud, kako u zemljama s gra|anskim pravnim sistemom, tako i u onima sa sistemom *common law*, a to je nadle`nost za odlu~ivanje o tome da li se neka osu|uju}a presuda treba smjesta

<sup>1</sup> Vidi, na primjer, W. Schabas, *Genocide in International Law* (2000) /Genocid u me|unarodnom pravu/, str. 9.

<sup>2</sup> Presuda ve }ine, par. 77.

preina~iti i zatvorenik pustiti na slobodu (u slu~ajevima kad ne postoji dovoljno dokaza za dono{enje osu|uju}e presude) ili se tom zatvoreniku treba ponovno suditi (u slu~ajevima kad je prvo{bitni postupak naru{en usljud proceduralne ili neke druge gre{ke, ali postoji dovoljno dokaza u prilog osu|uju}oj presudi). Takvo pravilo jeste mudra i neophodna dopuna lakonskom opisu nadle`nosti @albenog vije}a u Statutu da "potvrdi, poni{ti ili preina~i" odluke pretresnih vije}a.<sup>3</sup> Ono jednostavno slu`i u onim uobi~ajenim situacijama u kojima `albeno vije}e poni{ti presudu pretresnog vije}a, a pravni lijem je izbor izme|u potpunog poni{tenja osu|uju}e presude i upu}ivanja na novo su|enje. ^ini se da ono nije primjenjivo na ovu novu situaciju u kojoj je optu`ba ulo`ila `albu zbog odluke Pretresnog vije}a da se prekine su|enje i ta je `alba usvojena. Ovo se pravilo zaista i bukvalno uop{te ne mo`e primijeniti na ovu situaciju budu}i da se ovom optu`enom, u slu~aju da se predmet uputi na ponovno su|enje, ne bi ponovno sudilo; njegovo su|enje uop{te nije dovr{eno zbog intervencije Pretresnog vije}a.

7. Nije potrebno napominjati da Pravilnik vije}ima ne dodjeljuje ve}e ovlasti od onih koje su im dodijeljene Statutom, osim ukoliko se ne radi o op{tepriznatim ovlastima koje su od su{tinskog zna~aja za funkcionisanje suda.<sup>4</sup> Ne mogu da se slo`im s mojim kolegama da "nacionalna sudska praksa daje sudu diskreciono pravo da doneze odluku o tome da ponovljeno su|enje nije potrebno" u ovakvim okolnostima.<sup>5</sup> Predmeti vo|eni pred ameri~kim sudovima koje je ve}ina sudija citirala u prilog ovoj tvrdnji vezani su za ono {to je poznato pod nazivom "doktrina o kaznama koje se slu`e istovremeno". Prema toj doktrini, "u slu~ajevima u kojima su optu`enom po svakoj od nekoliko ta~aka optu`nice izre~ene kazne koje se slu`e istovremeno, a `albeni sud utvrdi da prilikom izricanja osu|uju}ih presuda po svakoj od ta~aka koje nose kaznu jednaku ili ve}u od onih koje nose ostale ta~ke, nije potrebno preispitati valjanost osu|uju}ih presuda po preostalim ta~kama".<sup>6</sup> Umjesto toga, `albeni sud mo`e, u skladu sa svojim diskrecionim pravom, odlu~iti da ukine osporavanu osu|uju}u presudu ili presude, a da pri tom ni ne razmatra meritum osporavanja. Ovo diskreciono pravo se zasniva na shvatanju da se oskudni potencijali za vo|enje `albenih sudske postupaka ne bi trebali nepotrebno traktiti na regulisanje komplikovanih pravnih pitanja koja ne}e uticati na ukupnu kaznu koja je izre~ena optu`enom.

8. U predmetima vo|enim pred ameri~kim sudovima u kojima je primijenjena doktrina o kaznama koje se slu`e istovremeno, ipak se priznaje da je optu`ba primarna instanca koja odre|uje da li je u javnom interesu da se ustraje na odre|enoj osu|uju}oj presudi ili ne. U predmetu *Lindsey* `albeni sud je posebno naglasio da se optu`ba ne protivi odluci tog suda da ukine osporavanu

<sup>3</sup> Statut, -lan 25(2).

<sup>4</sup> Vidi, na primjer, *Tu`ilac protiv Tadi}a*, predmet br. IT-94-1-A-R77, Presuda o navodima protiv prethodnog pravnog zastupnika, Milana Vu{jina, 31. januar 2000., par. 12-29.

<sup>5</sup> Presuda ve}ine, par. 73.

<sup>6</sup> W. LaFave & H. Israel, *Criminal Procedure /Krivi~ni postupak/* (2. izdanje, 1992.), str. 1157-1158.

osu|uju}u presudu bez razmatranja merituma.<sup>7</sup> U predmetima vo|enim pred ameri-kim sudovima tako|e se priznaje da se diskreciono pravo na izricanje kazni koje se slu`e istovremeno ne bi trebalo primjenjivati u slu~ajevima kad bi to "naudilo bilo kakvim potrebama optu`be".<sup>8</sup> Kako bi se osiguralo da se ne naudi nikakvim interesima optu`be, `albeni sudovi su usvojili proceduru po kojoj ukidaju osu|uju}u presudu po osporavanoj ta~ki optu`nice, ali ne prein~avaju samu presudu porote.<sup>9</sup> Ukoliko optu`ba naknadno odlu~i da tako zahtijevaju interesi pravde, osu|uju}a presuda mo`e biti reaktivirana i upu}ena na `albeni postupak. Stoga je u~inak ove doktrine jednostavno u tome da se izvr{i suspenzija kazne.

9. Za razliku od tih predmeta u kojima su izre~ene kazne koje se slu`e istovremeno, ne mo`e se re}i da odluka @albenog vije}a u ovom predmetu da ne nalo`i ponovno su|enje ne bi mogla uticati na ukupnu kaznu koja je izre~ena optu`enom. Iako kazna od 40 godina zatvora koju je Pretresno vije}e izreklo za zlo~ine protiv ~ovje~nosti i kr{enja zakona i obi~aja ratovanja jeste znatna, ona bi mogla biti i ve}a da je optu`en osu|en i za genocid. Nadalje, u ovom predmetu, tu~ilac je konkretno zatra~io da @albeno vije}e nalo`i odr`avanje novog su|enja po ta~ki optu`nice za genocid pred Pretresnim vije}em u drugom sastavu.<sup>10</sup>

10. Jedini drugi izvori koje citiraju moje kolege u prilog tvrdnji da @albeno vije}e mo`e, u skladu sa svojim diskrecionim pravom, obustaviti postupak u interesu sudske ekonomi~nosti jesu dva predmeta vo|ena pred engleskim sudovima. U predmetu *Barking* `albeni sud je smatrao da je prvostepeni sud napravio gre~ku tako {to je zaklju~io da protiv optu`enog ne postoji dovoljno dokaza u vezi sa optu`bom za nano{enje te{ke tjelesne povrede, te {to nije dopustio optu`bi da iznese argumente s tim u vezi.<sup>11</sup> Me|utim, imaju}i u vidu da optu`ba nije tra~ila da se predmet uputi natrag prvostepenom sudu na nastavak pretresa, sud je smatrao da nema razloga da se tako presudi. U predmetu *Cosier*,<sup>12</sup> u kojem se primjenjuje predmet *Barking*, `albeni sud je utvrdio da je prvostepeni sud napravio gre~ku utoliko {to nije saslu{ao optu`bu prije nego {to je presudio da nema dovoljno dokaza protiv optu`enog u vezi s optu`bom za napad na policajca prilikom vr{enja du~nosti. Sud je smatrao da bi, obzirom da su od krivi~nog djela pro{le dvije godine, te da bi prilikom utvr|ivanja datuma za po~etak novog su|enja do{lo do dalnjeg odlaganja, bilo nepravi~no nalo`iti ponovno su|enje. Me|utim, sud nije naveo nikakve izvore u prilog svojoj odluci, niti se iz presude vidi stav optu`be u vezi s pitanjem ponovnog su|enja. Tako|e na umu imam ~injenicu da je doti~no krivi~no djelo daleko manje ozbiljne prirode od genocida. Uz to, za razliku od nekih nacionalnih pravosudnih

<sup>7</sup> *United States v Lindsey*, 47 F.3d 440, 310 U.S. App. D.C. 300 (1995), str. 306.

<sup>8</sup> Npr. *United States v Hooper*, 432 F.2d 604, 139 U.S. App. D.C. 171 (1970), str. 173; *Lindsey*, *ibid*, str. 306.

<sup>9</sup> *Hooper*, *ibid*, str. 173 FN8; *United States v Butera*, 677 F.2d 1376 (11<sup>th</sup> Cir. 1982), str. 1385; *United States v Cardona*, 650 F.2d 54 (5<sup>th</sup> Cir. 1981), str. 57; *United States v Dorsey*, 865 F.2d 1275, 275 U.S. App. D.C. 176 (1989), str. 181 FN4.

<sup>10</sup> @albeni podnesak optu`be, 14. juli 2000., par. 5.1.

<sup>11</sup> *R v Barking and Dagenham Justices*, [1995] Crim LR 953.

sistema,<sup>13</sup> na{ Pravilnik dopu{ta i optu` bi i odbrani da ulo` e `albu na prvostepene presude, uklju~uju}i osloba|aju}e presude izre~ene u skladu s pravilom 98 bis. Stoga je za pretpostaviti da Pravilnik predvi|a mogu}nost ponovnih su|enja, s njihovim popratnim problemima odlaganja i ponavljanja, u slu~ajevima kad se osloba|aju}e presude poni{te u `albenom postupku.

11. Ukratko, ne smatram da nacionalna sudska praksa pokazuje postojanje bilo kakvih op{tepriznatih priro|enih ovlasti `albenih sudskeh tijela da sprije~e vo|enje krivi~nog postupka za neko krivi~no djelo iz razloga sudske ekonomi~nosti, niti da su takve ovlasti od su{tinske va`nosti za funkcionisanje suda.

12. Otkrivanje ovlasti `albenog vije}a da odbije dopustiti tu`iocu da slobodno odlu~i da li da se nastavi sa su|enjem koje je upola postupka gre|kom prekinuto ima ozbiljne implikacije po odnos izme|u tu`iocu i sudija. Da je Pretresno vije}e u ovom predmetu postupilo pravilno, su|enje bi se nastavilo do svog prirodnog zavr{etka. Ve}ina sudija @albenog vije}a nije izrazila mi{ljenje da je Pretresno vije}e moglo jednostavno re}i "dosta" jer je smatralo da su|enje po optu`bi za genocid nije umjesno u smislu raspore|ivanja resursa Me|unarodnog suda.

13. Sada @albeno vije}e pola`e pravo na takve ovlasti isklju~ivo zbog nehoti~ne okolnosti pogre|ne primjene pravila 98 bis zbog koje je Pretresno vije}e obustavilo su|enje usred njegovog toka. Ali ako se takve ovlasti mogu primijeniti u ovom predmetu, za{to onda one ne bi bile jednak valjane i u drugim predmetima u kojima nije bilo potvrdnog izja{njanja o krivici ili osu|uju}ih presuda po drugim ta~kama optu`nice? Barem jedan od razloga koje je navela ve}ina sudija kao opravdanje za obustavljanje krivi~nog postupka po optu`bi za genocid mora tako|e natjerati na razmi{ljanje u pogledu njegovog uticaja na druge dijelove prakse Me|unarodnog suda. Kao {to je ve}ina sudija naglasila u paragrafu 74 presude, Jelisi} se izjasnio krivim po ta~kama optu`nice kojima je tere}en za zlo~ine protiv ~ovje~nosti i kr{enja zakona i obi~aja ratovanja, a koje su se zasnivale na istim onim ubistvima koja su ~inila sr` krivi~nog postupka za genocid. Ve}ina sudija iznosi argumentaciju da je ono {to razlikuje genocid od ostalih zlo~ina protiv ~ovje~nosti prvenstveno posebna namjera da se "u cijelosti ili djelimi~no uni{ti neka grupa kao takva", te da nema potrebe za novim su|enjem, budu}i da je sadr`aj te posebne namjere poja{njen u ovoj presudi. ^ini se da se ovaj pristup u principu su~eljava sa logikom koju je ovaj Me|unarodni sud usvojio svojim odlukama o kumulativnim osu|uju}im presudama. U predmetu *Delali}* @albeno vije}e je prilikom formulisanja pravila za odre|ivanje kada su dopustive kumulativne osu|uju}e presude navelo da u onim slu~ajevima kada pretresno vije}e mora da se odlu~i izme|u dva krivi~na djela koja nemaju me|usobno razli~itih elemenata, ono mora da izabere

---

<sup>12</sup> *R v Cosier*, Q.B.D., 5. april 2000.

<sup>13</sup> Npr., u Federalnom sistemu SAD-a optu`ba ne mo`e ulo`iti `albu na osloba|aju}u presudu koja je done{ena nakon po~etka su|enja, ali prije nego {to je su|enje zavr{eno i izre~ena kona~na presuda. Vidi 18 U.S.C. Odjeljak 3731;

ono krivi-no djelo koje je u`e definisano. Rije~ima @albenog vije}a: "ako neki skup ~injenica sankcioni{u dvije odredbe, od kojih jedna sadr` i dodatni element koji je materijalno razli-it, osudu treba izre}i samo po toj drugoj odredbi."<sup>14</sup> U skladu s tim, kada je suo-eno s izborom izme|u krivi-nih djela prema ~lanu 2 i ~lanu 3 Statuta, Vije}e se mora odlu~iti za krivi-na djela prema ~lanu 2 na osnovu toga {to ona zahtijevaju materijalno razli-it element, to jest `rtva mora da bude "za{ti}ena osoba" u skladu sa @nevske konvencijama iz 1949.<sup>15</sup> [tavi{e, neki komentatori su izrazili mi{ljenje da op{ti elementi krivi-nih djela utvr|eni Statutom, tvore hijerarhiju "ozbiljnosti" me|u krivi-nim djelima.<sup>16</sup> Genocid se neosporno nalazi na vrhu te hijerarhije.<sup>17</sup> Stoga stav da ne postoji dodatni javni interes za presu|ivanje po optu` bi za genocid samo iz razloga {to je za ubistva koja le`e u osnovi te optu` be ve} presu|eno kao za zlo~ine protiv ~ovje~nosti i kr{enja zakona i obi~aja ratovanja mo`e biti problemati~an za razvoj me|unarodnog krivi-nog prava.

14. Ukratko, iako pored pitanja postoji li dovoljno dokaza s pravnog stanovi{ta mo`da stvarno postoje jaki razlozi zbog kojih bi tu`ilac mogao da odlu~i da se ne zapo-inje sa ponovnim su|enjem, mislim da stavljanje veta na odr`avanje ponovnog su|enja iz "prakti-nih" razloga ili razloga vezanih za "politiku rada" suda ne spada u pravosudne funkcije. Svaka takva odluka koja je zasnovana na "ekonomi~nosti su|enja" neizbjje`no odra`ava stavove sudija o tome koji su predmeti "vrijedni" su|enja, a koji nisu. To je, me|utim, zadatak tu`ioce, koji mora izvagati pravne faktore, kao i faktore politike rada suda prilikom odlu~ivanja o tome kako da se koriste ograni~eni potencijali. Priznavanje paralelne nadle`nosti sudija da prihvataju ili odbijaju predmete na izvanpravnim osnovama povla~i za sobom osporavanje nepristranosti sudija koji bi trebali da budu isklju~ivo zadu~eni za definisanje i tuma~enje zakona. Pla{im se da je @albeno vije}e danas stupilo na ~udan i nepoznat teren, time {to je proglašilo da je nadle`no ustvrditi da se krivi-ni postupak za krivi-no djelo takve te`ine kakvo je genocid ne mo`e sprovesti iz razloga koji su izvan sadr`aja sudskog spisa.

15. Da ponovim, ne bih nalo`ila ponovno su|enje, ali bih uputila predmet pretresnom vije}u (koje odredi predsjednik Suda), kako bi tu`ilac mogao da odabere svoj pravac djelovanja u svjetlu doga|aja koji su se desili nakon {to je 1995. godine objavljena prвobitna optu`nica i radnji koje je u ovom predmetu poduzelo @albeno vije}e. Iz tih razloga, uza sve po{tovanje, sebe izuzimam iz

---

pravilo 29, F.R.Cr.P. /Federalni zakon o krivi-nom postupku/ Razlog za postojanje ovog pravila jeste izbjegavanje kr{enja na-ela non bis in idem (*double jeopardy*).

<sup>14</sup> *Tu`ilac protiv Delali`a i ostalih*, predmet br. IT -96-21-A, Presuda, 20. februar 2001. (u dalnjem tekstu: Predmet *Delali`*), par. 413. Pretresno vije}e u predmetu *Kunarac* kasnije je usvojilo ovaj pristup. Vidi *Tu`ilac protiv Kunarca i ostalih*, predmeti br. IT -96-23-T i IT -96-23/1-T, Presuda, 22. februar 2001., par. 549-550.

<sup>15</sup> *Delali`*, par. 423.

<sup>16</sup> A. Danner, "Constructing a Hierarchy of Crimes in International Criminal Law Sentencing", 87(3) Virginia Law Review (2001), 101, str. 170.

<sup>17</sup> *Tu`ilac protiv Museme* predmet br. ICTR-96-13-T, Presuda i kazna, par. 981; *Tu`ilac protiv Rutagande*, predmet br. ICTR-96-3-T, Presuda i kazna, par. 451; *Tu`ilac protiv Kayisheme i drugih*, predmet br. ICTR-95-1-T, Kazna, par. 9.

mi{ljenja nenaklonog poni{tenju osloba|aju}e presude po ta~ki optu`nice za genocid i iz onemogu}avanja nastavka su|enja.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri ~emu se engleska verzija smatra mjerodavnom.

/potpis na originalu/

Patricia M. Wald

Dana 5. jula 2001.  
U Hagu,  
Nizozemska

[pe~at Me|unarodnog suda ]

## VIII. DJELIMI^NO PROTIVNO MI[LJENJE SUDIJE POCARA

1. Ne mogu se slo`iti s mi{ljenjem ve}ine u @albenom vije}u po drugoj osnovi za `albu optu`be u vezi sa posljedicama testa koji treba primijeniti prema pravilu 98 bis(B) Pravilnika o postupku i dokazima, a kojim se odre|uje da }e "pretresno vije}e donijeti osloba|aju}u presudu ... ako zaklju~i da nema dovoljno dokaza da bi se optu`enog osudilo po toj optu`bi odnosno optu`bama". Prema mi{ljenju ve}ine, test koji u skladu s tom odredbom treba primijeniti prilikom procjene dokaza jest da li postoje dokazi (ako ih se prihvati) na osnovu kojih bi se razumni presuditelj ~injenica mogao uvjeriti van razumne sumnje u krivicu optu`enog po konkretnoj optu`bi o kojoj se raspravlja. Posljedice tog testa, onako kako ga je primijenilo @albeno vije}e na situaciju prema pravilu 98 bis(B), jesu, s jedne strane, da pretresno vije}e - ako do|e do zaklju~ka da se niti jedan razuman presuditelj ~injenica ne mo`e van razumne sumnje uvjeriti u krivicu optu`enog po nekoj konkretnoj ta~ki - mora po toj ta~ki donijeti osloba|aju}u presudu. Sa druge pak strane, ako je zaklju~ak nekog pretresnog vije}a da bi se razumni presuditelj ~injenica mogao van razumne sumnje uvjeriti u krivicu optu`enog, tada vije}e mora nastaviti sa postupkom i saslu{ati odbranu.
2. Iako se sla`em sa ve}inom {to se ti-e prve konzekvence, moje se mi{ljenje razlikuje u vezi s opsegom druge konzekvence koja slijedi iz gore spomenutog testa.
3. Neosporno je da time {to se od pretresnog vije}a tra`i da procijeni da li bi se razumni presuditelj ~injenica mogao uvjeriti van razumne sumnje u krivicu optu`enog, test predvi|a situaciju u kojoj bi razli~iti razumni presuditelji ~injenica u toj fazi mogli do|i do razli~itih zaklju~aka u vezi sa krivicom ili nevino{ju optu`enog. Neosporno je tako|e da se u toj fazi od Pretresnog vije}a ne tra`i da do|e do kona~nog zaklju~ka o tome da li bi se moglo uvjeriti van razumne sumnje u krivicu optu`enog,<sup>1</sup> kao i to da sebi pretresno vije}e mo`e pridr`ati pravo da odlu~i ho}e li, na temelju dokaza optu`be, optu`enog progla{iti krivim ili ga oslobo{iti krivice.
4. Me|utim, tim razmatranjima se ne `eli re}i da pretresno vije}e ima obavezu da ne donese svoj kona~ni zaklju~ak i da nastavi sa postupkom, ~ak ako je zaklju~ilo da se, sude}i po predo~enim dokazima, samo vije}e ne bi uvjerilo van razumne sumnje u krivicu optu`enog. Moje je mi{ljenje da ako neko pretresno vije}e, primijeniv{i gore opisani test, ustanovi da se ne bi moglo uvjeriti van razumne sumnje u krivicu otpu`enog, ~ak ako bi neki drugi presuditelj o ~injenicama to i mogao uraditi, tada bi to vije}e trebalo donijeti osloba|aju}u presudu i prekinuti postupak.

---

<sup>1</sup> Vidi par. 37, fusnota 66, ove presude, gdje se citiraju Drugostepena presuda u predmetu *Delali*, par. 434, str. 148, i Odluka po zahtjevu za osloba|aju}om presudom u predmetu *Kunarac*, 3. juli 2000., par. 10, str. 6.

5. Valja primijetiti da je zaklju~ak koji je donijela ve}ina u @albenom vije}u svakako prikladan za sistem u kojem se predmeti na kraju predaju poroti ili nekom drugom presuditelju o ~injenicama, a koji nije sudija koji u toj fazi procjenjuje dokaze.<sup>2</sup> U takvom sistemu, ako sudija ustanovi da, iako se on sam ne mo`e uvjeriti u krivicu optu` enog, neki bi drugi presuditelj ~injenica mogao do}i do zaklju~ka da krivica postoji, on ne mo`e zaustaviti postupak. Kada bi primijenio vi{i standard procjene dokaza, to bi zna~ilo da i sam presu|uje umjesto da taj zadatak prepusti poroti.

6. Me|utim, na ovom Me|unarodnom sudu ne postoji porota. Sudije su kona~ni arbitri dokaza. Nema smisla otvorenom ostavljati mogu}nost da bi neki drugi presuditelj ~injenica mogao do}i do druga~ijeg zaklju~ka ako je samo pretresno vije}e uvjereni u vlastitu procjenu predmeta. Stoga, ako su po zavr{etku izvo|enja dokaza optu` be sudije uvjereni da dokazi nisu dovoljni, tada vije}e mora donijeti oslobo|aju}u presudu. Takav pristup nije samo u skladu sa tekstom pravila 98bis(B), koje obavezuje vije}e da donese oslobo|aju}u presudu ako ustanovi da dokazi nisu dovoljni za osu|uju}u presudu. Na taj }e se na~in i sa~uvati temeljna prava optu` enog, koji ne samo da ima pravo na to da ga se smatra nevinim tokom su|enja, nego i na to da ne bude izlo`en su|enju nakon {to je njegova nevinost ve} utvr|ena. Nadalje, tako }e se o~uvati i na~elo ekonomi~nosti su|enja, time {to se postupci ne pro du`uju nepotrebno. Jer, kakav je smisao nastaviti sa postupkom ako su isti sudije ve} do{li do zaklju~ka koji }e na kraju usvojiti u kasnijoj fazi su|enja?

7. U ovom predmetu Pretresno vije}e je zaklju~ilo da "nije dokazano van razumne sumnje da je optu` enog motivirao *dolus specialis* krivi~nog djela genocida" i oslobodilo je Gorana Jelisi}a po toj ta~ki optu` nice. Na temelju toga ve}ina u @albenom vije}u ustanovila je da je Pretresno vije}e primijenilo pogre{an standard prema pravilu 98bis(B) na kraju glavnog izvo|enja dokaza optu` be~doista, to je bio vi{i standard no {to je to bilo primjereno u toj fazi postupka - i u~iniv{i to, pogre{no procijenilo dokaze koji se odnose na ta~ku optu` nice za genocid. Me|utim, iz gore iznesenih razloga, ja vjerujem da Pretresno vije}e s tim u vezi nije pogrije{ilo. Iz toga slijedi da se ne mogu pridru`iti ve}ini u njihovoj procjeni dokaza u svjetlu standarda za koji ve}ina smatra da ga je trebalo primijeniti. [to se ti~e zaklju~aka do kojih je do{lo Pretresno vije}e u svjetlu vi{eg standarda koji je primijenilo, ni{ta ne upu}uje na to da je Vije}e tom primjenom po~inilo pogre{ku. Mi{ljenja sam stoga da @albeno vije}e ne bi trebalo dirati nalaze o ~injenicama koje je donijelo Pretresno vije}e<sup>3</sup> u ovom predmetu.

<sup>2</sup> Izvori koji se citiraju u ovoj presudi, kako bi se potkrijepio stav ve}ine, odnose se velikim dijelom na predmete koji se na kraju predaju na razmatranje poroti, a ~ak ako to i nije slu~aj, moje je mi{ljenje da se tom pitanju treba pristupiti s oprezom i izbjegavati mehani~ku primjenu rje{enja iz domajih zakonodavstava, bez da se prije toga procijeni da li ta rje{enja mo`da tra`e da ih se prilagodi potrebama procedure pred ovim Me|unarodnim sudom. Pritom u obzir treba uzeti i ~injenicu da to mo`e rezultirati zanemarivanjem temeljnih prava optu` enog, onako kako se ta prava primjenjuju u skladu sa Statutom ovog Me|unarodnog suda.

<sup>3</sup> @albeno vije}e je opetovano izjavljivalo da je pretresno vije}e ona instanca koja treba saslu{ati, procijeniti i ocijeniti dokaze, te da @albeno vije}e mora u odre|enoj mjeri respektirati procjenu dokaza predo~enih na su|enju koju je

Sastavljen na engleskom i francuskom jeziku, pri ~emu se engleska verzija smatra mjerodavnom.

/potpis na originalu/  
Fausto Pocar

Dana 5. jula 2001.  
U Hagu, Holandija

[pe~at Me | unarodnog suda ]

---

napravilo pretresno vije}e. Potvr|eno je tako|e da @albeno vije}e "mo`e pobiti -injeni-ni zaklju-ak pretresnog vije}a samo onda kad se na prezentirani dokazni materijal ne bi oslonio nijedan razuman sud ili kad je ocjena dokaza potpuno pogre{na." Vidi presudu u `albenom postupku u predmetu *Aleksovski*, par. 63. Vidi tako|e presudu u `albenom postupku u predmetu *Tadi*, par. 64, i u predmetu *Delali*, par. 506.

## IX. PRILOG A – RJE<sup>N</sup>IK TERMINA

druga izmijenjena optu`nica	<i>Tu`ilac protiv Gorana Jelisića i Ranka Čeđića, "Brčko", predmet br. IT-95-10, Druga izmijenjena optu`nica, 19. oktobar 1998.</i>
drugostepena presuda u predmetu <i>Aleksovski</i>	<i>Tu`ilac protiv Zlatka Aleksovskog, predmet br. IT-95-14/1-A, Presuda, 24. marta 2000.</i>
drugostepena presuda u predmetu <i>Delalić</i>	<i>Tu`ilac protiv Zejnila Delalića i ostalih, predmet br. IT-96-21-A, Presuda, 20. februar 2001. (predmet Čelebići)</i>
drugostepena presuda u predmetu <i>Furundžija</i>	<i>Tu`ilac protiv Ante Furundžije, predmet br. IT-95-17/1-A, Presuda, 21. juli 2000.</i>
drugostepena presuda u predmetu <i>Tadić</i>	<i>Tu`ilac protiv Duška Tadića, predmet br. IT-95-1-A, Presuda, 15. juli 1999.</i>
Međunarodni sud	Međunarodni krivični sud za krivično gonjenje osoba odgovornih za tečka krčenja međunarodnog humanitarnog prava po-injena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine
MKSR	Međunarodni krivični sud za krivično gonjenje osoba odgovornih za genocid i druga tečka krčenja međunarodnog humanitarnog prava po-injena na teritoriji Ruande i državnjana Ruande odgovornih za genocid i druga takva krčenja po-injena na teritorijama susjednih država između 1. januara 1994. i 31. decembra 1994.
nacrt argumentacije	Okvirni nacrt argumentacije alioca, 16. februar 2001.
odgovor na podnesak optu`be	Replika na albeni podnesak optu`be, 14. avgust 2000.
odgovor optu`be	Odgovor optu`be, redigovana verzija za javnost, 15. februar 2001.
odgovor protiv alioca	Odgovor alioca na albeni podnesak optu`be, 14. avgust 2000.
odлука u predmetu <i>Kunarac</i>	<i>Tu`ilac protiv Dragoljuba Kunarca i ostalih, predmet br. IT-96-23-T, IT-23-1-T, Odluka po prijedlogu za donošenje oslobađajuće presude, 3. juli 2000.</i>
odluka u predmetu <i>Kvočka</i>	<i>Tu`ilac protiv Miroslava Kvočke i ostalih, predmet br. IT-98-30/1-T, Odluka po prijedlogu odbrane za donošenje oslobađajuće presude, 15. decembar 2000.</i>
optu`ba	Tu`ilačtvo
podnesak kojim se traži usmeno	Podnesak tužioca kojim se traži usmeno iznošenje

izno{enje argumenata	argumenata, 15. oktobar 1999.
podnesak optu` be	@albeni podnesak optu` be, redigovana verzija za javnost, 14. juli 2000.
podnesak protiv` alioca	Podnesak `alioca o `albi na kaznu, redigovana verzija za javnost, 2. mart 2001. (povjerljiva verzija, 7. avgust 2000.)
Pravilnik	Pravilnik o postupku i dokazima Me unarodnog suda
Presuda	<i>Tu`ilac protiv Gorana Jelisi}a</i> , predmet br. IT-95-10-T, Presuda, 14. decembar 1999.
protiv` alilac	Goran Jelisi}
prvostepena odluka u predmetu <i>Kupre{ki}</i>	<i>Tu`ilac protiv Zorana Kupre{ki}a i ostalih</i> , predmet br. IT -95-16-T, Presuda, 14. januar 2000.
prvostepena presuda u predmetu <i>Bla{ki}</i>	<i>Tu`ilac protiv Tihomira Bla{ki}a</i> , predmet br. IT-95-14-T, 3. mart 2000.
prvostepena presuda u predmetu <i>Furund`ija</i>	<i>Tu`ilac protiv Ante Furund`ije</i> , predmet br. IT-95-17/1-T, Presuda, 10. decembar 1998.
replika optu` be	Replika optu` be, redigovana verzija za javnost, 29. avgust 2000.
replika protiv` alioca	Replika `alioca na odgovor optu` be, redigovana verzija za javnost, 2. mart 2001. (povjerljiva verzija 6. oktobar 2000.)
respondent	Goran Jelisi}
SFRJ	Socijalisti-ka Federativna Republika Jugoslavija
sporazum o ~injeni~nim osnovama	<i>Tu`ilac protiv Gorana Jelisi}a</i> , predmet br. IT-95-10-T, Sporazum o ~injeni~nim osnovama za potvrđno izja{njavanje o krivici Gorana Jelisi}a, 9. septembar 1998.
Statut	Statut Me unarodnog suda
Sud	Me unarodni krivi~ni sud za krivi~no gonjenje osoba odgovornih za te{ka kr{enja me unarodnog humanitarnog prava po~injena na teritoriji biv{e Jugoslavije od 1991. godine
<i>Tadi}eva `alba na kaznu</i>	<i>Tu`ilac protiv Du{ka Tadi}a</i> , predmet br. IT-94-1-A i IT-94-1-A bis, Presuda o `albi na kaznu, 26. januar 2000.
transkript `albenog postupka	Transkript `albenog postupka u ovom predmetu. Svi brojevi stranica transkripta koji se navode u ovoj presudi predstavljaju brojeve stranica nezvani~ne i neredigovane verzije transkripta na engleskom jeziku. Stoga mo`da postoje manje razlike

izme| u brojeva stranica u tom transkriptu i u kona-noj verziji transkripta na engleskom jeziku koja }e biti objavljena.

transkript su|enja

Transkript su|enja u predmetu *Tu`ilac protiv Gorana Jelisi}a*, predmet br. IT-95-10-T. Svi brojevi stranica transkripta koji se navode u ovoj presudi predstavljaju brojeve stranica nezvani-ne i neredigovane verzije transkripta na engleskom jeziku. Stoga mo`da postoje manje razlike izme| u brojeva stranica u tom transkriptu i u kona-noj verziji transkripta na engleskom jeziku koja }e biti objavljena.

usmena presuda

*Tu`ilac protiv Gorana Jelisi}a*, predmet br. IT-95-10-T, 19. oktobar 1999.

`albena rasprava

Usmeno izno{enje argumenata u ovom predmetu, odr`ano 22. i 23. februara 2001.